



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21. XII	20. 16. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	10-11/16-2	
VEZA:		
EPA:	71 XXVI	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2617
Podgorica, 10. oktobar 2016. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. septembra 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su prof. dr VUJICA LAZOVIĆ, potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije i RATKA STRUGAR, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio – spektar.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Član 1

U Zakonu o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, broj 40/13) u članu 3 stav 1 tačka 5 riječi: „lica smanjene pokretljivosti“ i riječ: „starije“ brišu se.

Član 2

U članu 19 stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

Član 3

Član 27 mijenja se i glasi:

„Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se izdvaja na poseban račun i može se isključivo koristiti za naknadu neto-troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge, ukoliko sredstva Kompenzacionog fonda Agencije nijesu dovoljna za njegovo izmirenje, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za funkciju Agencije u narednoj kalendarskoj godini.“

Član 4

U članu 32 stav 2 riječ „opšti“ briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) O pravima i zaštiti interesa korisnika Savjet odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Protiv odluka Agencije može se pokrenuti upravni spor.“

Stav 6 briše se.

Član 5

U članu 39 stav 2 tačka 2 riječi: „sa licima smanjene pokretljivosti, kao i“ brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav i glasi:

„(4) Operator, odnosno vlasnik elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme dužan je da, 15 dana prije početka izgradnje, Agenciji dostavi pisano obavještenje o početku izgradnje, lokaciji izgradnje i

tehničkim karakteristikama planirane mreže, infrastrukture i povezane opreme ili njihovih elemenata.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 6

U članu 52 stav 2 riječi: „ostvaren po osnovu obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija, a“ brišu se.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(3) Operator, koji pored djelatnosti elektronskih komunikacija obavlja i druge djelatnosti, dužan je da vodi odvojeno računovodstvo po djelatnostima, kojim se odvojeno iskazuje prihod ostvaren po osnovu davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga.

(4) Ako operator ne vodi odvojeno računovodstvo, u skladu sa stavom 3 ovog člana, Agencija kao osnovicu za obračun godišnje naknade za troškove regulacije i nadzora tržišta iz člana 51 stav 1 ovog zakona uzima ukupan prihod operatora iz prethodne poslovne godine, a na osnovu podataka operatora dostavljenih organu uprave nadležnom za poslove javnih prihoda.“

U stavu 3 riječi: „iz st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 1, 2 i 3“.

U stavu 4 riječi: „iz stava 3“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 5“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

Član 7

U članu 53 stav 5 briše se.

Član 8

U članu 58 stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3, 4, 5 i 6 postaju st. 2, 3, 4 i 5.

Član 9

U članu 61 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Operator je dužan da plan mjera iz stava 1 ovog člana dostavi na mišljenje Ministarstvu, Agenciji, organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje i organu uprave nadležnom za inspeksijske poslove, u roku od tri dana od dana utvrđivanja.“

Član 10

U članu 64 stav 2 tačka 3 riječi: „članom 68“ zamjenjuju se riječima: „članom 69“.

Član 11

U članu 69 stav 3 riječi: „čl. 70 do 75“ zamjenjuju se riječima: „čl. 71 do 78“.

Član 12

U članu 77 stav 3 riječi: „člana 76“ zamjenjuju se riječima: „člana 69“.

Član 13

Poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi:

„Regulacija cijena rominga

Član 78a

(1) Agencija može, bez prethodno sprovedenog postupka analize tržišta, operatoru javnih elektronskih komunikacionih usluga odrediti maksimalne cijene usluga rominga, u skladu sa sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, koji Crna Gora zaključi sa drugim državama.

(2) Maksimalne cijene usluga iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se propisom Agencije.“

Član 14

U članu 82 stav 1 tačka 4 riječi: „lica smanjene pokretljivosti, kao i“ brišu se.

U stavu 2 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Član 15

U članu 86 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Ako u postupku po javnom konkursu ne može da odredi operatora Univerzalnog servisa, Agencija vrši analizu tržišta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji i za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem određuje operatora sa najvećim učešćem na tom tržištu, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti.“

U stavu 6 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Član 16

U članu 89 st. 2 i 4 poslije riječi: „ugrožena lica“ briše se zarez i riječi: „lica smanjene pokretljivosti, kao“.

Član 17

U članu 90 stav 1 poslije riječi: „ugroženih lica“ briše se zarez i riječi: „lica smanjene pokretljivosti, kao“.

Član 18

U članu 92 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Operator Univerzalnog servisa ima pravo na naknadu neto troškova za pružanje usluge Univerzalnog servisa, ako pružanje Univerzalnog servisa tom operatoru predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje.“

U stavu 3 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Član 19

Naziv člana 93 i stav 1 mijenjaju se i glase:

„Vođenje odvojenog računovodstva“.

„(1) Operator Univerzalnog servisa dužan je da vodi odvojeno računovodstvo na način da odvojeno iskaže prihode i troškove nastale pružanjem usluga Univerzalnog servisa od prihoda i troškova ostvarenih od drugih usluga.“

Član 20

U članu 94 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„(1) Računovodstvo operatora Univerzalnog servisa koje se vodi u skladu sa članom 93 ovog zakona, Agencija koristi kao izvor podataka za obračun neto troška.“

(2) Ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom obračuna neto troška uzima u obzir i ponudu koju je operator dostavio na javnom konkursu.“

U stavu 3 riječi: „prekomjerni trošak“ zamjenjuju se riječima: „neopravdano finansijsko opterećenje“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška Univerzalnog servisa, utvrđuje se u skladu s propisima o državnoj pomoći.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 21

U članu 95 stav 2 poslije riječi: „ukupnom godišnjem prihodu“ dodaju se riječi: „operatora iz stava 1 ovog člana“.

Član 22

U članu 100 stav 2, članu 106 stav 2 i članu 117 stav 3 riječ „upotrebu“ zamjenjuje se riječju „realizaciju“.

Član 23

U članu 102 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 24

U članu 114 stav 3 briše se.

Član 25

U članu 123 stav 1 i stav 3 tačka 1 riječ „sporazumima“ zamjenjuje se riječima: „tehničkim propisima i standardima“.

U stavu 3 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio-emisija radi kontrole ispunjavanja uslova za korišćenje radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja.“

Član 26

U članu 147 stav 1 riječi: „i zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača“ brišu se.

Član 27

U članu 151 stav 2 tačka 5 riječ „polovine“ zamjenjuje se riječju „70%“.

U stavu 2 tačka 13 zarez i riječi: „uz saglasnost korisnika i“ brišu se.

Član 28

U članu 152 stav 2, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „i pretplatničke ugovore na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja.“

U stavu 4 riječ „proizvode“ zamjenjuje se riječima: „uređaje, opremu“.

Član 29

U članu 153 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Operator ne smije sa korisnikom zaključiti pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost iz stava 3 ovog člana.“

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 30

U članu 155 stav 1, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „utvrđenog pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije iz stava 3 ovog člana.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Parametre kvaliteta, način njihovog mjerenja i objavljivanja, od strane Agencije i operatora, kao i rokove za dostavljanje mjerenja koja rade operatori, propisuje Agencija.“

U stavu 3 riječi: „može propisati“ zamjenjuju se riječju „propisuje“.

Član 31

U članu 159 stav 7, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „i u skladu sa cijenama iz objavljenog cjenovnika usluga“.

Član 32

U članu 161 stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 33

U članu 164 stav 3 poslije riječi „pretplatnikom“ dodaju se riječi: „koji svojom terminalnom opremom izaziva smetnju u radu elektronskih komunikacionih mreža, kao i sa pretplatnikom“.

Član 34

U članu 165 st. 1 i 2 riječ „konačne“ briše se.

U stavu 3 riječ „konačnoj“ briše se.

Član 35

U članu 169 stav 1 riječi: „člana 168 st. 1 i 4“ zamjenjuju se riječima: „člana 168 stav 1“.

U st. 5 i 6 riječi: „člana 168 st. 3 i 4“ zamjenjuju se riječima: „člana 168 stav 1“.

Član 36

U članu 187 stav 1 tačka 7, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „iz člana 61 stav 6 i člana 62 stav 2 ovog zakona“.

Član 37

U članu 189 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) kontroliše izvršavanje obaveza operatora u slučajevima vanrednih situacija;“.

U tački 9 riječi: „kontroliše radove“ zamjenjuju se riječima: „kontroliše da li se radovi“, a riječi: „koji se ne“ brišu se.

Član 38

U članu 192 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) ne dostavi plan mjera iz člana 61 stav 1 ovog zakona na mišljenje Ministarstvu, Agenciji i organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje i organu uprave nadležnom za inspeksijske poslove, u roku od tri dana od dana utvrđivanja (član 61 stav 3);“.

Član 39

U članu 193 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

Poslije tačke 12 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„12a) ne pruža javne elektronske komunikacione usluge propisanog kvaliteta, utvrđenog pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije iz člana 155 stav 3 ovog zakona (član 155 stav 1);

12b) ne obračunava pružene usluge isključivo po jednom osnovu i u skladu sa cijenama iz objavljenog cjenovnika usluga (član 159 stav 7);“.

Tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) po nalogu Agencije, ne ograniči pristup svojim uslugama, odnosno ne isključi i ne raskine ugovor sa pretplatnikom koji svojom terminalnom opremom izaziva smetnju u radu elektronskih komunikacionih mreža, kao i sa pretplatnikom koji priređuje igre na sreću preko interneta, bez odobrenja organa uprave nadležnog za igre na sreću (član 164 stav 3);“.

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„15) ne odredi lice odgovorno za sprovođenje mjera iz člana 168 stav 1 ovog zakona (član 169 stav 1).“.

Član 40

U članu 194 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) 15 dana prije početka izgradnje, Agenciji ne dostavi pisano obavještenje o početku izgradnje, lokaciji izgradnje i tehničkim karakteristikama planirane mreže, infrastrukture i povezane opreme ili njihovih elemenata (član 39 stav 4);“

U tački 2 riječi: „član 39 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „član 39 stav 5“.

U tač. 30 i 31 poslije riječi: „ugrožena lica“ briše se zarez i riječi: „lica smanjene pokretljivosti“.

Poslije tačke 54 dodaje se nova tačka koja glasi:

„54a) sa korisnikom zaključi pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost iz člana 153 stav 3 ovog zakona (član 153 stav 4);“.

U tački 55 riječi: „član 153 stav 6“ zamjenjuju se riječima: „član 153 stav 7“.

Član 41

U članu 195 stav 1 tačka 7 briše se.

U tački 8 poslije riječi: „ugroženih lica“ briše se zarez i riječi: „lica smanjene pokretljivosti, kao“.

U tač. 27 i 28 riječ „konačne“ briše se.

Poslije tačke 42 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„42a) kupcu ne omogući da, na jednostavan način i bez naknade, da primjedbe ili odbije korišćenje svojih elektronskih kontakt podataka (član 178 stav 2);

42b) dozvoli slanje elektronske pošte radi reklamiranja ili podsticanja primaoca da posjećuje internet stranice na kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljaoca ili bez tačne adrese na koju primalac može poslati zahtjev da se sa tom komunikacijom prestane (član 178 stav 3);“

Član 42

Član 206 briše se.

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom Crne Gore, uređuju način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama uređuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, kao i druga pitanja od značaja za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, na način da se postigne usklađenost sa Izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore - pitanjem nezavisnosti regulatora, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14).

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama usaglašavan je sa Odlukom Evropske Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknada određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa (C(2011) 9380) (32012D0021, SL L 7, 11. 1. 2012., str. 3. -10.) i Okvirom Evropske unije za državnu pomoć u obliku naknada za javne usluge (52012XC0111(03), SL C 8, 11.1.2012, str. 15–22), kao i sa Direktivom 2002/20/EZ - član 10 stav 7.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Poglavlja su ostala grupisana prema vrsti problematike koja se utvrđuje Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Član 1- Kako u posebne društvene grupe spadaju lica s invaliditetom, lica smanjene pokretljivosti kao i stariji korisnici, a pri tom imajući u vidu probleme u praksi koji su

nastali prilikom tumačenja značenja ovih termina, iz člana 3 stav 1 tačka 5, brisane su kategorije lica smanjene pokretljivosti i stariji korisnici, uzimajući u obzir da se na ovaj način ne remeti pružanje usluge univerzalnog servisa, kao i da se ne ukidaju prava i povoljnosti koja su i do sada ostvarivala lica sa invaliditetom.

Član 2 - Da bi se izašlo u susret zahtjevima Evropske komisije i radi potpunog usaglašavanja sa Direktivama EU, u članu 19 brisan je stav 4, odnosno da Skupština razrješava predsjednika i članove Savjeta, ako Skupština ne usvoji Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem.

Član 3 - Uređuje namjenu viška prihoda nad rashodima, na način da ako se utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se izdvaja na poseban račun i može se isključivo koristiti za naknadu neto-troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge, ukoliko sredstva Kompenzacionog fonda Agencije nijesu dovoljna za njegovo izmirenje, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za funkciju Agencije u narednoj kalendarskoj godini.

Član 4 - Radi neophodne harmonizacije, odnosno usaglašavanja predmetnog Zakona sa Zakonom o upravnom postupku, stav 5 mijenjan je na način da se protiv odluka Agencije može pokrenuti upravni spor, a stav 6 je brisan.

Član 5 - Imajući u vidu problem u praksi koji je nastao pri značenju termina „lica smanjene pokretljivosti“ isti je brisan u članu 39 stav 2, a pri tom lica sa invaliditetom i dalje ostvaruju pristup i dostupnost javnim elektronskim komunikacionim uslugama.

U vezi izgradnje i korišćenja komunikacionih mreža, dodata je obaveza operatoru, odnosno vlasniku elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme da 15 dana prije početka izgradnje, Agenciji dostavi pisano obavještenje o početku izgradnje, lokaciji izgradnje i tehničkim karakteristikama planirane mreže, infrastrukture i povezane opreme ili njihovih elemenata.

Član 6 - Kako se kod Poreske uprave iskazuje ukupan poslovni prihod, u članu 52 stav 2 riječi: „ostvaren po osnovu obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija“ su brisane. Takođe, u istom članu, dodata je obaveza operatoru da vodi odvojeno računovodstvo po djelatnostima, na način da se odvojeno iskazuje prihod ostvaren na osnovu davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga. U slučaju da operator ne vodi odvojeno računovodstvo, Agencija kao osnovicu za obračun godišnje naknade za troškove regulacije i nadzora tržišta uzima ukupan prihod operatora iz prethodne poslovne godine ostvaren po osnovu obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija, a na osnovu podataka operatora dostavljenih organu uprave nadležnom za poslove javnih prihoda.

Član 7 - Kako je uređenje roka za odlučivanje (30 dana) u istom trajanju propisan Zakonom o upravnom postupku, nema potreba za postojanjem odredbe člana 53 stav 3.

Član 8 - Kako je uređenje roka za odlučivanje (30 dana) u istom trajanju propisan Zakonom o upravnom postupku, nema potreba za postojanjem odredbe člana 58 stav 2.

Član 9 Zbog potrebe definisanja nadležnih institucija kojima se Plan mjera u vanrednim situacijama dostavlja na mišljenje, mijenjan je član 61 stav 3.

Član 10 - Vršena je korekcija poziva na član.

Član 11 - Vršena je promjena poziva na odgovarajuće članove.

Član 12 - Vršena je promjena poziva na odgovarajući član.

Član 13 - Dodata je odredba o regulaciji cijena rominga, u skladu sa Sporazumom o snižavanju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.

Član 14 - Imajući u vidu problem u praksi koji je nastao pri značenju termina „lica smanjene pokretljivosti“ isti je brisan u članu 82 stav 1 tačka 4, a pri tom lica sa invaliditetom i dalje ostvaruju posebne mjere i povoljnosti u korišćenju usluga univerzalnog servisa. Takođe je vršena odgovarajuća izmjena u članu 82 stav 2, radi neophodne harmonizacije, odnosno usaglašavanja predmetnog Zakona sa Zakonom o upravnom postupku.

- Član 15** - U cilju usklađivanja sa Direktivom Evropske komisije o telekomunikacijama, kojom se zahtijeva upotreba propisane metode koja vodi troškovno isplative usluge, u članu 86 stav 4 je mijenjan, na način da ako se u postupku po javnom konkursu ne može odrediti operator Univerzalnog servisa, Agencija vrši analizu tržišta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji i, za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem određuje operatora sa najvećim učešćem na tom tržištu, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti. Takođe, stav 4 je proširen, na način da Agencija prilikom propisivanja sadržaja i postupka javnog konkursa pribavlja mišljenje organa uprave nadležnog za kontrolu državne pomoći.
- Član 16** - Imajući u vidu problem u praksi koji je nastao pri značenju termina „lica smanjene pokretljivosti“ isti je brisan u članu 89 st. 2 i 4, a pri tom lica sa invaliditetom i dalje ostvaruju povoljnije uslove u korišćenju usluga univerzalnog servisa.
- Član 17** - Imajući u vidu problem u praksi koji je nastao pri značenju termina „lica smanjene pokretljivosti“ isti je brisan u članu 90 stav 1, a pri tom operator univerzalnog servisa je i dalje dužan da obezbijedi tehničke mogućnosti korisniku, odnosno posebne tarifne režime za kategorije socijalno ugroženih lica, kao i lica sa invaliditetom.
- Član 18** - U cilju usklađivanja sa Poglavljem 8 - Konkurencija, u članu 92 stav 1, termin: „prekomjerni trošak“ je zamijenjen terminom: „neopravdano finansijsko opterećenje“, a stav 3 je proširen na način da Agencija pribavlja mišljenje organa uprave nadležnog za kontrolu državne pomoći, prilikom propisivanja Metodlogije obračuna neto troška.
- Član 19** - Kako je zakonom propisana obaveza operatora da vodi odvojeno računovodstvo, u članu 93 mijenjan je stav 1 na način da se odvojeno iskažu prihodi i troškovi nastali pružanjem usluga Univerzalnog servisa od prihoda i troškova ostvarenih od drugih usluga.
- Član 20** - U skladu s propisima o kontroli državne pomoći, član 94 je bilo potrebno uskladiti sa zahtjevima Evropske komisije, odnosno računovodstvo koje vodi operator Univerzalnog servisa Agencija koristi kao izvor podataka za obračun neto troška, i ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom obračuna neto troška uzima u obzir i ponudu koju je operator dostavio na javnom konkursu. Termin: „prekomjerni trošak“ je zamijenjen terminom: „neopravdano finansijsko opterećenje“. A obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška Univerzalnog servisa, utvrđuje se u skladu s propisima o državnoj pomoći.
- Član 21** - Vršena je tehnička ispravka u članu 95 stav 2.
- Član 22** - Vršena je tehnička ispravka u članu 100 stav 2, članu 106 stav 2 i članu 117 stav 3.
- Član 23** - Kako je uređenje roka za odlučivanje (30 dana) u istom trajanju propisan Zakonom o upravnom postupku, nema potreba za postojanjem odredbe člana 102 stav 2.
- Član 24** - Predlaže se brisanje stava 3 člana 114, iz razloga što se u dosadašnjoj primjeni pokazalo da ova odredba unosi odgovarajuće barijere kako kod Agencije, tako i kod korisnika radio-frekvencija za radio stanice na plovilima i vazduhoplovima, na način što većina korisnika nije podnosila zahtjeve za produženje tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija na godišnjem nivou, a pri tome je odobrenje za korišćenje radio-frekvencija i dalje ostajalo na snazi, jer je shodno Zakonu izdato na period od 5 godina.
- Član 25** - Radi preciznijeg formulisanja, u članu 123 stav 1 i stav 3 tačka 1, predlaže se da se riječ "sporazumima" zamijeni riječima: "propisima i standardima", jer se radi o propisima i standardima koje donose međunarodne institucije poput ITU-a, CEPT-a, EC-a itd, pri čemu se ne radi o sporazumima između Crne Gore i neke druge zemlje ili između zemalja, već su to tehnički propisi i standardi.
- Član 26** - Novi Zakon o upravnom postupku isključuje mogućnost pozivanja na druge zakone, te je iz tog razloga brisan poziv na Zakon o zaštiti potrošača.
- Član 27** - Važećim Zakonom o elektronskim komunikacijama u članu 151 stav 2 tačka 5 je propisano da minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu ne može biti manja od polovine maksimalne brzine pristupa internetu za operatore fiksnih elektronskih komunikacionih mreža. Imajući u vidu da operatori elektronskih komunikacija nude brzine pristupa internetu i do 100 Mb/s, sa postojećom odredbom bi im se pružala mogućnost

da korisniku koji plaća brzinu pristupa do 100 Mb/s mogu omogućavati pristup internet brzinom od samo 50 Mb/s. Na taj način bi korisnici, kada je u pitanju pristup internetu velikim brzinama, trpjeli znatnu štetu. Podizanjem granice minimalne brzine na 70% maksimalne (deklarisane) brzine podiže se nivo zaštite potrošača.

Kako operator nudi izmjenu i ukidanje korisničkog paketa uz obavezu da ponudi drugi paket sličnih karakteristika, u članu 151 stav 2 tačka 13, brisana je saglasnost korisnika, jer se prava i obaveze operatora, kao i trajanje pretplatničkog ugovora i obaveze u slučaju raskida, uređuju članom 152.

Član 28 - U cilju zaštite interesa korisnika, u članu 152 stav 2, dodata je obaveza operatoru da ponudi i pretplatničke ugovore na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja.

Član 29 - Uređenje obaveza operatora i Agencije, je pojačano novim stavom da operator ne smije sa korisnikom zaključiti pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost Agencije.

Član 30 - Odredba člana 155, st.1 i 2 kojom se uređuje kvalitet usluga su mijenjani, odnosno, utvrđuje se da propisani kvalitet pružanja javne elektronske komunikacione usluge, mora biti utvrđen pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije o uslovima minimalnog kvaliteta usluga, i Agencija propisuje parametre kvaliteta, način njihovog mjerenja i objavljivanja.

Član 31 - Na precizniji način je uređen obračun javnih elektronskih komunikacionih usluga, u članu 159 pa je stavom 7 definisano da se pružena usluga obračunava u skladu sa cijenama iz objavljenog cjenovnika usluga.

Član 32 - Imajući u vidu da se u članu 161 st. 1 i 2 definiše uspostava, objava i ažuriranje imenika pretplatnika, stav 5 kojim je bilo predviđeno izdavanje imenika u elektronskoj formi, je brisan.

Član 33 - Proširena je dužnost operatora da po nalogu Agencije, u članu 164 stav 3, ograniči i usluge pretplatniku koji svojom terminalnom opremom izaziva smetnju u radu elektronskih komunikacionih mreža.

Član 34 - Vršena je izmjena radi usklađivanja sa novim Zakonom o upravnom postupku.

Član 35 - Vršena je korekcija poziva na član.

Član 36 - Dodat je poziv na odgovarajući član zakona.

Član 37 - U odredbi člana 189 stav 1, kojom se regulišu nadležnost i ovlašćenja nadzornika, dodato je da nadzornik u postupku stručnog nadzora, između ostalog, kontroliša izvršavanje obaveza operatora u vanrednim situacijama.

Član 38 - Imajući u vidu izmjene koje su gore navedene vršeno je usklađivanje sa obavezama, odnosno novčanim kaznama vezano za iste.

Član 39 - Imajući u vidu izmjene koje su gore navedene vršeno je usklađivanje sa obavezama, odnosno novčanim kaznama vezano za iste.

Član 40 - Imajući u vidu izmjene koje su gore navedene vršeno je usklađivanje sa obavezama, odnosno novčanim kaznama vezano za iste.

Član 41 - Imajući u vidu izmjene koje su gore navedene vršeno je usklađivanje sa obavezama, odnosno novčanim kaznama vezano za iste.

Član 42 - Neophodno je brisanje prelazne odredbe jer je odredba člana 27 koja uređuje višak prihoda nad rashodima mijenjana.

Član 43 - Definiše se stupanje na snagu predmetnog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

**VI. TEKST ODREDBA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
("Službeni list CG", broj 40/13) KOJE SE MIJENJAJU - DOPUNJAVAJU**

I. OSNOVNE ODREDBE

Načela u oblasti elektronskih komunikacija

Član 3

Djelatnost elektronskih komunikacija i upravljanje i korišćenje ograničenih resursa zasniva se na:

- 1) objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti;
- 2) obezbjeđivanju uslova za ravnomjeran razvoj tržišta elektronskih komunikacija na teritoriji Crne Gore;
- 3) obezbjeđivanju predvidivosti poslovnog ambijenta i ravnopravnih uslova za poslovanje operatora;
- 4) usklađivanju obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija sa crnogorskim i međunarodnim standardima;
- 5) obezbjeđivanju dostupnosti usluga univerzalnog servisa svim građanima na teritoriji Crne Gore, uz zadovoljenje potreba posebnih društvenih grupa, uključujući lica smanjene pokretljivosti, lica sa invaliditetom, starije i socijalno ugrožene korisnike;
- 6) obezbjeđivanju interkonekcije elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pod ravnopravnim i uzajamno prihvatljivim uslovima;
- 7) zaštite i podsticanja konkurentnosti na tržištu elektronskih komunikacija, radi ostvarivanja pogodnosti za korisnike;
- 8) podsticanju efikasnog upravljanja i korišćenja ograničenih resursa;
- 9) obezbjeđivanju pogodnosti za korisnike, uključujući lica smanjene pokretljivosti, lica sa invaliditetom, starije i socijalno ugrožene korisnike, u pogledu izbora, cijene, uslova pristupa i korišćenja, kao i kvaliteta elektronskih komunikacionih usluga
- 10) obezbjeđivanju zaštite korisnika u odnosima sa operatorima, omogućavanjem jednostavnog i efikasnog postupka u rješavanju sporova;
- 11) podsticanju investicija i inovacija i razvoja nove i unaprijeđene infrastrukture;
- 12) kontinuiranom obezbjeđivanju unaprijeđenja kvaliteta usluga u oblasti elektronskih komunikacija;
- 13) obezbjeđivanju zaštite ličnih podataka i privatnosti;
- 14) obezbjeđivanju mogućnosti krajnjim korisnicima da prilikom korišćenja javnih komunikacionih mreža i usluga slobodno pristupaju i distribuiraju informacije ili koriste aplikacije i usluge po svom izboru;
- 15) obezbjeđivanju integriteta i sigurnosti javnih elektronskih komunikacionih mreža;
- 16) obezbjeđivanju sistema nedvosmislenog i pouzdanog obavješćavanja korisnika o cijenama i uslovima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga;
- 17) zaštite interesa korisnika.

**II. NADLEŽNOSTI U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I ORGANIZACIJA
NEZAVISNOG REGULATORNOG ORGANA**

Razrješenje predsjednika ili člana Savjeta

Član 19

(1) Skupština će razriješiti predsjednika ili člana Savjeta prije isteka mandata, ako:

1) podnese zahtjev za razrješenje;

2) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;

3) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost;

4) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;

5) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;

6) se stekne jedan od uslova iz člana 17 ovog zakona;

7) utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje.

(2) Predsjednik ili član Savjeta zahtjev za razrješenje podnosi Skupštini.

(3) Predsjednik ili član Savjeta dužan je da o podnošenju zahtjeva za razrješenje obavijesti Savjet, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Skupština će razriješiti predsjednika i članove Savjeta ako ne usvoji izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem.

(5) Razlozi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta posebno se obrazlažu.

(6) Odluka o razrješenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Višak prihoda nad rashodima

Član 27

Ako se finansijskim izvještajem utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda uplaćuje se u budžet Crne Gore.

Način donošenja odluka

Član 32

(1) U postupku pred Agencijom, Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

(2) Na postupak pred Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti pravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

(3) O pravima i zaštiti interesa korisnika Savjet odlučuje u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju potrebe sprovođenja ispitnog postupka, kada je Savjet dužan da odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) O pravima i obavezama operatora Savjet odlučuje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka.

(5) Odluke Agencije su konačne.

(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, u slučaju pokretanja upravnog spora, na zahtjev tužioca, može se odložiti izvršenje odluke Agencije do pravosnažnosti sudske odluke.

III. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I PREVOZNA OPREMA

Izgradnja i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža

Član 39

(1) Fizičko ili pravno lice dužno je da prilikom izgradnje i korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i pružanja elektronskih komunikacionih usluga omogući potpuni nadzor i kontrolu nad izgradnjom i korišćenjem elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i pružanjem elektronskih komunikacionih usluga.

(2) Elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema planira se, projektuje, proizvodi, gradi, održava i koristi u skladu sa međunarodnim i crnogorskim standardima i tehničkim specifikacijama koji se primjenjuju u Crnoj Gori, na način da:

1) ne izaziva smetnje u radu drugih elektronskih komunikacionih mreža i elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;

2) se licima smanjene pokretljivosti, kao i licima sa invaliditetom omogući pristup i dostupnost javnih elektronskih komunikacionih usluga.

(3) Na javnu elektronsku komunikacionu mrežu može se priključiti elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema, pod uslovom da ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju: slobodan izbor operatora i terminalne opreme, sigurnost upotrebe, integritet javne elektronske komunikacione mreže i interoperabilnost javnih elektronskih komunikacionih usluga.

(4) Operator, odnosno vlasnik elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme dužan je da, u roku od sedam dana od dana početka korišćenja, Agenciji dostavi pisano obavještenje o početku korišćenja i tehničkim karakteristikama mreže, infrastrukture i povezane opreme.

(5) Upotrebne i druge uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme propisuje Agencija.

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Prijava prihoda

Član 52

(1) Operator je dužan da za kalendarsku godinu, najkasnije do kraja trećeg mjeseca tekuće godine, prijavi Agenciji visinu prihoda po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ostvarenih u prethodnoj godini.

(2) Ako operator ne prijavi visinu prihoda u roku iz stava 1 ovog člana, Agencija kao osnovicu za obračun godišnje naknade za troškove regulacije i nadzora tržišta iz člana 51 stav 1 ovog zakona uzima ukupan prihod operatora iz prethodne poslovne godine, ostvaren po osnovu obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija, a na osnovu podataka operatora dostavljenih organu uprave nadležnom za poslove javnih prihoda.

(3) Ako Agencija sumnja u tačnost podataka iz st. 1 i 2 ovog člana, može ovlastiti revizora koji će izvršiti provjeru tih podataka.

(4) Ako se revizijom iz stava 3 ovog člana utvrdi da prihod operatora odstupa za više od 3 % od prijavljenog prihoda, Agencija kao osnovicu za obračun naknade iz člana 51 stav 1 ovog zakona uzima visinu prihoda iz izvještaja revizora, a troškove revizije plaća operator.

Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Član 53

(1) Radi racionalnog korišćenja prostora, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, bezbjednosti, uređenja prostora i zaštite kulturnih dobara, izgradnje i korišćenja elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, operator je dužan da svoju djelatnost obavlja na način kojim se omogućava zajedničko korišćenje elemenata elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

(2) Podatke koji su od značaja za zajedničko korišćenje raspoloživih kapaciteta elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme operator objavljuje i ažurira na svojoj internet stranici.

(3) Operator je dužan da, na zahtjev drugog operatora za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, odgovori u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ako operator odbije zahtjev drugog operatora iz stava 3 ovog člana ili u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva nije postignut dogovor o zajedničkom korišćenju, na zahtjev operatora o zajedničkom korišćenju odlučuje Agencija.

(5) Agencija o zahtjevu iz stava 4 ovog člana odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Odlučivanje Agencije o spornim pitanjima

Član 58

(1) Ako operator odbije zahtjev drugog operatora iz člana 56 stav 1 ovog zakona ili u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva ne dođe do dogovora o pristupu i/ili interkonekciji, na zahtjev jednog od operatora o spornim pitanjima pristupa ili interkonekcije odlučuje Agencija.

(2) Agencija o zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Operatori su dužni da zaključe ugovor o pristupu i/ili interkonekciji, u skladu sa odlukom Agencije, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Agencije.

(4) Operatori su dužni da pristup i/ili interkonekciju uspostave u roku od 45 dana od dana zaključenja ugovora iz stava 3 ovog člana.

(5) Agencija može naložiti operatorima da obezbijede odgovarajući pristup i/ili interkonekciju, radi zaštite interesa krajnjih korisnika ili obezbjeđivanja interoperabilnosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

(6) Prije donošenja odluke o pristupu i/ili interkonekciji iz stava 2 ovog člana Agencija je dužna da sprovede postupak javnih konsultacija.

V. VANREDNE SITUACIJE

Plan mjera u vanrednim situacijama

Član 61

(1) Operator je dužan da utvrdi plan mjera kojim se obezbjeđuje integritet javne elektronske komunikacione mreže i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u slučajevima većeg ispada mreže, ratnog i vanrednog stanja, elementarnih nepogoda, kao i drugih vanrednih situacija.

(2) Plan mjera iz stava 1 ovog člana donosi se za kalendarsku godinu, a mjere iz plana se sprovode dok traju okolnosti zbog kojih su preduzete.

(3) Operator je dužan da plan mjera iz stava 1 ovog člana dostavi Ministarstvu, Agenciji, organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje, a na zahtjev i drugim državnim organima, u roku od tri dana od dana utvrđivanja.

(4) Za vrijeme vanrednih situacija operatori i vlasnici radio stanica, na zahtjev nadležnog organa, dužni su da prilagode korišćenje svojih elektronskih i komunikacionih mreža i opreme nastaloj situaciji ili ih stave na raspolaganje ili upotrebu nadležnim organima.

(5) Mjerama iz stava 1 ovog člana se obezbjeđuje neprekidan pristup brojevima hitnih službi.

(6) Mjere koje sadrži plan mjera iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

VI. ZAŠTITA KONKURENCIJE U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Postupak analize tržišta

Član 64

(1) Postupak analize relevantnog tržišta sprovodi Agencija.

(2) U sprovođenju postupka iz stava 1 ovog člana Agencija:

1) utvrđuje relevantna tržišta podložna prethodnoj regulaciji, u skladu sa članom 65 ovog zakona;

2) određuje relevantna tržišta i procjenjuje postojanje jednog ili više operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu, radi ocjene efikasnosti tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, u skladu sa članom 66 ovog zakona;

3) određuje regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju odsustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu utvrđene u skladu sa članom 68 ovog zakona;

4) ukida sve regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju prisustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu, u skladu sa članom 70 ovog zakona.

(3) Agencija vrši analizu relevantnih tržišta i utvrđivanje značajne tržišne snage, u skladu sa ovim zakonom, uzimajući u obzir preporuke, mišljenja i smjernice odgovarajućih organa i organizacija Evropske Unije, odnosno drugih relevantnih međunarodnih organa ili organizacija.

(4) Postupke iz stava 2 ovog člana Agencija sprovodi najmanje jednom u tri godine.

(5) Analizu međudržavnih tržišta Agencija sprovodi u saradnji sa nadležnim regulatornim organima tih država.

Određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom

Član 69

(1) Ako na osnovu analize tržišta utvrdi da određeno relevantno tržište nije dovoljno konkurentno, Agencija rješenjem određuje operatora, odnosno operatore sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu.

(2) Prije donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana Agencija podnosi zahtjev za mišljenje organu nadležnom za zaštitu konkurencije.

(3) Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija nalaže preduzimanje najmanje jedne od mjera iz čl. 70 do 75 ovog zakona, uz primjenu načela racionalnosti i proporcionalnosti.

(4) Rješenjem iz stava 1 ovog člana određuju se i rokovi za sprovođenje mjera i obrazlažu naložene mjere.

(5) O obavezama operatora sa značajnom tržišnom snagom na međudržavnom tržištu, Agencija odlučuje u saradnji sa regulatornim organima država nadležnih za to tržište.

Kontrola izvršavanja mjera

Član 77

(1) Prilikom kontrole izvršavanja mjera iz člana 76 stav 1 ovog zakona Agencija može da primijeni metode troškovnog računovodstva koje mogu biti različite od metoda koje primjenjuje operator. Agencija može operatoru rješenjem naložiti i da obrazloži i po potrebi koriguje cijene, pri čemu je teret eventualnog dokazivanja opravdanosti cijena na operatoru.

(2) Agencija može, primjereno cilju unaprjeđenja efikasnosti i održive konkurencije, ciljevima razvoja tržišta i povećanju dobiti za korisnike, propisati mehanizam pokrivanja troškova ili metodologiju određivanja cijena iz člana 76 stav 1 ovog zakona, odnosno vršiti upoređivanje sa cijenama na uporedivim tržištima ili tržištima sa razvijenom konkurencijom, uzimajući u obzir specifičnosti domaćeg tržišta.

(3) Rješenjem iz člana 76 stav 1 ovog zakona Agencija operatoru može naložiti vođenje određenog sistema troškovnog računovodstva, kao i oblik i metodologiju vođenja računovodstva, uključujući kategorizaciju i razvrstavanje troškova i pravila koja se primjenjuju za raspoređivanje troškova.

(4) Usklađenost sistema troškovnog računovodstva sa rješenjem iz stava 2 ovog člana utvrđuje nezavisni revizor, čiju izjavu o usklađenosti Agencija godišnje objavljuje na svojoj internet stranici.

VII. UNIVERZALNI SERVIS

Usluge Univerzalnog servisa

Član 82

(1) Usluge Univerzalnog servisa obuhvataju:

1) ispunjavanje opravdanog zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu;

2) pružanje usluge univerzalnog telefonskog imenika (u daljem tekstu: Univerzalni imenik) i univerzalne službe za davanje informacija o telefonskim brojevima pretplatnika (u daljem tekstu: Univerzalna služba informacija);

3) mogućnost korišćenja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih tačaka za javnu govornu uslugu, u svakom momentu, u skladu sa opravdanim zahtjevima i potrebama krajnjih korisnika, u pogledu geografske pokrivenosti i kvaliteta usluge;

4) posebne mjere i povoljnosti za lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom, uključujući i pristup hitnim službama, službi za davanje informacija o broju pretplatnika i imeniku pretplatnika, koje omogućavaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama koje imaju i drugi krajnji korisnici, kao i odgovarajući izbor operatora dostupnih većini krajnjih korisnika.

(2) Minimalni skup usluga koje obuhvata Univerzalni servis, uključujući i usluge iz stava 1 tačka 1 ovog člana određuje Vlada.

(3) Minimalni skup usluga može se mijenjati u periodu koji ne može biti kraći od dvije godine od donošenja akta iz stava 2 ovog člana .

(4) Razvoj Univerzalnog servisa prati Agencija i predlaže potrebne izmjene minimalnog skupa usluga Univerzalnog servisa.

Određivanje operatora Univerzalnog servisa

Član 86

(1) Agencija rješenjem određuje jednog ili više operatora Univerzalnog servisa na period od pet godina, na način kojim se obezbjeđuje pružanje usluga Univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore.

(2) Operator Univerzalnog servisa određuje se na osnovu postupka Agencije sprovedenog po javnom konkursu.

(3) Izbor operatora iz stava 2 ovog člana vrši se primjenom sljedećih kriterijuma: osposobljenost pružanja usluga Univerzalnog servisa, odnosno njegovih segmenata na određenom području, troškove pružanja usluge, cijenu usluge i tehnološke mogućnosti mreže u odnosu na planirano proširivanje obima i kvaliteta Univerzalnog servisa.

(4) Ako u postupku po javnom konkursu ne može odrediti operatora Univerzalnog servisa, Agencija rješenjem određuje operatora koji u pružanju javno dostupnih telefonskih usluga na fiksnoj lokaciji ima značajnu tržišnu snagu ili ima najviše pretplatnika na fiksnoj lokaciji, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti.

(5) U rješenju o određivanju operatora Univerzalnog servisa iz stava 1 ovog člana Agencija određuje uslove za pružanje Univerzalnog servisa.

(6) Bliži sadržaj i postupak javnog konkursa za izbor operatora za pružanje usluga Univerzalnog servisa propisuje Agencija.

Cijene, opšti uslovi i prava korisnika Univerzalnog servisa

Član 89

(1) Cijena usluge iz skupa usluga Univerzalnog servisa koje pruža operator određuje se u jednakom iznosu za sve korisnike na teritoriji Crne Gore.

(2) Operator Univerzalnog servisa dužan je da ponudi cjenovne opcije ili pakete za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom.

(3) Agencija prati razvoj i visinu cijena usluga iz skupa Univerzalnog servisa.

(4) Ako utvrdi da su cijene iz stava 2 ovog člana previsoke u odnosu na minimalnu cijenu rada u Crnoj Gori, Agencija će naložiti operatoru Univerzalnog servisa da ponudi posebne cijene ili posebne pakete za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom, pod povoljnijim uslovima.

(5) Način procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa utvrđuje se propisom Agencije.

(6) Listu kategorija lica iz stava 2 ovog člana, do kraja tekuće za narednu kalendarsku godinu, utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

Posebne obaveze operatora

Član 90

(1) Operator usluga Univerzalnog servisa dužan je da obezbijedi tehničke mogućnosti korisniku, odnosno posebne tarifne režime za kategorije socijalno ugroženih lica, lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom, koji omogućavaju uvid u cijenu i kontrolu potrošnje usluge.

(2) Operator Univerzalnog servisa dužan je da:

1) odredi opšte uslove pružanja usluga i da na računu odvojeno iskaže cijene pojedinih usluga Univerzalnog servisa, koje je korisnik univerzalne usluge dužan da plati.

2) obezbijedi raščlanjivanje računa u skladu sa članom 162 ovog zakona;

3) po zahtjevu korisnika, izvrši besplatnu blokadu odlaznih poziva prema određenom broju ili vrsti brojeva.

(3) Agencija može operatoru Univerzalnog servisa rješenjem iz člana 86 stav 1 ovog zakona naložiti da pretplatnicima obezbijedi:

1) pre-paid sistem za plaćanje pristupa do javne elektronske komunikacione mreže i korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga;

2) otplaćivanje naknade za priključenje na javnu elektronsku komunikacionu mrežu u ratama.

Neto troškovi obaveze pružanja Univerzalnog servisa

Član 92

(1) Operator Univerzalnog servisa ima pravo na naknadu neto troškova za pružanje usluge Univerzalnog servisa, ako mu pružanje Univerzalnog servisa u skladu sa obavezama iz čl. 86 do 90 ovog zakona predstavlja prekomjerni trošak.

(2) Neto trošak pružanja usluge Univerzalnog servisa predstavlja razliku između neto troška koji operator Univerzalnog servisa ostvari u poslovanju, sa obavezom pružanja usluge Univerzalnog servisa i bez te obaveze.

(3) Metodologiju obračuna neto troška propisuje Agencija, nakon sprovedenog postupka javnih konsultacija.

Odvojeno vođenje troškova

Član 93

(1) Operator Univerzalnog servisa dužan je da troškove nastale pružanjem usluga iz čl. 86 do 90 ovog zakona evidentira i vodi odvojeno od ostalih troškova.

(2) Operator Univerzalnog servisa dužan je da, do kraja drugog kvartala tekuće godine, Agenciji dostavi izvještaj o pružanju usluga Univerzalnog servisa sa obračunom neto troška i računovodstvenom evidencijom, kao i podatke na osnovu kojih je izvršen obračun neto troška pružanja Univerzalnog servisa u prethodnoj godini.

(3) Operator koji u roku iz stava 2 ovog člana ne dostavi izvještaj o pružanju usluga Univerzalnog servisa sa obračunom neto troška i računovodstvenom evidencijom nema pravo na naknadu neto troška.

(4) Agencija provjerava i odobrava računovodstvene iskaze i podatke iz stava 2 ovog člana i radi provjere računovodstvenih iskaza i podataka može ovlastiti nezavisnog revizora.

(5) Prilikom provjere računovodstvenih iskaza i podataka iz stava 2 ovog člana Agencija realno procjenjuje troškove koje bi operator Univerzalnog servisa nastojao da izbjegne, ako ne bi imao obavezu pružanja usluga Univerzalnog servisa, kao i nematerijalne koristi koje je ostvario taj operator, pri čemu nije dozvoljeno dvostruko obračunavanje bilo kakvih koristi i troškova.

Obračun neto troška

Član 94

(1) Ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom provjeravanja računovodstvenih iskaza i podataka iz člana 93 ovog zakona uzima u obzir troškove pružanja usluge Univerzalnog servisa koje je operator naveo u ponudi na javnom konkursu.

(2) Drugačije troškove od troškova navedenih u ponudi po javnom konkursu Agencija sagledava samo ako je iz objektivnih razloga došlo do promjene uslova utvrđenih javnim konkursom i ako operator objektivno i transparentno dokaže opravdanost tih odstupanja.

(3) Ako Agencija, na osnovu neto troška, utvrdi da pružanje usluge predstavlja prekomjerni trošak za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem će utvrditi visinu naknade za pokriće neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa, koja ne smije biti veća od visine neto troška.

(4) Agencija može, u cilju smanjenja neto troškova pružanja usluge Univerzalnog servisa, operatoru Univerzalnog servisa naložiti primjenu određenih tehničkih i drugih rješenja ili zaključivanje ponuđenih interkonekcionih ugovora ili saradnju sa drugim operatorima ili priznati neto trošak do iznosa koji bi nastao primjenom zahtijevanog tehničkog i drugog rješenja.

(5) Agencija na svojoj internet stranici objavljuje rezultate obračuna neto troška i rezultate revizije podataka iz člana 93 stav 2 ovog zakona koje joj je dostavio operator Univerzalnog servisa.

Finansiranje Univerzalnog servisa

Član 95

(1) Naknade neto troškova Univerzalnog servisa obezbjeđuju se iz doprinosa koji plaćaju operatori čiji je udio u ukupnom godišnjem prihodu u oblasti elektronskih komunikacija veći od 2%.

(2) Visinu doprinosa i način plaćanja za pojedinog operatora određuje Agencija, proporcionalno udjelu njegovog prihoda od pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga, odnosno davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u ukupnom godišnjem prihodu u oblasti elektronskih komunikacija.

(3) Operatori doprinos iz stava 2 ovog člana plaćaju neposredno pružaocu Univerzalnog servisa, u visini i rokovima koje rješenjem odredi Agencija.

(4) Podatke o naknadi neto troškova Univerzalnog servisa, načinu njihovog raspoređivanja i korišćenja po namjenama Agencija objavljuje na svojoj internet stranici.

(5) Zbirni godišnji izvještaj o naknadama neto troškova za obezbjeđivanje Univerzalnog servisa Agencija objavljuje na svojoj internet stranici do 31. decembra tekuće za prethodnu poslovnu godinu.

VIII. RADIO-FREKVENCIJSKI SPEKTAR

Izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Član 100

(1) Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje Agencija, na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

(2) Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za koje je odgovarajućim planom raspodjele radio-frekvencija utvrđeno da se dodjeljuju na ekskluzivnoj osnovi na teritoriji Crne Gore za upotrebu javne elektronske komunikacione mreže, odnosno kada se u skladu sa članom 105 ovog zakona utvrdi da je iskazano interesovanje veće od raspoloživih radio-frekvencijskih resursa izdaje se na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Odlučivanje po zahtjevu

Član 102

(1) Agencija odlučuje o zahtjevima za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija po redosljedu njihovog prijema, osim kada se odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

(2) Agencija je dužna da odluči po zahtjevu za korišćenje radio-frekvencija u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Agencija neće izdati odobrenje iz stava 1 ovog člana, ako utvrdi da:

- 1) zahtjev nije podniet u skladu sa članom 101 st. 2, 3 i 4 ovog zakona;
- 2) zahtjev nije u skladu sa planom namjene radio-frekvencijskog spektra ili odgovarajućim planom raspodjele radio-frekvencija;
- 3) radio-frekvencije za koje se podnosi zahtjev nijesu raspoložive;
- 4) odobravanje radio-frekvencija nije u saglasnosti sa principima racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra ili nije u skladu sa članom 38 ovog zakona;
- 5) djelovanje radio uređaja može prouzrokovati štetne posljedice na rad drugih elektronskih komunikacionih sistema ili opreme, odnosno na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
- 6) podnosilac zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radio-difuznoj službi ne posjeduje odobrenje za emitovanje radijskih i/ili televizijskih programa regulatornog organa nadležnog za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga.

Uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija

Član 114

(1) Agencija odobrenjem za korišćenje radio-frekvencija utvrđuje uslove kojima se određuju:

- 1) namjena usluge, vrsta mreže ili tehnologija za koju se dodjeljuje pravo korišćenja radio-frekvencija;
- 2) mjere za obezbjeđivanje efikasnog korišćenja radio-frekvencija, uključujući i zahtjeve u vezi sa pokrivenošću ili jačinom signala, gdje je to potrebno;
- 3) tehnički i operativni uslovi neophodni za izbjegavanje štetne interferencije;
- 4) dopunske obaveze koje je ponuđač preuzeo u postupku javnog nadmetanja;

5) obaveze u skladu sa međunarodnim sporazumima i propisima u oblasti radio-frekvencija.

(2) Tehnički i operativni uslovi za ekskluzivno korišćenje radio-frekvencija, iz stava 1 tačka 3 ovog člana, na pojedinačnim lokacijama, odnosno oblastima pokrivanja, utvrđuju se posebnim aktom Agencije, na zahtjev nosioca odobrenja, sa periodom važenja do isteka perioda važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

(3) Tehnički i operativni uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz stava 1 tačka 3 ovog člana, u slučaju radio-frekvencija koje koriste radio-stanice na vazduhoplovima, odnosno plovilima, utvrđuju se posebnim aktom Agencije, na zahtjev nosioca odobrenja, sa periodom važenja od jedne godine od dana prijema zahtjeva.

Produženje važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Član 117

(1) Važenje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija može se produžiti, na zahtjev nosioca odobrenja, ako su ispunjeni uslovi za korišćenje radio-frekvencija utvrđeni odobrenjem.

(2) Zahtjev za produženje važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija podnosi se Agenciji najranije 90, a najkasnije 30 dana prije isteka važenja odobrenja.

(3) U slučaju korišćenja radio-frekvencija na ekskluzivnoj osnovi na teritoriji Crne Gore za upotrebu javne elektronske komunikacione mreže, Agencija, po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika radio-frekvencija, pokreće postupak javnog nadmetanja, najkasnije šest mjeseci prije isteka perioda važenja odobrenja.

Kontrola i monitoring radio-frekvencijskog spektra

Član 123

(1) Kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra vrši Agencija u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

(2) Agencija je dužna da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra.

(3) U postupku kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra Agencija, naročito:

1) vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih radio-frekvencijskih opsega, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima;

2) utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio emisije i izvore štetnih interferencija;

3) vrši mjerenje parametara radio emisija odobrenih u skladu sa ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim dokumentima.

X. PRAVA I ZAŠTITA INTERESA KORISNIKA

Prava korisnika

Član 147

(1) Ostvarivanje i zaštita prava korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(2) Korisnik iz stava 1 ovog člana je fizičko ili pravno lice koje koristi ili zahtijeva javnu elektronsku komunikacionu uslugu.

(3) Korisnik javnih elektronskih komunikacionih usluga naročito ima pravo na:

1) pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, ako postoje tehničke mogućnosti;

2) nesmetano korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga, deklarisanog kvaliteta, raspoloživosti i sigurnosti, po javno dostupnim cijenama;

3) račun za pružene usluge, detaljno iskazan po odvojenim stavkama, koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pruženu uslugu ili račun koji nije razdvojen po stavkama, ako je to zahtijevao korisnik;

4) zaštitu tajnosti elektronskih komunikacija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka;

5) ostvarivanje i drugih prava, u skladu sa zakonom.

Pretplatnički ugovor

Član 151

(1) Međusobna prava i obaveze operatora i pretplatnika javnih elektronskih komunikacionih usluga uređuju se pretplatničkim ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi.

(2) Pretplatnički ugovor naročito sadrži:

1) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište operatora i pretplatnika;

2) rokove i uslove za priključenje pretplatničke terminalne opreme;

3) tehničke karakteristike terminalne opreme koju operator nudi korisniku i detaljno uputstvo za korišćenje te opreme na crnogorskom jeziku;

4) usluge, koje naročito obuhvataju:

- mogućnost pozivanja hitnih službi i mogućnost obezbjeđivanja podataka o lokaciji pozivaoca, kao i ograničenja koja se odnose na hitne službe,

- informacije o uslovima koji ograničavaju pristup i/ili korišćenje usluga ili aplikacija, u skladu sa zakonom,

- minimalne ponuđene nivoe kvaliteta usluga, u skladu sa propisom Agencije o parametrima kvaliteta usluga,

- informacije o postupcima koje operator primjenjuje za mjerenje i upravljanje saobraćajem radi izbjegavanja zagušenja u mreži, kao i informacije o načinu na koji ti postupci mogu uticati na kvalitet usluga,

- ponuđene tipove usluga održavanja i usluga podrške korisnicima koje operator pruža, kao i načine stupanja u kontakt sa tim službama,

- ograničenja operatora u korišćenju terminalne opreme;

5) minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, koja ne može biti manja od polovine maksimalne brzine pristupa internetu za operatore fiksnih elektronskih komunikacionih mreža, a za operatore mobilnih elektronskih komunikacionih mreža navode se uslovi pod kojima se ostvaruje ponuđena brzina širokopojasnog pristupa internetu;

6) cijene i način tarifiranja usluga u trenutku zaključenja ugovora;

7) način obavještanja o cijenama i načinu tarifiranja usluga, troškovima održavanja, kao i o ponuđenim načinima plaćanja i razlike u troškovima zbog načina plaćanja;

8) mogućnost seobe i privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme;

9) mjere koje će se primjenjivati u slučaju neplaćanja usluga, zloupotrebe poziva prema hitnim službama, uznemiravanja drugih korisnika i narušavanja sigurnosti i integriteta elektronske komunikacione mreže;

10) način refundiranja sredstava pretplatniku za usluge koje nijesu izvršene u skladu sa ugovorenim kvalitetom i ponuđenim uslovima;

11) način rješavanja sporova;

12) način obavještanja pretplatnika o pristupanju izmjenama uslova utvrđenih u ugovoru i način ostvarivanja prava pretplatnika na raskid ugovora;

13) mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen ugovor, uz saglasnost korisnika i uz obavezu operatora da korisniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket;

14) vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora, uslove za njegovo produženje, izmjene ili raskid, a naročito:

- minimalni period na koji se ugovor zaključuje, radi korišćenja povoljnosti promotivnih ponuda,

- naknade koje se plaćaju za prenošenje brojeva,

- naknade koje se plaćaju u slučaju raskida ugovora prije isteka ugovora, uključujući i naknadu za terminalnu opremu;

15) zabranu krajnjem korisniku da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu pretplatničkog ugovora proširi na druge korisnike;

16) prava i obaveze koje se odnose na unos i brisanje ličnih podataka pretplatnika u imenik operatora;

17) vrstu mjera koje operator može preduzeti kao odgovor na sigurnosne incidente i incidente koji ugrožavaju integritet mreže ili predstavljaju prijetnju sigurnosti i integritetu mreže.

Trajanje ugovora i obaveze u slučaju raskida

Član 152

(1) Pretplatnički ugovor zaključen na određeno vrijeme ne može biti zaključen na period duži od dvije godine.

(2) Operator je dužan da ponudi i pretplatničke ugovore u maksimalnom trajanju od godinu dana.

(3) Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku.

(4) Pretplatničkim ugovorom se utvrđuje da je pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka perioda na koji je ugovor zaključen, dužan da plati mjesečnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika, osim u slučaju kada operator nije u mogućnosti da ispuni ugovorne obaveze, kao i u slučaju iz stava 6 ovog člana.

(5) Operator je dužan da, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti svoje pretplatnike.

(6) Pretplatnik može otkazati pretplatnički ugovor u roku iz stava 5 ovog člana, bez plaćanja naknade iz stava 4 ovog člana i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene opšte uslove i cijene.

(7) Operator može ograničiti terminalnu opremu na rad unutar sopstvene mreže samo ako pretplatnik opremu uzima od operatora uz zaključivanje pretplatničkog ugovora sa minimalnim rokom trajanja.

Obaveze operatora i Agencije

Član 153

(1) Operator je dužan da, istekom ili u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev pretplatnika, bez naknade i bez odlaganja, omogući dalje korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama.

(2) Mogućnost iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se i korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre-paid) nakon 12 mjeseci korišćenja usluge uz podnošenje dokaza o kupovini terminalne opreme.

(3) Operator je dužan da za tipski pretplatnički ugovor za svaku od usluga elektronskih komunikacija koje su u ponudi operatora prije početka pružanja usluga pribavi saglasnost Agencije.

(4) Agencija je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema tipskog pretplatničkog ugovora, ocijeni usklađenost ugovora sa ovim zakonom.

(5) Pretplatnički ugovor se može zaključiti upotrebom sredstava komunikacije na daljinu, kao i izvan poslovnih prostorija operatora, u skladu sa zakonima koji uređuju elektronski potpis i zaštitu potrošača.

(6) Operator je dužan da, u slučaju neovlašćenog otuđenja ili zloupotrebe terminalne opreme korisnika, omogući korisniku provjeru identiteta međunarodne mobilne opreme (IMEI broj) i da, na zahtjev korisnika, onemogući korišćenje te opreme u njegovoj mreži.

Kvalitet usluga

Član 155

(1) Operator je dužan da pruža javne elektronske komunikacione usluge propisanog kvaliteta.

(2) Parametre kvaliteta, način njihovog mjerenja i objavljivanja i rokove za njihovo dostavljanje, u skladu sa najboljom praksom i uobičajenim i tehnološki garantovanim kvalitetom standardne opreme, propisuje Agencija.

(3) Radi spječavanja smanjenja kvaliteta usluga ili ometanja i usporavanja saobraćaja preko mreža, Agencija može propisati uslove minimalnog kvaliteta usluga.

(4) Za potrebe podnošenja prigovora na ugovorenu brzinu pristupa internetu u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, Agencija će korisnicima učiniti dostupnim mjerenje brzine pristupa internetu.

(5) Operator je dužan da podatke o kvalitetu usluga koje pruža dostavlja Agenciji u rokovima određenim propisom iz stava 2 ovog člana i da ih objavi na svojoj internet stranici.

(6) Podatke iz stava 5 ovog člana Agencija objavljuje kao uporedni pregled parametara kvaliteta za istu vrstu usluge kod različitih operatera.

Obračun javnih elektronskih komunikacionih usluga

Član 159

(1) Operator je dužan da, radi tačnog obračuna pružene usluge, tačno registruje podatke o pruženoj usluzi.

(2) Provjera tačnosti registrovanih podataka vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem mjernih jedinica i postupci ocjenjivanja usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima.

(3) Za mjerenje obima pruženih javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga operator koristi mjerne jedinice u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem mjernih jedinica u Crnoj Gori.

(4) Operator je dužan da u ponudu usluga uključi najmanje jedan paket u kome će se za obračun pruženih usluga koristiti ostvareni obim saobraćaja i da za obračun obima ostvarenog poziva koristi jedinični vremenski interval jedna sekunda (1s), a za obračun količine prenešenih binarnih podataka obračunsku jedinicu jedan kilobajt (1kB).

(5) Odredba stava 4 ovog člana ne isključuje mogućnost operatora da u ponudu usluga uključi i pakete sa drugačijim obračunom ostvarenog obima saobraćaja.

(6) Cijena paketa iz stava 4 ovog člana ne smije se razlikovati od cijena drugih paketa operatora.

(7) Pružena usluga se obračunava isključivo po jednom osnovu.

Imenik i informacije

Član 161

(1) Pretplatnici javno dostupnih telefonskih usluga imaju pravo da njihovi lični podaci budu unijeti u imenik operatora.

(2) Operatori su dužni da uspostave, objave i ažuriraju imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim pretplatnika koji su u pisanoj formi zahtijevali zabranu unošenja svojih podataka u imenik.

(3) Operator je dužan da pretplatnicima obezbijedi, bez naknade, informacije o: obimu i svrsi podataka koji se unose u imenik prije njegovog objavljivanja, mogućnostima korišćenja njihovih ličnih podataka, minimalnom i maksimalnom broju podataka koji se mogu unijeti u imenik, kao i pravu na unošenje podataka prema ličnom izboru do mjere koja je u skladu sa

svrhom imenika, pravu pretplatnika na izmjene, dopune ili brisanje njihovih ličnih podataka iz imenika.

(4) Zabranu unošenja podataka u imenik operatora koji služe za njihovu identifikaciju i komunikaciju pravna lica ne mogu zahtijevati.

(5) Imenik se izdaje u elektronskoj formi.

(6) Operatori su dužni da podatke iz imenika učine lako dostupnim svim korisnicima, preko javno dostupne službe informacija operatora, putem telefonskog poziva ili SMS-a.

Ograničenja usluge pretplatniku

Član 164

(1) Operator može ograničiti pristup svojim uslugama, odnosno pretplatnika isključiti i raskinuti pretplatnički ugovor, ako nije izmirio dospelje obaveze ili je prekršio druge uslove utvrđene pretplatničkim ugovorom, kao i u slučaju uznemiravanja drugih korisnika i zloupotrebe poziva prema brojevima hitnih službi.

(2) Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz pretplatničkog ugovora operator je dužan da na pouzdan način upozori pretplatnika i odredi primjeren rok za otklanjanje nepravilnosti, odnosno za izmirenje potraživanja i navede mjere koje će preduzeti ako pretplatnik ne postupi po upozorenju u ostavljenom roku.

(3) Operator je dužan da, po nalogu Agencije, ograniči pristup svojim uslugama, odnosno isključi pretplatnika i raskine ugovor sa pretplatnikom koji priređuje igre na sreću preko interneta bez odobrenja organa uprave nadležnog za igre na sreću.

(4) Operator nije dužan da prethodno obavijesti pretplatnika o sprovođenju mjera iz st. 2 i 3 ovog člana, ako povreda predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušava sigurnost i integritet mreže.

(5) Mjere iz stava 4 ovog člana utvrđuju se opštim uslovima pružanja usluga.

Jednostrani raskid ugovora

Član 165

(1) Ako je korisnik podnio prigovor, odnosno žalbu iz člana 163 ovog zakona, operator ne može preduzeti mjere iz člana 164 stav 1. ovog zakona do konačne odluke Agencije, ako je pretplatnik u roku isplatio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjesečna računa.

(2) Do konačne odluke Agencije operator je dužan da nastavi sa pružanjem usluga korisniku i obezbijedi pristup i korišćenje brojeva hitnih službi i besplatnog broja službe za korisnike.

(3) Ako pretplatnik nije platio nesporni dio računa u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama pretplatničkog ugovora ili ne postupi po konačnoj odluci Agencije, operator trajno isključuje pretplatnika, odnosno prekida pružanje svih usluga pretplatniku.

(4) Pretplatnički ugovor se od trenutka isključenja, odnosno prekida pružanja usluga iz stava 3 ovog člana smatra jednostrano raskinutim.

(5) Od trenutka prekida pružanja usluga iz stava 4 ovog člana operator ima pravo da od pretplatnika zahtijeva samo plaćanje potraživanja koja su nastala u periodu do raskida pretplatničkog ugovora.

XI. ZAŠTITA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Sprovođenje mjera

Član 169

(1) Operator je dužan da odredi lice odgovorno za sprovođenje mjera iz člana 168 st. 1 i 4 ovog zakona.

(2) Agencija i organ nadležan za zaštitu ličnih podataka mogu da prate sprovođenje mjera iz stava 1 ovog člana, kao i da daju smjernice radi ostvarivanja odgovarajućeg stepena sigurnosti.

(3) Operator je dužan da, bez odlaganja, obavijesti Agenciju pisanim putem o povredi sigurnosti ili gubitku integriteta od značajnog uticaja na rad njegovih mreža ili pružanje njegovih usluga.

(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana Agencija može obavijestiti javnost ili naložiti operatoru da obavijesti javnost o povredi sigurnosti ili gubitku integriteta mreže, ako utvrdi da je obavještanje od javnog interesa.

(5) Radi sprovođenja mjera iz člana 168 st. 3 i 4 ovog zakona Agencija operatorima može naložiti:

1) dostavljanje podataka potrebnih za procjenu sigurnosti i integriteta njihovih mreža i usluga, uključujući i dokumente o sigurnosnoj politici;

2) da o mjerama nadzora sigurnosti mreža i usluga organa uprave nadležnog za prevenciju i zaštitu rizika bezbjednosti informacionih sistema ili drugog organa uprave nadležnog za oblast računarskog kriminala obavijesti Agenciju.

(6) Način i rokove za sprovođenje mjera iz člana 168 st. 3 i 4 ovog zakona propisuje Agencija.

XII. NADZOR

Nadležnost i ovlašćenja inspektora

Član 187

Pored ovlašćenja utvrđenih posebnim zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga, ako se iste obavljaju bez propisane registracije i odobrenja Agencije i odredi mjere za sprječavanje daljeg protivzakonitog obavljanja djelatnosti;

2) zabrani rad radio stanice koja koristi radio-frekvencije bez propisanog odobrenja i po potrebi odredi mjere da se onemogući njen rad - pečaćenjem ili privremenim oduzimanjem opreme ili dijela opreme, uz izdavanje potvrde u pisanoj formi;

3) zabrani radove na izgradnji elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji se ne izvode u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;

4) zabrani radove čijim izvođenjem je došlo ili može doći do oštećenja ili smetnji u radu elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;

5) ograniči ili zabrani rad električnog uređaja koji suprotno propisima uzrokuje elektromagnetne smetnje i ometa rad elektronskih komunikacionih mreža ili opreme;

6) u saradnji sa tržišnom inspekcijom i nadležnim organom unutrašnjih poslova, zabrani i onemogući prodaju ili korišćenje elektronske komunikacione ili terminalne opreme i drugih uređaja i opreme koja u svom radu koristi radio frekvencije i koja se proizvodi ili uvozi na domaće tržište, ako ista ne zadovoljava tehničke, eksploatacione i druge zakonom propisane uslove za korišćenje;

7) kontroliše usklađenost rada sistema elektronskih komunikacija u vanrednim situacijama, shodno propisu Vlade.

Nadležnost i ovlašćenja nadzornika

Član 189

(1) U postupku stručnog nadzora, nadzornik:

1) kontroliše obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

2) kontroliše ispunjenost uslova za korišćenje radio-frekvencija, brojeva i adresa na osnovu izdatih odobrenja;

3) kontroliše usklađenost radnih parametara elemenata elektronske komunikacione mreže sa propisanim normama i standardima;

4) utvrđuje porijeklo, lokaciju i identifikaciju nelegalnih radio emisija i izvora štetnih interferencija;

5) utvrđuje ispunjenost propisanih normi kvaliteta usluga pri pružanju Univerzalnog servisa, kao i deklariranih parametara kvaliteta kod drugih vrsta usluga;

6) utvrđuje sigurnost mreža i usluga elektronskih komunikacija, kao i poštovanje odredbi zakona koje se tiču povjerljivosti komunikacija;

7) kontroliše pravilnost primjene odobrenih, odnosno javno objavljenih cijena elektronskih komunikacionih usluga;

8) kontroliše primijenjene mjere zaštite elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;

9) kontroliše radove na izgradnji elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji se ne izvode u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;

10) kontroliše tehničku i drugu dokumentaciju (evidencije o stanju sistema, dozvole, odobrenja, ateste i sl.).

(2) Nadzornik svoja ovlaštenja i nadležnosti sprovodi i na osnovu podataka prikupljenih u postupku kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra ili na osnovu podataka prikupljenih u skladu sa stavom 4 ovog člana.

(3) Nadzornik za elektronske komunikacije je dužan da:

1) preduzima odgovarajuće mjere i nalaže operatoru da u razumnom roku otkloni nedostatke, ako se pri korišćenju elektronskih komunikacionih mreža ili pružanju elektronskih komunikacionih usluga ne primjenjuje ovaj zakon, propisi donijeti na osnovu ovog zakona, odnosno akti Agencije i propisi i standardi koji se primjenjuju u Crnoj Gori;

2) naredi korisniku radio-frekvencija da otkloni nedostatke u radu radio stanice koja ne radi u skladu sa zakonom ili istoj privremeno zabrani rad, ukoliko ometa rad druge elektronske komunikacione opreme;

3) u slučajevima težih povreda zakona, kada se kod nekog subjekta ustanovi obavljanje djelatnosti bez registracije ili odobrenja Agencije, u najkraćem mogućem roku informiše inspektora za elektronske komunikacije.

(4) Agencija može, osim nadzornika, ovlastiti i druga lica da na licu mjesta, kod subjekta nadzora, izvrše kontrolu i uzimanje podataka neophodnih za izvršavanje poslova iz nadležnosti Agencije.

(5) Nadzornik i lica iz stava 4 ovog člana dužna su da čuvaju tajnost svih informacija o radu operatora koje saznaju pri svom radu, u skladu sa ovim zakonom, kao i zakonom koji uređuje pitanja povjerljivosti i zaštite podataka.

(6) Na postupak stručnog nadzora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora.

XIII. KAZNE NE ODREDBE

Član 192

(1) Novčanom kaznom u procentu od 1% do 10% ukupnog godišnjeg prihoda za obračunsku godinu koja je prethodila godini u kojoj je napravljen prekršaj kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne utvrdi plan mjera kojim se obezbjeđuje integritet javne elektronske komunikacione mreže i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u slučajevima većeg ispada mreže, ratnog i vanrednog stanja, elementarnih nepogoda, kao i drugih vanrednih situacija (član 61 stav 1);

2) ne primjenjuje plan mjera iz člana 61 stav 1 ovog zakona dok traju okolnosti zbog kojih su mjere preduzete (član 61 stav 2);

3) ne dostavi plan mjera iz člana 61 stav 1 ovog zakona Ministarstvu, Agenciji i organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje, a na zahtjev i drugim državnim organima, u roku od tri dana od dana utvrđivanja (član 61 stav 3);

4) ne prilagodi korišćenje svojih elektronskih i komunikacionih mreža i opreme nastaloj situaciji ili je ne stavi na raspolaganje ili upotrebu nadležnim organima za vrijeme vanrednih situacija (član 61 stav 4);

5) ne prilagodi svoju mrežu tako da u vanrednim situacijama omogući dodjelu prava prvenstva komunikacijama iz određenih terminalnih tačaka mreže (član 62 stav 1);

6) ne pridržava se rješenja Agencije o obavezi razdvajanja aktivnosti u vezi sa pružanjem određenih veleprodajnih usluga pristupa u posebnoj poslovnoj jedinici (član 79 stav 1);

7) njegova posebna poslovna jedinica iz člana 79 stav 1 ovog zakona ne pruža proizvode i usluge pristupa svim operatorima putem istih sistema i postupaka i uz jednake rokove i uslove (član 79 stav 2);

8) u svojstvu vertikalno integrisanog operatora sa značajnom tržišnom snagom na jednom ili više relevantnih tržišta u roku od 90 dana unaprijed ne obavijesti Agenciju o namjeri i konačnom ishodu postupka dobrovoljnog razdvajanja (član 80 stav 2);

9) korisnicima javnih telefonskih usluga, uključujući javne telefonske govornice ne omogući besplatno biranje brojeva hitnih službi (član 143 stav 1);

10) ne registruje tačno podatke o pruženoj usluzi (član 159 stav 1);

11) ne koristi mjerne jedinice u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem mjernih jedinica u Crnoj Gori za mjerenje obima pruženih javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga (član 159 stav 3);

12) u ponudu usluga ne uključi najmanje jedan paket u kome će se za obračun pruženih usluga koristiti ostvareni obim saobraćaja i to da za obračun obima ostvarenog poziva koristi jedinični vremenski interval jedna sekunda (1 s), a za obračun količine prenešenih binarnih podataka obračunsku jedinicu jedan kilobajt (1 kB) (član 159 stav 4);

13) se cijena paketa iz člana 159 stav 4 ovog zakona razlikuje od cijena ostalih paketa u ponudi (član 159 stav 6);

14) koristi javnu elektronsku komunikacionu mrežu za čuvanje i pristup podacima i informacijama uskladištenim na terminalnoj opremi korisnika bez njegove saglasnosti (član 172 stav 5);

15) ne štiti povjerljivost komunikacija i nakon prestanka aktivnosti, odnosno prestanka radnog odnosa tokom kojeg je bilo dužno da štiti povjerljivost (član 173 stav 1);

16) ne obezbijedi o svom trošku neophodne tehničke i organizacione uslove koji omogućavaju zakonito presrjetanje komunikacija u skladu sa članom 172 stav 4 ovog zakona i o tome ne obavijesti Agenciju, kao i ne dostavi dokaze da je obezbijedio te uslove (član 180 stav 1);

17) ne zadrži podatke o saobraćaju i lokaciji, kao i relevantne podatke potrebne za identifikaciju i registraciju pretplatnika, kako pravnih tako i fizičkih lica, u mjeri u kojoj su ti podaci generisani ili obrađeni, za potrebe odbrane, nacionalne ili javne bezbjednosti, kao i u svrhu sprječavanja vršenja krivičnog djela, istrage, otkrivanja i krivičnog gonjenja počinitelaca krivičnih djela i pružanja pomoći kod potrage i spašavanja ljudi, zaštite života i zdravlja ljudi i imovine (član 181 stav 1);

18) ne obezbijedi neophodne tehničke i organizacione uslove koji omogućavaju nadležnim državnim organima preuzimanje zadržanih podataka o saobraćaju i lokaciji, kao i odgovarajućih podataka potrebnih za identifikaciju i registraciju pretplatnika (član 181 stav 4);

19) ne obezbijedi da zadržani podaci budu istog kvaliteta i istog stepena sigurnosti i zaštite kao odgovarajući podaci na mreži (član 183 stav 1 tačka 1);

20) ne obezbijedi odgovarajućim tehničkim i organizacionim mjerama da zadržani podaci budu zaštićeni od nezakonitog ili slučajnog uništavanja, slučajnog gubitka ili izmjene, neovlašćenog ili nezakonitog čuvanja, obrade, pristupa ili otkrivanja (član 183 stav 1 tačka 2);

21) ne obezbijedi odgovarajućim tehničkim i organizacionim mjerama da zadržanim podacima mogu pristupiti isključivo lica ovlašćena od operatora (član 183 stav 1 tačka 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 600 eura do 6.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u procentu od 1% do 10% ukupnog godišnjeg prihoda za obračunsku godinu koja je prethodila godini u kojoj je izvršen prekršaj.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura.

(5) Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana ostvarena imovinska korist, uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

(6) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana pravnom licu, preduzetniku, odnosno odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Član 193

(1) Novčanom kaznom od 8.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) Agenciji ne dostavi sve podatke kojima raspolaže, uključujući i finansijske, kao i podatke koji se odnose na razvoj mreže ili usluga koji bi mogli imati uticaj na njegove veleprodajne usluge (član 30 stav 1);

2) ne dostavi Agenciji računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana sa veleprodajnim tržištima (član 30 stav 2);

3) prilikom izgradnje ili korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme, odnosno pružanja elektronskih komunikacionih usluga, u okviru tehničkih mogućnosti, ne obavlja na način koji omogućava potpun nadzor i regulatoru kontrolu od strane nadzornih organa (član 39 stav 1);

4) u blizini elektronskih komunikacionih mreža, elektronskih komunikacionih infrastrukture i povezane opreme se izvode radovi, planiraju novi objekti, sade sadnice ili se preduzimaju druge radnje koje ih mogu oštetiti ili ometati njihov rad (član 42 stav 1);

5) ometa prostiranje elektromagnetnih talasa ili uzrokuje smetnje u radio komunikacijama usled izvođenja radova, gradnje novih objekata, postavljanja tehničke opreme ili obavljanja bilo koje druge aktivnosti u zaštitnoj zoni ili radio koridoru radio-stanice (član 42 stav 2);

6) ne podnese Agenciji prijavu u pisanoj formi prije početka korišćenja, odnosno prije prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga (član 46 stav 1);

7) koristi radio-frekvencije bez odobrenja za korišćenje radio-frekvencija izdatog od strane Agencije (član 99 stav 1);

8) koristi brojeve i/ili adrese iz plana numeracije i plana adresiranja bez odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa izdatog od strane Agencije (član 130 stav 1);

9) ne omogući besplatne pozive na jedinstveni evropski broj "112" za pozive u hitnim slučajevima (član 142 stav 1);

10) ne objavi cjenovnik usluga na svojoj internet stranici koje pruža i učini ga dostupnim korisnicima u svojim poslovnica (član 150 stav 1);

11) ne nudi pretplatničke ugovore u maksimalnom trajanju od godinu dana (član 152 stav 2);

12) na javnu elektronsku komunikacionu mrežu priključi radio ili telekomunikacionu terminalnu opremu koja ne ispunjava uslove iz člana 126 ovog zakona (član 154 stav 2);

13) po nalogu Agencije, ne ograniči pristup svojim uslugama, odnosno ne isključi i ne raskine ugovor sa pretplatnikom koji priređuje igre na sreću preko interneta, bez odobrenja organa uprave nadležnog za igre na sreću (član 164 stav 3);

14) ne preduzima odgovarajuće tehničke ili organizacione mjere u cilju obezbjeđivanja integriteta svoje mreže, zaštite sigurnosti odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga i zaštite sigurnosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga (član 168 stav 1);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 400 eura do 4.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 12.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.500 eura.

(5) Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana ostvarena imovinska korist, uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

(6) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana pravnom licu, preduzetniku, odnosno odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja delatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Član 194

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 eura do 30.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) elektronsku komunikacionu mrežu, elektronsku komunikacionu infrastrukturu ili povezanu opremu planira, projektuje, proizvodi, postavlja ili ugrađuje na način da se ne omogućava pristup ili dostupnost javnih elektronskih komunikacionih usluga korisnicima kao i licima smanjene pokretljivosti i licima s invaliditetom (član 39 stav 2 tač. 1 i 2);

2) ne dostavi Agenciji pisano obavještenje o početku korišćenja ili tehničkim karakteristikama elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme, u roku od sedam dana od dana početka korišćenja (član 39 stav 4);

3) ne dostavi podatke o postojećim i planiranim elektronskim komunikacionim mrežama, elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi u zoni zahvata planskog dokumenta (član 40 stav 2);

4) prilikom izgradnje stambenih ili poslovnih objekata namijenjenih daljoj prodaji ili zajedničkom korišćenju, ne izgradi elektronsku komunikacionu mrežu, elektronsku komunikacionu infrastrukturu ili povezanu opremu, saglasno projektnoj dokumentaciji (član 41 stav 1);

5) investitor objekta iz člana 41 stav 1 ovog zakona ne obezbijedi odgovarajuće priključke na javne elektronske komunikacione mreže primjerene namjeni tog objekta (član 41 stav 3);

6) ne omogući, uz ravnopravne i nediskriminativne uslove, pristup svim operatorima u svrhu postavljanja, održavanja ili razvoja elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme (član 41 stav 5);

7) radi izvođenja radova u skladu sa planskim dokumentom ne izradi projekat zaštite i/ili izmještanja elektronske komunikacione mreže ili elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme i za projekat ne pribavi saglasnost njegovog vlasnika (član 43 stav 1 tačka 1);

8) najmanje 30 dana prije roka predviđenog za početak radova, ne obavijesti vlasnika elektronske komunikacione mreže ili elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme i ne obezbijedi mu pristup radi nadzora nad izvođenjem radova (član 43 stav 1 tačka 2);

9) radi izvođenja radova ne obezbijedi zaštitu i/ili izmještanje elektronske komunikacione mreže ili elektronske komunikacione infrastrukture ili povezane opreme o svom trošku (član 43 stav 1 tačka 3);

10) 30 dana prije početka izrade projekta iz člana 44 stav 1 ovog zakona ne dostavi Agenciji obavještenje koje sadrži planiranu trasu saobraćajnice (član 44 stav 2);

11) na zahtjev operatora, pod jednakim uslovima, ne obezbijedi korišćenje raspoloživih kapaciteta za elektronske komunikacione mreže, elektronsku komunikacionu infrastrukturu i povezanu opremu (član 44 stav 4);

12) ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 46 stav 4 tač. 1 i 2 i stava 5 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana promjene, odnosno o promjeni podataka iz člana 46 stav 4 tač. 3 i 4 ovog zakona, najmanje 15 dana prije predviđenog datuma promjene (član 46 stav 6);

13) ne osnuje izdvojeno pravno lice za pružanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacija ili ne vodi odvojeno računovodstvo za djelatnosti vezane za oblast elektronskih komunikacija (član 48 stav 2);

14) najkasnije do kraja trećeg mjeseca tekuće godine ne prijavi Agenciji visinu prihoda po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koji su ostvareni u prethodnoj godini (član 52 stav 1);

15) ne objavi podatke koji su od značaja za zajedničko korišćenje raspoloživih kapaciteta elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme na svojoj internet stranici (član 53 stav 2);

16) na zahtjev drugog operatora za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ne odgovori u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva (član 53 stav 3);

17) ne dostavi kvartalno Agenciji podatke o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje (član 55 st.1 i 2);

18) ne objavljuje podatke koji su od interesa za obavljanje pregovora o pristupu i interkonekciji na svojoj internet stranici (član 56 stav 2);

19) ne dostavi Agenciji primjerak zaključenog ugovora o pristupu i/ili interkonekciji radi evidencije i ocjene usklađenosti sa ovim zakonom (član 57 stav 1);

20) ne štiti povjerljivost svih podataka koji su razmijenjeni prilikom pregovaranja ili implementacije ugovora o pristupu i/ili interkonekciji i podatke koristi u druge svrhe, ustupa trećoj strani ili povezanim licima sa ugovornim stranama ili trećom stranom (član 57 stav 2);

21) u prijemu i prenosu usluga i programa iz člana 59 stav 1 ovog zakona ne očuva format stranica slike ukoliko su ove usluge namijenjene za prijem na proširenom televizijskom ekranu (član 59 stav 2);

22) ne obezbijedi emiterima čije programe prenosi pristup aplikacionom programskom interfejsu i/ili elektronskom programskom vodiču objektivno, transparentno i pod jednakim uslovima (član 59 stav 4);

23) sistemi sa uslovnim pristupom uslugama digitalne televizije ili radija nemaju tehničke mogućnosti koje operatoru omogućavaju potpunu kontrolu nad pruženim uslugama koje su zaštićene tim sistemima (član 60 stav 1);

24) ne ponudi svim emiterima čije programe prenosi objektivno, transparentno i pod jednakim uslovima odgovarajuće tehničke mogućnosti kojima se obezbjeđuje pristup krajnjih korisnika njihovim programima, uz upotrebu odgovarajućeg uređaja za uslovni pristup (član 60 stav 2);

25) koristi sisteme uslovnog pristupa koji sprječavaju pristup krajnjih korisnika programima sa slobodnim pristupom (član 60 stav 3);

26) ne vodi odvojeno računovodstvo za usluge sa uslovnim pristupom (član 60 stav 4);

27) Univerzalni imenik, odnosno baza podataka Univerzalne službe informacija ne obuhvataju propisane podatke o pretplatnicima (ime i prezime, naziv privrednog društva i njegov organizacioni oblik, adresu, odnosno sjedište pretplatnika i dodijeljeni pretplatnički broj), odnosno ako obuhvataju podatke pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga koji su tražili zabranu unošenja i objavljivanja tih podataka (član 84 stav 1);

28) u roku od 60 dana unaprijed ne obavijesti Agenciju o namjeri izdvajanja svoje pristupne mreže (član 88 stav 1);

29) ne obezbjeđuje jednake cijene Univerzalnih usluga za sve korisnike na teritoriji Crne Gore (član 89 stav 1);

30) ne ponudi cjenovne opcije ili pakete za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (član 89 stav 2);

31) po nalogu Agencije, ne ponudi posebne cijene ili posebne pakete za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, pod povoljnijim uslovima (član 89 stav 4);

32) kvartalno ne dostavi Agenciji podatke o izmjerenim parametrima kvaliteta usluga, kao i promjeni kvaliteta usluga Univerzalnog servisa, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, kao i da najmanje jedanput godišnje ne objavi ažurirane podatke o kvalitetu tih usluga na svojoj internet stranici (član 91 stav 2);

33) ako prenese, odnosno ustupi pravo korišćenja radio-frekvencija drugom pravnom ili fizičkom licu bez saglasnosti Agencije (član 118 stav 1);

34) ne počne sa korišćenjem brojeva i/ili adresa u roku od godinu dana od dana prijema odobrenja za njihovo korišćenje (član 133 stav 1 tačka 3);

35) ne vodi evidenciju o brojevima i/ili adresama koje koristi ili je dao na korišćenje i tu evidenciju ne dostavlja Agenciji na njen zahtjev (član 133 stav 1 tačka 4);

36) ne pruža informacije o telefonskim brojevima pretplatnika (član 133 stav 1 tačka 5);

37) ne postupa po zahtjevu za prenosivost broja (član 133 stav 1 tačka 7);

38) ako prenese, odnosno ustupi pravo korišćenja brojeva i/ili adresa drugom pravnom ili fizičkom licu bez saglasnosti Agencije (član 134 stav 1);

39) ne održava i ne prilagodi svoje mreže za omogućavanje funkcije prenosivosti brojeva (član 139 stav 3);

40) ne proslijedi Operativno komunikacionom centru, bez odlaganja i bez naknade, sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju "112" i drugim brojevima hitnih službi (član 142 stav 2);

41) ne omogući hitnim službama bez naknade prikazivanje identifikacije pozivajućeg broja i lokacije pozivaoca čim poziv stigne do hitne službe (član 143 stav 2);

42) ne obezbijedi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom nesmetan pristup brojevima hitnih službi i jedinstvenom evropskom broju "112" (član 143 stav 6);

43) na zahtjev Agencije kada je to opravdano zbog prevare ili zloupotrebe ne blokira pristup određenim brojevima ili uslugama (član 145 stav 4);

44) ne obezbijedi pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, ako postoje tehničke mogućnosti (član 147 stav 3 tačka 1);

45) ne obezbijedi nesmetano korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga, deklarisanog kvaliteta, po javno dostupnim cijenama, raspoloživosti i sigurnosti (član 147 stav 3 tačka 2);

46) ne obezbijedi račun, detaljno iskazan po odvojenim stavkama koji omogućava jasan uvid u te stavke i provjeru obračunatog iznosa za pruženu uslugu ili na zahtjev korisnika račun koji nije izdvojen po stavkama (član 147 stav 3 tačka 3);

47) ne pruža elektronske komunikacione usluge po utvrđenim uslovima i cijenama (član 148 stav 1);

48) ne objavi informacije o cijenama, načinu tarifiranja, kao i opšte uslove pružanja usluga elektronskih komunikacija (član 148 stav 2);

49) ne utvrdi jasne i nedvosmislene opšte uslove pružanja svojih usluga propisane članom 148 stav 4 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ovog zakona (član 148 stav 4);

50) postupa suprotno odredbama pružanja usluga propisanim članom 148 stav 5 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ovog zakona (član 148 stav 5);

51) pretplatnički ugovor ne sadrži elemente propisane članom 151 stav 2 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 ovog zakona (član 151 stav 2);

52) nudi pretplatničke ugovore na period duži od dvije godine (član 152 stav 1);

53) ne obavijesti pretplatnika, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih u pretplatničkom ugovoru, pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće (član 152 stav 5);

54) prije početka pružanja usluga ne pribavi saglasnost Agencije za tipski pretplatnički ugovor za svaku od usluga elektronskih komunikacija koje su u ponudi operatora (član 153 stav 3);

55) ne omogući korisniku provjeru identiteta međunarodne mobilne opreme (IMEI broj) u slučaju neovlaštenog otuđenja ili zloupotrebe terminalne opreme (član 153 stav 6);

56) u utvrđenom roku ne dostavi Agenciji podatke o kvalitetu usluga koje pruža ili iste ne objavi na svojoj internet stranici (član 155 stav 5);

57) ne omogući korisnicima zabranu pristupa brojevima i internet adresama, preko kojih se pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci (član 156 stav 4);

58) ne omogući korisnicima uvid u registrovane podatke o pruženim uslugama, odnosno ne izda bez naknade račun za pružene usluge u skladu sa članom 147 stav 3 tačka 3 ovog zakona (član 162 stav 1);

59) ne obavijesti korisnike svojih usluga o opasnosti ugrožavanja sigurnosti, u slučaju stepena opasnosti za sigurnost mreže većeg od obima zaštite mjera iz člana 168 stav 1 ovog zakona, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili njenih posljedica (član 168 stav 4);

60) bez odlaganja ne obavijesti Agenciju pisanim putem o povredi sigurnosti ili gubitku integriteta od značajnog uticaja na rad njegovih mreža ili pružanje njegovih usluga (član 169 stav 3);

61) bez odlaganja ne obavijesti Agenciju i organ nadležan za zaštitu ličnih podataka o nastaloj povredi ličnih podataka ili povredi privatnosti korisnika (član 170 stav 1);

62) bez odlaganja ne obavijesti korisnika o povredi ličnih podataka koja može štetno uticati na lične podatke ili privatnost korisnika (član 170 stav 3);

63) bez odlaganja ne registruje pretplatnike usluga fiksne telefonije, korisnike svih usluga mobilne telefonije i interneta (član 174 stav 1);

64) podatke o pretplatniku koristi u druge svrhe bez saglasnosti pretplatnika (član 174 stav 4);

65) ne čuva podatke o pretplatnicima za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, kao i najmanje još godinu dana od dana prestanka pružanja usluge (član 174 stav 6);

66) ne obezbijedi trajnu evidenciju o presrijetanju komunikacija i ne čuva sakupljene podatke kao službenu tajnu (član 180 stav 3);

67) ne obavijesti šest mjeseci prije nadogradnje svoje mreže, odnosno implementacije novih usluga nadležne organe za zakonito presrijetanje komunikacija (član 180 stav 5).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 3.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 800 eura do 8.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.500 eura.

(5) Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana ostvarena imovinska korist, uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Član 195

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne dostavi podatke iz člana 84 stav 1 ovog zakona operatoru Univerzalnog servisa koji pruža uslugu Univerzalnog imenika (član 84 stav 2);
- 2) ne ažurira najmanje jednom godišnje podatke u Univerzalnog imeniku (član 84 stav 3);
- 3) naplaćuje uslugu objavljivanja podataka o pretplatnicima (član 85 stav 1);
- 4) ne daje podatke o telefonskim brojevima svih pretplatnika koji nijesu tražili zabranu objavljivanja tih podataka (član 85 stav 2);
- 5) ne ažurira podatke koje daje Univerzalna služba informacija u za to propisanom roku (član 85 stav 4);
- 6) ne obrađuje podatke koje dobija od različitih operatora javno dostupne telefonske mreže na ravnopravnim osnovama (član 85 stav 6);
- 7) ne ponudi cjenovne opcije ili pakete za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom (član 89 stav 2);
- 8) ne obezbjedi tehničke mogućnosti korisniku, odnosno ne omogući posebne tarifne režime za kategorije socijalno ugroženih lica, lica smanjene pokretljivosti, kao i lica sa invaliditetom koji omogućavaju uvid u cijenu i kontrolu svoje potrošnje (član 90 stav 1);
- 9) ne omogući korisnicima pozive prema brojevima iz numeričkog opsega "116" (član 144 stav 4);
- 10) ne omogući korišćenje međunarodnog prefiksa "00" prilikom uspostavljanja međunarodnih poziva (član 145 stav 1);
- 11) ne omogući korisnicima pristup brojevima koji se koriste u Evropskoj Uniji (član 145 stav 2);
- 12) ne postupa isto sa svim pozivima prema ili od brojeva iz evropskog numeričkog telefonskog prostora (ETNS) i ne pruža ih po cijenama koje su uporedive sa onima koje se primjenjuju na pozive prema državama članicama Evropske Unije (član 145 stav 3);
- 13) ne dostavi Agenciji na saglasnost opšte uslove pružanja svojih usluga iz člana 148 stav 4 ovog zakona, 30 dana prije početka njihove primjene (član 149 stav 1);
- 14) ne objavi opšte uslove pružanja svojih usluga na svojoj internet stranici i u najmanje dva dnevna štampana medija koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Crne Gore i ne učini ih dostupnim, bez naknade, korisnicima u štampanoj formi, na njihov zahtjev u svojim poslovnica ili na drugi način pogodan za informisanje korisnika (član 149 stav 4);
- 15) cjenovnik usluga ne sadrži cijene pojedinih usluga, paketa usluga, dodatnih usluga, naknada za pristup kao i način obračuna usluga (član 150 stav 2);
- 16) cijene iz člana 150 stav 2 nisu iskazane sa uračunatim PDV-om (član 150 stav 3);
- 17) ne dostavi Agenciji cjenovnik usluga, najmanje osam dana prije njegovog objavljivanja na svojoj internet stranici (član 150 stav 4);
- 18) ne obezbjedi korisnicima koji su lica sa smanjenom pokretljivošću i licima sa invaliditetom jednaku dostupnost svojih usluga i pristup brojevima hitnih službi (član 154 stav 4 tač 1);
- 19) ne omogući korisnicima koji su lica sa smanjenom pokretljivošću i licima sa invaliditetom dostupnost terminalne opreme (član 154 stav 4 tačka 2);

20) ne obavještava redovno korisnike koji su lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom o svim karakteristikama usluga koje su namjenjene istim (član 154 stav 4 tačka 3);

21) ne obezbijedi korisnicima koji su lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom prioritet kod pristupa mreži i otklanjanju kvarova (član 154 stav 4 tačka 4);

22) ne obezbijedi da lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom imaju isti pristup elektronskim komunikacionim uslugama i povoljnosti izbora operatora u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnih organa (član 154 stav 5);

23) po nalogu Agencije, ne omogući da pretplatnici plaćaju za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži ili za korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga na pre-paid osnovi (član 156 stav 6);

24) ne uređuje, objavljuje ili redovno ne ažurira imenik svojih pretplatnika ili ako u imenik unese podatke pretplatnika koji su u pisanoj formi zabranili unošenje podataka (član 161 stav 2);

25) ne izda račun za javno dostupne telefonske usluge na fiksnoj lokaciji koji sadrži sve predviđene podatke (član 162 stav 2);

26) detaljnim računom i listingom ne obezbijedi zaštitu prava na privatnost (član 162 stav 7);

27) prije donošenja konačne odluke Agencije uskrati pružanje usluga korisniku koji je u roku isplatio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjesečna računa (član 165 stav 1);

28) ne obezbijedi pružanje usluga korisniku kao i pristup i korišćenje brojeva hitnih službi i besplatnom broju službe za korisnike do konačne odluke Agencije (član 165 stav 2);

29) od pretplatnika zahtijeva plaćanje pretplate ili bilo kakvih potraživanja, osim onih koja su proistekla iz perioda dok je na snazi bio pretplatnički ugovor (član 165 stav 5);

30) ne objavi obavještenje jedan dan unaprijed u sredstvima javnog informisanja o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama iz člana 166 stav 1 ovog zakona i isto ne dostavi Agenciji i hitnim službama (član 166 stav 2);

31) ne obavijesti neposredno korisnike kada se radi o ograničenju pristupa uslugama dužem od šest sati (član 166 stav 3);

32) ne utvrdi visinu i način obeštećenja pretplatnika ako njegove usluge u pogledu kvaliteta i raspoloživosti odstupaju od uslova određenim pretplatničkim ugovorom (član 167 stav 1);

33) ne izbriše ili ne izmijeni podatke o saobraćaju koji su vezani za pretplatnike ili korisnike na način da se ne mogu dovesti u vezu sa određenim licem (član 175 stav 1);

34) podatke o saobraćaju koji služe za obračun troškova javnih elektronskih komunikacionih usluga pretplatnika ili korisnika tih usluga obrađuje i po završetku perioda kada nastaje zastarijevanje potraživanja (član 175 stav 2);

35) vrši obradu podataka u saobraćaju u svrhu marketinga i usluga sa dodatom vrijednošću bez saglasnosti pretplatnika ili korisnika (član 175 stav 3);

36) obradu podataka o saobraćaju, u skladu sa članom 175 st. 2 i 3 ovog zakona, ne ograniči na lica koja su zaposlena i/ili imaju ovlaštenja od strane operatora koji se bavi naplaćivanjem usluga ili upravljanjem saobraćajem, pitanjem potrošača, otkrivanjem prevara,

promocijom javnih elektronskih komunikacionih usluga ili pružanjem usluga sa dodatom vrijednošću (član 175 stav 5);

37) ne obavijesti pretplatnika ili korisnika o vrstama podataka o saobraćaju koji se obrađuju, kao i o trajanju takve obrade za namjene iz člana 175 stav 2 ovog zakona, a za namjene iz člana 175 stav 3 ovog zakona prije dobijanja saglasnosti (član 175 stav 7);

38) podatke o lokaciji, obrađuje na način da se mogu dovesti u vezu sa određenim licem (neimenovani podaci) ili ako nije dobio saglasnost korisnika (član 177 stav 1);

39) ne upozna korisnika sa vrstom podataka o lokaciji koji će biti obrađeni, trajanju obrade i o mogućnostima prenosa trećim licima (član 177 stav 2);

40) ne omogući korisniku da u svakom trenutku odustane od saglasnosti za obradu podataka (član 177 stav 3)

41) podatke o lokaciji, koji nijesu podaci o saobraćaju, obrađuju lica bez ovlaštenja (stav 177 stav 5);

42) dozvoli upotrebu automatskih govornih uređaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faks aparata ili elektronske pošte, kao i SMS i MMS za pozive prema korisniku bez pribavljene saglasnosti korisnika (član 178 stav 1);

43) ne omogući selekciju dolazne elektronske pošte koja sadrži neželjene elektronske poruke ili štetan sadržaj na brz i jednostavan način korisnicima iz člana 178 stav 3 ovog zakona (član 178 stav 4);

44) ne objavi na prikladan i javno dostupan način adresu elektronske pošte za prijavu zloupotreba i ne odgovori na svaki prigovor u vezi sa zloupotrebom elektronske pošte u roku od osam dana od dana prijema tog prigovora putem elektronske pošte (član 179 stav 1);

45) ne unese u pretplatnički ugovor obavezu svojim pretplatnicima na zabranu slanja neželjenih elektronskih poruka, uključujući SMS i MMS i ne preduzme mjere sprečavanja zloupotrebe korisničkog naloga elektronske pošte (član 179 stav 2);

46) ne izda upozorenje pretplatniku ili privremeno onemogući upotrebu korisničkog naloga elektronske pošte i o tome ne obavijesti pretplatnika bez odlaganja u pisanom obliku (član 179 stav 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 600 eura do 6.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1000 eura.

(5) Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana ostvarena imovinska korist, uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Prestanak primjene

Član 206

Odredba člana 27 ovog zakona primjenjivaće se do 1. januara 2016. godine.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo za Informatično društvo i telekomunikacije
NAZIV PROPISA	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
1. Definisane probleme <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koja su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <ul style="list-style-type: none"> - Ovim zakonom uređuje se način upravljanja i korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, uslovi i način obavljanja djelatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, kao i druga pitanja od značaja za elektronske komunikacije. - Važeći Zakon treba uskladiti sa Izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore - pitanjem nezavisnosti regulatora, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14). - Ne usaglašenost sa Izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore, Infomacijom o pitanju nezavisnosti regulatornih tijela u oblastima elektronskih komunikacija i elektronskih medija, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14). - Nema oštećenih subjekata. - Bez primjene propisa ne bi postojala usaglašenost Zakona o elektronskim komunikacijama sa pravilima državne pomoći. 	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <ul style="list-style-type: none"> - Predloženim Zakonom uređuje se način upravljanja i korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, uslovi i način obavljanja djelatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, kao i druga pitanja od značaja za elektronske komunikacije, na način da se postigne usaglašenost sa Izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore - pitanjem nezavisnosti regulatora, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14). - Ne postoje strategije i programi Vlade sa kojima je potrebno vršiti usklađivanje. 	
3. Opcije <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako 	

<p>postoji obaveza donošenja predloženog propisa). Objasni preferiranu opciju?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bez primjene propisa ne bi postojala usaglašenost zakona sa Izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore - pitanjem nezavisnosti regulatora, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14).
<p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktno i indirektno. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
<ul style="list-style-type: none"> - Propis utiče na korisnike javnih elektronskih komunikacionih usluga, kroz bolje ostvarivanje i zaštitu prava, kao i na operatore, jer su im ovim zakonom namećute dodatne obaveze koje moraju ispunjavati u cilju boljeg regulisanja tržišta elektronskih komunikacija. - Primjena novog zakona neće prouzrokovati nikakve dodatne troškove za građane, a kada su u pitanju operatori, pouzdanu procjenu o visini uticaja nije trenutno moguće dati. - Donošenje propisa opravdava troškove koji eventualno mogu nastati, a pozitivne posljedice su veća zaštita korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i bolja regulacija tržišta elektronskih komunikacija, odnosno poboljšane usluge Univerzalnog servisa, sa sniženim cijenama i većim kvalitetom, i obezbjeđuju se uslovi za zdravu konkurenciju na tržištu. - Ovim propisom podržava se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Ne postoji administrativno opterećenje, kao ni biznis barijera.
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Objasni. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Objasni. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Objasni metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Objasni. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/prodlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Objasni.
<ul style="list-style-type: none"> - Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva u Budžetu Crne Gore. - Finansijska sredstva se obezbjeđuju na godišnjem nivou. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Donošenjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze. - Prihodi za budžet Crne Gore koji će se ostvariti su analogni prethodnim godinama, te stoga ne očekuje se veći prihodi od trenutnih. - Metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda je neto

<p>sadašnja vrijednost.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne. Nijesu postojali problem prilikom izrade obračunu finansijskih izdataka/prihoda. - Ne.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. <ul style="list-style-type: none"> - Za izradu predloženog akta obrazovana je Radna grupa koju su sačinjavali predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i predstavnici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. - Prilikom izrade predloženog Zakona konsultovana je dosadašnja praksa i konsultovani su operatori koji obavljaju djelatnost elektronskih komunikacija.
<p>7. Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? <ul style="list-style-type: none"> - Ne postoje prepreke za implementaciju propisa. - Operatori koji su registrovani za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija će preduzeti sve mjere za ispunjavanje uslova utvrđenih ovim zakonom. - Glavni indikatori prema kojima se može mjeriti ispunjenje ciljeva su postizanje stepena potpune usaglašenosti postojećeg regulatornog okvira u elektronskim komunikacijama sa izvještajem Evropske Komisije o napretku Crne Gore - pitanjem nezavisnosti regulatora, kao i sa pravilima državne pomoći, odnosno sa Poglavljem 8 – Konkurencija i Zakonom o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" 56/14). - Organi i organizacije koje vrše inspekcijski i stručni nadzor su zaduženi za sprovođenje inspekcije, nadzora i monitoring, kao i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

05.07.2016. Podgorica



Stariješina organa predlagača

[Handwritten signature]

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPIŠA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**



Identifikacioni broj izjave		MIDT/IU/PZ/16/01
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Electronic Communications	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ratka Strugar tel: 020 482 117 ratka.strugar@mid.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivana Marković tel: 020 482 479 ivana.markovic@mid.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Uprava za inspeksijske poslove	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII Politike saradnje, član 106 Mreže i usluge elektronske komunikacije, 107 Informisanje i komunikacija		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2016-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	10. Informatičko društvo i mediji 1.2. Zakonodavni okvir A) Elektronske komunikacije	
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2016	
- Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU Glava VII Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 1 Odsjek 2 Državna pomoć, član 107 i 108/TFEU Title VII Common rules on competition, Taxation and Approximation		

of Laws, Chapter 1 Rules on Competition, Section 2 Aids Granted by States, Article 107, 108	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32012D0021	
Odluka Evropske Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknada određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa/ 2012/21/EU: Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (notified under document C(2011) 9380) Text with EEA relevance OJ L 7, 11.1.2012	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
32002L0020	
Direktiva 2002/20/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. marta 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju)/Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive) OJ L 108, 24.4.2002	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
32009L0140	
Direktiva 2009/140/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2009 o izmjenama i dopunama Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge, 2002/19/EZ o pristupu i interkonekciji, elektronskih komunikacionih mreža i pridruženih kapaciteta, kao i 2002/20/EZ o autorizaciji elektronskih komunikacionih mreža i usluga [Tekst od značaja za EEA] / directive 2009/140/EC OF The European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (Text with EEA relevance)	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
52012XC0111(03)	
Saopštenje Komisije o primjeni pravila Evropske unije za državnu pomoć naknadno odobrenu za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa Tekst sa značaja za EEA/Communication from the Commission on the application of the European Union State aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest Text with EEA relevance OJ C 8, 11.1.2012	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama je preveden na engleski jezik

11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama nije bilo učešća konsultanata

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
 Datum: 19.09.2018	 Datum: _____



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (unofficial translation)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
<p>-Odluka Evropske Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknada određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa – 32012D0021</p> <p>- Saopštenje Komisije o primjeni pravila Evropske unije za državnu pomoć naknadno odobrenu za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa - 52012XC0111(03)</p> <p>Direktiva 2002/20/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. marta 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga 32002L0020</p> <p>Direktiva 2009/140/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25. novembra 2009 o izmjenama i dopunama Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge, 2002/19/EZ o pristupu i interkonekciji, elektronskih komunikacionih mreža i pridruženih kapaciteta, kao i 2002/20/EZ o autorizaciji elektronskih komunikacionih mreža i usluga (Tekst od značaja za EEA) 32009L0140</p>				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama		Proposal of Law on amendments to the Law on electronic communications		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
ODLUKA KOMISIJE / 2012/21/EU				

<p>Član 1 Predmet Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi pod kojima se dodjeljuje državna pomoć u obliku naknade za obavljanje javne usluge određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, smatra usklađenom sa unutrašnjim tržištem i izuzima od obaveze prijave utvrđene u članu 108 stav 3 Ugovora.</p>	<p>Član 1 U Zakonu o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, broj 40/13) u članu 3 stav 1 tačka 5 riječi: „lica smanjene pokretljivosti“ i riječ: „starije“ brišu se.</p> <p>Načela u oblasti elektronskih komunikacija</p> <p>Član 3 Djelatnost elektronskih komunikacija i upravljanje i korišćenje ograničenih resursa zasniva se na: 5) obezbjeđivanju dostupnosti usluga univerzalnog servisa svim građanima na teritoriji Crne Gore, uz zadovoljenje potreba posebnih društvenih grupa, uključujući <u>lica smanjene pokretljivosti</u>, lica sa invaliditetom, <u>starije</u> i socijalno ugrožene korisnike;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 2 Područje primjene</p> <p>1. Ova Odluka se primjenjuje na državne pomoći u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, kako je navedeno u članu 106 stav 2 Ugovora, a koje su obuhvaćene jednom od sljedećih kategorija:</p> <p>(a) naknada koja ne prelazi godišnji iznos od 15 miliona EUR za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u svim područjima, osim saobraćaja i saobraćajne infrastrukture; Ako iznos naknade varira u toku perioda u kojem je povjereno obavljanje javne usluge, godišnji iznos računa se kao prosjek godišnjih iznosa naknade za koje se očekuje da će se ostvariti u toku perioda u kojem je povjerena javna usluga;</p> <p>(b) naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa od strane bolnica koje pružaju medicinsku pomoć, uključujući, kada je to potrebno, usluge hitne medicinske pomoći; obavljanje povezanih pomoćnih usluga koje su neposredno povezane sa njihovim osnovnim djelatnostima, naročito u području istraživanja, međutim, ne sprečava primjenu ovog stava;</p> <p>(c) naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa sa ciljem ispunjavanja socijalnih potreba koje se odnose na zdravstvenu i dugoročnu zaštitu, zaštitu djece, pristup i ponovno uključivanje na tržište rada, socijalnu stanogradnju, kao i socijalnu uključenost socijalno ranjivih kategorija stanovništva;</p> <p>(d) naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa za vazdušno ili pomorsko povezivanje sa ostrvima na kojima prosječni godišnji saobraćaj u periodu od dvije finansijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ne prelazi 300 000 putnika;</p> <p>(e) naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa za</p>	<p>Član 14 U članu 82 u stavu 2 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „ uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“</p> <p>Usluge Univerzalnog servisa</p> <p>Član 82</p> <p>(1) Usluge Univerzalnog servisa obuhvataju:</p> <p>(4) Razvoj Univerzalnog servisa prati Agencija i predlaže potrebne izmjene minimalnog skupa usluga Univerzalnog servisa : „ uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>aerodrome i luke u kojima prosječni godišnji saobraćaj u periodu od dvije finansijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ne prelazi 200 000 putnika u slučaju aerodroma, i 300 000 putnika u slučaju luka.</p> <p>2. Ova Odluka primjenjuje se samo u slučaju kada period u kojemu je preduzetniku povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ne prelazi 10 godina. U slučajevima kada period ovlašćenja prelazi 10 godina, ova Odluka se primjenjuje samo kada davalac usluge mora da izvrši značajna ulaganja koja se moraju amortizovati u dužem vremenskom periodu u skladu s opštevažećim računovodstvenim načelima.</p> <p>3. Ako za vrijeme trajanja perioda povjeravanja usluge prestanu biti ispunjeni uslovi za primjenu ove Odluke, pomoć se mora prijaviti u skladu sa članom 108 stav 3 Ugovora.</p> <p>4. U području vazdušnog i pomorskog saobraćaja, ova Odluka se primjenjuje samo na državne pomoći u obliku naknade za javne usluge koja se dodjeljuje preduzetnicima kojima ja povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u skladu sa članom 106 stav 2 Ugovora, i, ako je svrsishodno, u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odnosno Uredbom (EEZ) br. 3577/92.</p> <p>5. Ova Odluka se ne primjenjuje na državne pomoći u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje preduzetnicima u području drumskog saobraćaja.</p>				
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 3 Usklađenost i izuzeće od prijave</p> <p>Državne pomoći u obliku naknade za obavljanje javnih usluga koje ispunjavaju uslove utvrđene u ovoj Odluci, usklađene su sa unutrašnjim tržištem i izuzimaju se od obaveze prethodne prijave predviđene članom 108 stavom 3 Ugovora, pod uslovom da su istovremeno usklađene i sa uslovima koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 4 Ovlašćenje</p> <p>Obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa povjerava se predmetnom preduzetniku na osnovu jednog ili više pravnih akata, o čijem obliku može da odluči svaka država članica. Taj akt ili akti moraju da sadrže, naročito:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sadržaj i trajanje obaveza pružanja javne usluge; (b) preduzetnika i, kada je relevantno, određeno državno područje (opseg); (c) vrstu svih isključivih ili posebnih prava koja su tom preduzetniku dodijeljena od strane nadležnog organa; (d) opis mehanizma naknade i parametre za izračunavanje, kontrolu i reviziju naknade; (e) mjere za izbjegavanje i povraćaj moguće prekomjerne naknade; i (f) pozivanje na ovu Odluku. 	<p>Član 15 U članu 86 stav 4 mijenja se i glasi: “(4) Ako u postupku po javnom konkursu ne može da odredi operatora Univerzalnog servisa, Agencija vrši analizu tržišta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji i za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem određuje operatora sa najvećim učešćem na tom tržištu, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti.”</p> <p>U stavu 6 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.”</p> <p>Određivanje operatora Univerzalnog servisa</p> <p style="text-align: center;">Član 86</p> <p>(6) Bliži sadržaj i postupak javnog konkursa za izbor operatora za pružanje usluga Univerzalnog servisa propisuje Agencija „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 5 Naknada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iznos naknade ne smije da pređe iznos koji je neophodan za pokrivanje neto troškova koji su nastali prilikom izvršavanja obaveze pružanja javnih usluga, uključujući razumnu dobit. 2. Neto troškovi mogu da se računaju kao razlika između troškova kako su utvrđeni u stavu 3 i prihoda utvrđenih u stavu 4. Takođe, mogu da se računaju i kao razlika između neto troškova preduzetnika za poslovanje sa obavezom pružanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istog preduzetnika za poslovanje bez obaveze pružanja javne usluge. 3. Troškovi koje je potrebno uzeti u obzir uključuju sve troškove koji su nastali od 	<p>Član 18 U članu 92 stav 1 mijenja se i glasi: “(1) Operator Univerzalnog servisa ima pravo na naknadu neto troškova za pružanje usluge Univerzalnog servisa, ako pružanje Univerzalnog servisa tom operatoru predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

obavljanja usluge od opšteg ekonomskog interesa. Oni se računaju na osnovu opšteprihvaćenih računovodstvenih načela kako slijedi:

- (a) ako su djelatnosti predmetnog preduzetnika ograničene na usluge od opšteg ekonomskog interesa, mogu se uzeti u obzir svi njegovi troškovi;
 - (b) ako preduzetnik ujedno obavlja djelatnosti koje nijesu obuhvaćene uslugama od opšteg ekonomskog interesa, u obzir se uzimaju samo troškovi povezani sa uslugama od opšteg ekonomskog interesa;
 - (c) troškovi razvrstani za usluge od opšteg ekonomskog interesa mogu da uključe sve direktne troškove nastale pri pružanju usluge od opšteg ekonomskog interesa, kao i odgovarajući udio u troškovima koji su zajednički i uslugama od opšteg ekonomskog interesa i drugim djelatnostima;
 - (d) troškovi povezani s ulaganjima, posebno za infrastrukturu, mogu se uzeti u obzir ako su takva ulaganja neophodna za obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa.
4. Prihod koji je potrebno uzeti u obzir mora da uključi najmanje čitav prihod ostvaren od obavljanja usluga od opšteg ekonomskog interesa, nezavisno o tome da li je prihod ocijenjen kao državna pomoć u smislu člana 107 Ugovora. Ako predmetni preduzetnik ima posebna ili isključiva prava povezana sa drugim djelatnostima koje nisu usluge od opšteg ekonomskog interesa za koje se dodjeljuju pomoć, a koje stvaraju dobit koja prelazi razumnu dobit, ili donose korist preduzetniku od drugih prednosti koje mu dodjeljuje država, one moraju da se uključe u njegov prihod, bez obzira na to kako se klasifikuju u smislu člana 107 Ugovora. Predmetna država članica može da odluči da se dobit koja se ostvaruje iz drugih djelatnosti koje su van obima usluge od opšteg ekonomskog interesa, dodijeli u cijelosti ili djelimično za finansiranje usluge od opšteg ekonomskog interesa.
 5. U smislu ove Odluke „razumna dobit“ znači stopu prinosa na kapital koju bi za cijeli period trajanja akta o povjeravanju zahtijevao tipičan preduzetnik koji razmišlja o tome da li bi obavljao uslugu od opšteg ekonomskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital ovdje znači internu stopu rentabilnosti preduzetnika za cijeli period trajanja ovlašćenja, odnosno internu stopu prinosa na uloženi kapital. Stepen rizika zavisi od predmetnog sektora, vrsti usluge i karakteristikama naknade.
 6. Pri određivanju šta predstavlja razumnu dobit, države članice mogu da uvedu podsticajne kriterijume koji se posebno odnose na kvalitet pružene usluge, kao i na povećanje proizvodne efikasnosti. Povećanje efikasnosti ne smije da smanji kvalitet pružene usluge. Sve premije povezane sa povećanjem proizvodne efikasnosti moraju da budu utvrđene na nivou koji će da omogući uravnoteženu podjelu koristi nastale iz povećanja efikasnosti između preduzetnika i države članice i/ili korisnika.
 7. U svrhu ove Odluke, stopa prinosa na kapital koja ne prelazi zbir relevantne stope kamatne zamjene plus 100 baznih poena, smatra se razumnom u svakom slučaju. Relevantna stopa kamatne zamjene odgovara stopi kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju dužini perioda i valuti akta o povjeravanju. Kada pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, naročito kada se neto troškovi nastali pružanjem usluga od opšteg ekonomskog interesa uglavnom naknadno (*ex post*) nadoknađuju u potpunosti, razumna dobit ne smije da prelazi zbir relevantne stope kamatne zamjene plus premije od 100 baznih poena.
 8. Kada, zbog posebnih okolnosti, ne treba da se koristi stopa prinosa na kapital, države članice mogu da se koriste i drugim pokazateljima ostvarivanja dobiti osim stope prinosa na kapital kako bi odredile koji bi iznos razumne dobiti trebao da bude, kao što su: prosječni prinos na sopstveni kapital, prinos na imovinu ili prinos od prodaje. „Prinos“ znači dobit prije odbitka kamata i poreza u predmetnoj

U stavu 3 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Neto troškovi obaveze pružanja Univerzalnog servisa
Član 92

3) Metodologiju obračuna neto troška propisuje Agencija, nakon sprovedenog postupka javnih Konsultacija „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Član 19
Naziv člana 93 i stav 1 mijenjaju se i glase:
„Vođenje odvojenog računovodstva“.
„(1) Operator Univerzalnog servisa dužan je da vodi odvojeno računovodstvo na način da odvojeno iskaže prihode i troškove nastale pružanjem usluga Univerzalnog servisa od prihoda i troškova ostvarenih od drugih usluga.“

Član 20
U članu 94 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:
„(1) Računovodstvo operatora Univerzalnog servisa koje se vodi u skladu sa članom 93 ovog zakona, Agencija koristi kao izvor podataka za obračun neto troška.
(2) Ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom obračuna neto troška uzima u obzir i ponudu koju je operator dostavio na javnom konkursu.“
U stavu 3 riječi: „prekomjerni trošak“ zamjenjuju se riječima: „neopravdano finansijsko opterećenje“.
Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

<p>godini. Prosječni prinos računa se pomoću diskontnog faktora za vrijeme trajanja ugovora, kako je uređeno Saopštenjem Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih stopa i diskontnih stopa. Bez obzira na to koji je pokazatelj izabran, država članica mora da bude u mogućnosti da Komisiji, na njen zahtjev, dostavi dokaze da dobit ne prelazi dobit koju bi očekivao prosječni preduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu, na primjer, dostavom podataka o prinosima koji su ostvareni na osnovu sličnih vrsta ugovora po tržišnim uslovima.</p> <p>9. Kada preduzetnik obavlja djelatnosti koje su i u okviru i van obima usluga od opšteg ekonomskog interesa, na knjigovodstvenim računima mora odvojeno da prikaže troškove i prihode povezane sa uslugom od opšteg ekonomskog interesa i one povezane sa drugim uslugama, kao i parametre za razvrstavanje troškova i prihoda. Troškovi povezani sa djelatnostima van obima usluga od opšteg ekonomskog interesa moraju da pokriju sve direktne troškove, odgovarajući udio u zajedničkim troškovima, kao i odgovarajući prinos na kapital. U odnosu na te troškove naknada ne može da bude dodijeljena.</p> <p>10. Države članice će od preduzetnika zahtijevati povraćaj svake primljene prekomjerne naknade.</p>	<p>„(4) Obracun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška Univerzalnog servisa, utvrđuje se u skladu s propisima o državnoj pomoći.“</p> <p>Član 3</p> <p>Član 27 mijenja se i glasi: „Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se izdvaja na poseban račun i može se isključivo koristiti za naknadu neto-troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge, ukoliko sredstva Kompenzacionog fonda Agencije nijesu dovoljna za njegovo izmirenje, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za funkciju Agencije u narednoj kalendarskoj godini.“</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 6 Kontrola prekomjerne naknade</p> <p>1. Države članice osiguravaju da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ispunjava uslove utvrđene u ovoj Odluci, a naročito da preduzetnik ne prima naknadu koja bi bila veća od iznosa koji je utvrđen u skladu s članom 5. Na zahtjev Komisije, o tome i dostavljaju dokaze. Države članice su dužne da sprovode redovne provjere, ili osiguravaju da se takve provjere sprovode, najmanje svake 3 godine za vrijeme trajanja ovlaštenja i na kraju tog perioda.</p> <p>2. Kad preduzetnik primi naknadu koja je veća od iznosa koji je utvrđen u skladu s članom 5, država članica mora da zahtijeva od preduzetnika da vrati iznos prekomjerne naknade koji je primio. Parametri za računanje naknade ponovno se definišu za budući period. Kad iznos prekomjerne naknade ne prelazi 10% iznosa prosječne godišnje naknade, takva prekomjerna naknada može da se prenese u sljedeći period i oduzme od iznosa naknade koji je potrebno isplatiti za taj period.</p>	<p>Clan 20</p> <p>U članu 94 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase: “(1) Računovodstvo operatora Univerzalnog servisa koje se vodi u skladu sa članom 93 ovog zakona, Agencija koristi kao izvor podataka za obračun neto troška. (2) Ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom obračuna neto troška uzima u obzir i ponudu koju je operator dostavio na javnom konkursu.” U stavu 3 riječi: „prekomjerni trošak” zamjenjuju se riječima: „neopravdano finansijsko opterećenje”. (3) Ako Agencija, na osnovu neto troška, utvrdi da pružanje usluge predstavlja „neopravdano finansijsko opterećenje”.operatora Univerzalnog servisa, rješenjem će utvrditi visinu naknade za pokriće neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa, koja ne smije biti veća od visine neto troška.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: “(4) Obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška Univerzalnog servisa, utvrđuje se u skladu s propisima o državnoj pomoći.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 7 Transparentnost</p> <p>U slučaju naknada koje su veće od 15 miliona EUR, a koje su odobrene preduzetniku koji obavlja i djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od opšteg ekonomskog interesa, države članice objavljuju sljedeće informacije na internetu ili u drugim odgovarajućim sredstvima informisanja:</p> <p>(a) akt o povjeravanju ili njegov rezime koji sadrži elemente navedene u članu 4;</p> <p>(b) godišnje iznose pomoći koje su dodijeljene navedenom preduzetniku.</p>	<p>Clan 21</p> <p>U članu 95 stav 2 poslije riječi: „ukupnom godišnjem prihodu” dodaju se riječi: „operatora iz stava 1 ovog člana”.</p> <p>Finansiranje Univerzalnog servisa Clan 95</p> <p>(2) Visinu doprinosa i način plaćanja za pojedinog operatora određuje Agencija, proporcionalno udjelu njegovog</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	prihoda od pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga, odnosno davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u ukupnom godišnjem prihodu „operatora iz stava 1 ovog člana“ u oblasti elektronskih komunikacija.			
Članovi 8 - 13	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Saopštenje Komisije za državnu pomoć u obliku naknada za javne usluge 52012XC0111(03)				

1. SVRHA I OBIM

1. Za pružanje određenih usluga od opšteg ekonomskog interesa (UOEI) na osnovu principa i pod uslovima koji omogućavaju ispunjenje zadataka, finansijska podrška državnih organa može biti neophodna kada prihodi nastali od pružanja usluge ne pokrivaju troškove nastale iz obaveze pružanja javnih usluga.
2. Iz sudske prakse Suda pravde Evropske unije proizilazi da kompenzacija za javne usluge ne predstavlja državnu pomoć u smislu člana 107(1) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije u koliko ispunjava određeni broj uslova. Član 108 se ne primjenjuje ako su ovi uslovi ispunjeni.
3. U slučaju kada kompenzacija za javne usluge ne ispunjava te uslove, i u mjeri u kojoj su zadovoljeni opšti kriterijumi za primjenu člana 107(1) Ugovora, takva kompenzacija predstavlja državnu pomoć i podliježe članovima 106, 107 i 108 Ugovora.
4. U svom saopštenju o primjeni pravila državne pomoći Evropske unije za kompenzacije dodijeljene za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, Komisija je pojasnila uslove pod kojima kompenzacija za javne usluge treba da se smatra državnom pomoći. Osim toga, u Uredbi Komisije o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije za pomoć male vrijednosti (*de minimis*) dodijeljenu učesnicima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa, Komisija treba da uspostavi uslove pod kojima se smatra da male količine kompenzacije za javne usluge ne utiču na trgovinu između država članica i/ili ne narušavaju ili oriete da naruše konkurenciju. U tim okolnostima, kompenzacija nije obuhvaćena članom 107(1) Ugovora i stoga postupak obavještanja predviđen u članu 108(3) Ugovora nije potreban.
5. Član 106(2) Ugovora pruža pravnu osnovu za procjenu usklađenosti državne pomoći za usluge od opšteg ekonomskog interesa. Njime se navodi da privredna društva kojima je povjereno vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa ili koja imaju karakter fiskalnog monopola, podliježu pravilima iz Ugovora, posebno pravilima o konkurenciji. Međutim, članom 106(2) Ugovora se predviđa izuzetak od pravila iz Ugovora u mjeri u kojoj bi primjena pravila konkurencije ometala obavljanje dobijenih zadataka. Ovaj izuzetak se primjenjuje samo kada razvoj trgovinskog prometa nije ugrožen u mjeri koja bi bila protivna interesima Unije.
6. Odluka Komisije 2012/21/EU o primjeni člana 106(2) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije u pogledu državne pomoći u formi kompenzacije za javne usluge dodijeljene nekim privrednim društvima kojima je povjeren pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa propisuje uslove pod kojima se određene vrste kompenzacije za javne usluge smatraju usklađenim sa unutrašnjim tržištem shodno članu 106(2) Ugovora i oslobođene su od obaveze prethodnog obavještanja iz člana 108(3) Ugovora.
7. Principi navedeni u ovom saopštenju primijenili su se za kompenzacije za javne usluge samo u mjeri u kojoj predstavljaju državnu pomoć koja nije obuhvaćena Odlukom 2012/21/EU. Takva kompenzacija podliježe obavezi prethodnog obavještanja iz člana 108(3) Ugovora. Ovo saopštenje navodi uslove pod kojima takva držala pomoć može biti usklađena sa unutrašnjim tržištem shodno članu 106(2) Ugovora. Ono zamjenjuje okvir Zajednice za državnu pomoć u formi kompenzacije za javne usluge.
8. Principi navedeni u ovom saopštenju primijenili su se za kompenzacije za javne usluge u oblasti vazdušnog i pomorskog saobraćaja, ne dovodeći u pitanje strože određene

Član 15
U članu 86 stav 4 mijenja se i glasi:
„(4) Ako u postupku po javnom konkursu ne može da odredi operatora Univerzalnog servisa, Agencija vrši analizu tržišta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji i za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem određuje operatora sa najvećim učešćem na tom tržištu, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti.“

U stavu 6 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Određivanje operatora Univerzalnog servisa Član 86

(6) Bliži sadržaj i postupak javnog konkursa za izbor operatora za pružanje usluga Univerzalnog servisa propisuje Agencija „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“

Potpuno usklađeno

<p>odredbe sadržane u sektorskom zakonodavstvu Unije. Oni ne važe ni za sektor košenog saobraćaja, ni za sektor javnih radio-difuznih usluga koji pokriva saopštenje Komisije o primjeni pravila državne pomoći javnim radio-difuznim servisima.</p> <p>9. Pomoć za pružaoce usluga od opšteg ekonomskog interesa u poteškoćama će se primijeniti na osnovu smjernica Zajednice o državnoj pomoći za sanaciju i restrukturiranje privrednih društava u poteškoćama.</p> <p>10. Principi navedeni u ovom saopštenju se primjenjuju bez uticaja na:</p> <p>(a) zahtjeve koje nameće zakon Unije u oblasti konkurencije (posebno članovi 101 i 102 Ugovora);</p> <p>(b) zahtjeve koje nameće zakon Unije u oblasti javnih nabavki;</p> <p>(c) odredbe Direktive komisije 2006/111/EK od 16.11.2006. godine o transparentnosti finansijskih odnosa između država članica i javnih preduzeća, kao i na finansijske transparentnosti u okviru određenih preduzeća;</p> <p>(d) dodatne zahtjeve koji proizilaze iz Ugovora ili sektorskog zakonodavstva Unije.</p>				
<p>2. USLOVI KOJIMA JE UREĐENA USKLAĐENOST KOMPENZACIJE ZA JAVNE USLUGE KOJA ČINI DRŽAVNU POMOĆ</p> <p>2.1 Opšte odredbe</p> <p>11. U trenutnoj fazi razvoja unutrašnjeg tržišta, državna pomoć koja nije obuhvaćena Odlukom 2012/21/EU može se proglasiti usklađenom sa članom 106(2) Ugovora ukoliko je to neophodno za vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa i ne utiče na razvoj trgovine u mjeri koja bi bila protivna interesima Unije. Uslovi navedeni u odjeljcima 2.2 do 2.10 moraju biti ispunjeni da bi se ostvario taj balans.</p> <p>2.2 Opšte usluge od ekonomskog interesa navedenim u članu 106. Ugovora</p> <p>12. Pomoć se mora odobriti za pravilno definisanu uslugu od opšteg ekonomskog interesa navedenim u članu 106(2) Ugovora.</p> <p>13. U svom saopštenju o primjeni pravila državne pomoći Evropske unije za kompenzacije dodijeljene za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, Komisija je dala smjernice o zahtjevima koji se tiču definicije usluge od opšteg ekonomskog interesa. Posebno, države članice ne mogu pridodati određene obaveze pružanja javnih usluga uslugama koje se već pružaju ili koje privredna društva koja posluju pod normalnim tržišnim uslovima mogu pružiti na zadovoljavajući način i pod uslovima, kao što je cijena, objektivne karakteristike kvaliteta, kontinuitet i pristup uslugama, koji su u skladu sa javnim interesom na način na koji je to definisala država. Što se tiče pitanja da li se usluga može obezbijediti na tržištu, procjena Komisije je ograničena na provjeru da li je definicija države članice zbog nesumnjive greške postala nevažeća, osim ukoliko odredbe zakona Unije obezbjeđuju stroži standard.</p> <p>14. Za obim primjene principa navedenih u ovom saopštenju, države članice treba da pokažu da li su posvetile dovoljno pažnje potrebama javnih usluga koje su podržane putem javne konsultacije ili drugih odgovarajućih instrumenata da uzmu u obzir interese korisnika i pružaoća usluga. Ovo ne važi u slučaju kada je jasno da nova komunikacija neće donijeti nikakvu značajnu dodatnu vrijednost za nedavne konsultacije.</p> <p>2.3. Potreba za aktom o povjeravanju kojim se utvrđuju obaveze po javnim uslugama i metode za izračunavanje kompenzacije</p> <p>15. Odgovornost za vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa povjerava se privrednom društvu putem jednog ili više akata čiju formu može odrediti svaka država članica. Termin „država članica“ podrazumijeva centralne, regionalne i lokalne uprave.</p>	<p>Član 18 U članu 92 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Operator Univerzalnog servisa ima pravo na naknadu neto troškova za pružanje usluge Univerzalnog servisa, ako pružanje Univerzalnog servisa tom operatoru predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje.“</p> <p>U stavu 3 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“</p> <p>Neto troškovi obaveze pružanja Univerzalnog servisa</p> <p>Član 92 (3) Metodologiju obračuna neto troška propisuje Agencija, nakon sprovedenog postupka javnih Konsultacija „uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>16. Akt ili akti moraju precizirati: (a) prirodu i trajanje obaveze obavljanja javne usluge; (b) naziv privrednog društva i teritoriju na kojoj se obavlja javna usluga o kojoj je riječ; (c) prirodu ekskluzivnih ili posebnih prava koje privrednom društvu dodjeljuje nadležni organ; (d) opis mehanizma kompenzacije i parametre za obračun, kontrolisanje i reviziju kompenzacije; i (e) način sprječavanja i povraćaja svake prekomjerne kompenzacije.</p> <p style="text-align: center;">2.4. Trajanje perioda povjeravanja dužnosti</p> <p>17. Trajanje perioda povjeravanja dužnosti treba da se opravda pozivanjem na objektivne kriterijume kao što je potreba da se amortizuju neprenosiva osnovna sredstva. U principu, trajanje perioda povjeravanja dužnosti ne smije preći period koji je potreban za amortizaciju najznačajnijih sredstava potrebnih da se obezbijedi UOEL.</p> <p style="text-align: center;">2.5 Usklađenost sa Direktivom 2006/111/EK</p> <p>18. Pomoć se smatra usklađenom sa unutrašnjim tržištem na osnovu člana 106(2) Ugovora samo u slučaju kada je privredno društvo prilike moguće, u skladu sa Direktivom 2006/111/EC. Pomoć koja nije u skladu sa ovom Direktivom smatra se da utiče na razvoj trgovine u mjeri koja bi bila protivna interesima Unije u smislu člana 106 (2) Ugovora.</p> <p style="text-align: center;">2.6. Usklađenost sa pravilima Unije u pogledu javnih nabavki</p> <p>19. Pomoć se smatra usklađenom sa unutrašnjim tržištem na osnovu člana 106(2) Ugovora samo kada nadležni organ, prilikom povjeravanja pružanja usluga određenom privrednom društvu, poštuje ili se obavezuje na pridržavanje pravila Unije u oblasti javnih nabavki. Ovo uključuje sve zahtjeve u obezbjeđivanju transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije koji proizilaze direktno iz Ugovora i na koji se sekundarno pravo Unije. Pomoć koja nije u skladu sa tim pravilima i uslovima smatra se da utiče na razvoj trgovine u mjeri koja bi bila protivna interesima Unije u smislu člana 106(2) Ugovora.</p> <p style="text-align: center;">2.7. Odsustvo diskriminacije</p> <p>20. Kada organ dodijeli pružanje iste usluge od opšteg interesa ne jednom već više privrednih društava, kompenzacija se obračunava na osnovu istog metoda za svako privredno društvo.</p> <p style="text-align: center;">2.8. Iznos kompenzacije</p> <p>21. Iznos kompenzacije ne smije premašiti ono što je neophodno da nekrije neto troškove koji su nastali tokom isplate obaveza po javnim uslugama uključujući opravdanu dobit.</p> <p>22. Iznos kompenzacije može se utvrditi na osnovu očekivanih troškova i prihoda ili nastalih troškova i prihoda, ili kombinacijom ta dva, u zavisnosti od podsticaja produktivnosti koje država članica želi da pruži od samog početka, u skladu sa stavovima 40 i 41.</p> <p>23. Kada se kompenzacija zasniva, u cjelini ili djelimično, na očekivanim troškovima i prihodima, isti moraju biti navedeni u aktu o povjeravanju dužnosti. Oni moraju biti zasnovani na vjerodostojnim i virilivim parametrima vezanim za ekonomsko okruženje koje pruža UOEL. Moraju da se oslanjaju prilike moraju da se oslanjaju na stručnost regulatora sektora ili drugih subjekata nezavisnih od preduzeća. Države članice moraju navesti izvore na kojima su ta očekivanja zasnovana. Procjena troškova mora da odražava očekivanja u povećanju produktivnosti koju je postigao pružalac usluga od opšteg ekonomskog interesa, tokom trajanja povjeravanja dužnosti.</p> <p>Neto troškovi potrebni za isplatu obaveza po javnim uslugama</p>				
---	--	--	--	--

<p>24. Neophodni neto troškovi ili za koje se očekuje da će biti neophodni, za obavljanje usluge od opšteg interesa treba izračunati pomoću metodologije neto izbjegnutih troškova kada to zahtijeva Unija ili nacionalno zakonodavstvo i u drugim slučajevima gdje je to moguće.</p>				
<p>25. Metodologija neto izbjegnutih troškova Prema metodologiji neto izbjegnutih troškova, neophodni neto trošak, ili za koji se očekuje da će biti neophodan za isplatu obaveza za obavljanje usluge od opšteg interesa, obračunava se kao razlika između neto troškova za pružaoca usluga koji posluje uz obavezu pružanja javnih usluga i neto troškova ili dobiti za istog pružaoca usluga koji posluje bez te obaveze. Pažnja se mora posvetiti pravilnoj procjeni troškova za koje se očekuje da ih pružalac usluga izbjegne i prihoda za koje se očekuje da ih ne primi, u odsustvu obaveze pružanja javnih usluga. Neto obračun troškova treba da nprorijeni dobit za pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa uključujući ne materijalnu korist što je više moguće.</p>				
<p>26. Aneks IV Direktivi 2002/22/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. marta 2002. godine o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi sa elektronskim komunikacionim mrežama i uslugama, i Aneks I Direktivi 97/67/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 1997. godine o zajedničkim pravilima za razvoj unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanja kvaliteta usluga, sadrže detaljnija uputstva o primjeni metodologije neto izbjegnutih troškova.</p>				
<p>27. Iako Komisija smatra da je ova metodologija neto izbjegnutih troškova najtačnija metoda za određivanje troška obaveze pružanja javnih usluga, mogu postojati slučajevi kada upotreba te metodologije nije izvodljiva ili relevantna. U takvim slučajevima, kada je opravdano, Komisija može da prihvati alternativne metode za izračunavanje neto troškova neophodne za isplatu obaveza po javnim uslugama, kao što je metodologija raspodjele troškova.</p>				
<p>Metodologija raspodjele troškova 28. Prema metodologiji raspodjele troškova, neto troškovi neophodni za ispunjenje obaveze za obavljanje usluge od opšteg interesa mogu se izračunati kao razlika između troškova i prihoda za određenog pružaoca usluga ili za ispunjenje obaveza za obavljanje usluge od opšteg interesa, kako je navedeno i predviđeno u aktu o povjeravanju dužnosti.</p>				
<p>29. Troškovi koji se uzimaju u obzir uključuju sve troškove neophodne za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa</p>				
<p>30. Kada su aktivnosti predmetnog preduzeća ograničene na pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, uzimaju se u obzir svi njegovi troškovi.</p>				
<p>31. Kada preduzeće obavlja i aktivnosti koje UOEl ne obuhvata, troškovi koji trebaju da se uzmu u razmatranje mogu da pokriju sve direktne troškove neophodne za isplatu obaveza za obavljanje usluge od opšteg interesa i odgovarajuće doprinose za indirektne troškove zajedničke i za UOEl i za druge aktivnosti. Troškovi vezani za hilo kakve aktivnosti koje UOEl ne obuhvata moraju da uključe sve direktne troškove i odgovarajuće doprinose za zajedničke troškove. Da bi se utvrdio odgovarajući doprinos za zajedničke troškove, tržišne cijene za korišćenje resursa se moraju uzeti kao referentne gdje je to moguće. U odsustvu takvih tržišnih cijena odgovarajući doprinos za zajedničke troškove može se odrediti pozivanjem na nivo opravdane dobiti za koju se očekuje da privredno društvo napravi u pogledu aktivnosti koje UOEl ne obuhvata, ili drugim metodama gdje je prikladnije.</p>				
<p>32. Prihodi koje treba uzeti u obzir moraju da uključe sav prihod ostvaren od pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao što je navedeno u aktu o povjeravanju dužnosti, i prekomjerne dobiti ostvarene od posebnih ili ekskluzivnih prava čak i ako su povezani sa drugim aktivnostima iz stava 45 bez obzira na to da li su takve prekomjerne dobiti klasifikovane kao državna pomoć u smislu člana 107(1) Ugovora. Opravdana dobit</p>				
<p>33. Opravdana dobit treba da se shvati kao stopa povrata na kapital koja bi bila potrebna za tipično društvo koje razmatra da li ili ne da pruži uslugu opšteg ekonomskog</p>				

<p>interesa za ikakvo vrijeme trajanja akta o povjeravanju dužnosti, uzimajući u obzir nivo rizika. Nivo rizika zavisi od predmetnog sektora, vrste usluge i karakteristika mehanizma kompenzacije.</p> <p>34. Osim stope povrata na kapital, gde je opravdano, mogu se koristiti indikatori nivoa dobiti kako bi se utvrdilo šta bi opravdana dobit trebala da bude, kao što je prosječni povrat na kapital tokom perioda povjeravanja dužnosti, zarada od upotrijebljenog kapitala, prinos na aktivu ili prihod od prodaje.</p> <p>35. Koji god indikator da je izabran, država članica mora dostaviti Komisiji dokaz da očekivana dobit ne prevazilazi onu koja bi se očekivala od tipičnog društva, koje razmatra da li ili ne da pruži uslugu, na primjer pružanjem reference o povratima na ostvarenim sličnim vrstama ugovora koji su dodijeljeni pod konkurentnim uslovima.</p> <p>36. Stopa povrata na kapital koja ne prelazi relevantnu svop stopu i premiju od 100 baznih poena se u svakom slučaju smatra opravdanom. Relevantna svop stopa je svop stopa čija zrelost i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o povjeravanju dužnosti.</p> <p>37. Kada je odredba UOEl povezana sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, na primjer jer je kompenzacija u formi fiksnog paušalnog iznosa za plaćanje koji pokriva očekivane neto troškove i razuman profit i privredno društvo nastupa u konkurentnom okruženju, opravdana dobit ne može preći nivo koji odgovara stopi povrata na kapital a koji je proporcionalan stepenu rizika. Ova stopa treba da se odredi, gdje je moguće, pozivanjem na stopu povrata na kapital koji je postignut na sličnim tipovima ugovora za javne usluge dodijeljene pod konkurentnim uslovima (na primjer, ugovori dodijeljeni po tenderu). Kada nije moguće primijeniti ovu metodu, mogu se upotrijebiti i druge metode za uspostavljanje povrata na kapital, po opravdanosti.</p> <p>38. Kada pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, na primjer zato što je neto trošak koji je nastao prilikom pružanja usluge od opšteg ekonomskog interesa u suštini nadoknađen <i>ex post</i> u potpunosti, opravdana dobit ne može preći nivo koji odgovara nivou iz stava 36. Takav mehanizam kompenzacije ne daje nikakav podsticaj produktivnosti za pružaoca javnih usluga. Otuda je njegova upotreba strogo ograničena na slučajeve kada je država članica u stanju da opravda da nije izvodljivo ili prikladno uzeti u obzir produktivnu efikasnost i imati nacrt ugovora koji daje podsticaje za postizanje efikasne dobiti.</p> <p style="text-align: center;">Podsticaji produktivnosti</p> <p>39. U osmišljavanju načina kompenzacije, države članice moraju uvesti podsticaje za efikasno pružanje UOEl usluga visokog standarda, osim u slučaju da mogu da opravdaju da nije izvodljivo ili svrsishodno da se isto učini.</p> <p>40. Podsticaji produktivnosti mogu da se osmisle na različite načine kako bi najbolje odgovarali specifičnostima svakog slučaja ili sektora. Na primjer, države članice mogu unaprijed definisati fiksni nivo kompenzacije koji predviđa i uključuje dobitke na povećanju efikasnosti za koje se od pre dužeća očekuje da će napraviti tokom trajanja akta o povjeravanju dužnosti.</p> <p>41. Alternativno, države članice mogu da definišu ciljeve produktivne efikasnosti u aktu o povjeravanju dužnosti kojim nivo kompenzacije zavisi od mjere u kojoj su ciljevi ostvareni. Ako preduzeće ne ispunjava ciljeve, kompenzacija treba da se smanji nakon metode izračunavanja koja je navedena u aktu o povjeravanju dužnosti. Nasuprot tome, ako preduzeće nadmaši ciljeve, kompenzacija treba da se poveća shodno metodi koja je navedena u aktu o povjeravanju dužnosti. Nagrade vezane za neroduktivno povećanje efikasnosti trebaju da se odrede na nivou takvom da omogućuje ravnomjerno dijeljenje tih dobitaka između preduzeća i države članice i/ili korisnika.</p> <p>42. Svaki takav mehanizam za podsticanje poboljšanja produktivnosti mora da se zasniva na objektivnim i mjerljivim kriterijumima koji su dati u aktu o povjeravanju dužnosti, i da bude podložan transparentnoj <i>ex post</i> procjeni koju sprovodi tijelo nezavisno od pružaoca UOEl usluga.</p>				
--	--	--	--	--

<p>43. Povećanje efikasnosti treba da se postigne bez obzira na kvalitet pruženih usluga a trebalo bi da zadovolji standarde propisane zakonodavstvom Unije.</p> <p>Odredbе koje se primenjuju na privredna društva koja se takođe bave aktivnostima koje UOEL ne obuhvata ili koja pružaju nekoliko UOEL usluga</p> <p>44. Kada jedno privredno društvo obavlja aktivnosti koje su i unutar i izvan opsega UOEL usluga, interni računi moraju odvojeno prikazati troškove i prihode koji prate usluge od opšteg ekonomskog interesa i one od drugih usluga, u skladu sa principima utvrđenim u stavu 31. Kada je jednom privrednom društvu povjereno vršenje nekoliko usluga od opšteg ekonomskog interesa zato što je nadležni organ ili ia nriinda UOEL drugačija, interni računi privrednog društva moraju omogućiti da se provjeri da li je došlo do prekomjerne kompenzacije na nivou svake usluge od opšteg ekonomskog interesa.</p> <p>45. Ako predmetno privredno društvo ima posebna ili ekskluzivna prava u pogledu aktivnosti, izuzev usluga od opšteg ekonomskog interesa za koje je odobrena pomoć, koje ostvaruju dobit veću od opravdane dobiti, ili ima koristi od drugih prednosti koje je država odobrila, ista se uzimaju u razmatranje, bez obzira na njihovu klasifikaciju u smislu člana 107(1) Ugovora, i dodaju prihodu privrednog društva. Opravdana dobit koju ostvari predmetno privredno društvo na aktivnosti za koje ima posebna ili ekskluzivna prava mora da se ocijeni iz <i>ex ante</i> perspektive, u smislu rizika, odnosno odsustva rizika. Takva procjena takođe mora da uzme u obzir podsticaje produktivnosti koje je država članica uvela u odnosu na pružanje usluga.</p> <p>46. Država članica može da odluči da se dobit od drugih aktivnosti koje UOEL ne obuhvata, naročito onih aktivnosti koje se oslanjaju na infrastrukturu neophodnu da se obezbijedi pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, dodjeljuje u potpunosti ili djelimično za finansiranje usluga od opšteg ekonomskog interesa.</p> <p>Prekomjerna kompenzacija</p> <p>47. Prekomjernu kompenzaciju treba shvatiti kao kompenzaciju koju privredno društvo dobija u iznosu koji prevazilazi iznos pomoći u smislu stava 21 za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Kako je navedeno u stavovima 39 do 47 privredno društvo može da zadrži višak koji nastaje od većeg nego očekivanog povećaja efikasnosti kao dodatnu opravdanu dobit, kao što je utvrđeno u aktu o povjeravanju dužnosti.</p> <p>48. Budući da prekomjerna kompenzacija nije neophodna za vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa, ona predstavlja neusklađenu državnu pomoć.</p> <p>49. Države članice moraju da osiguraju da kompenzacija odobrena za vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa ispunjava uslove propisane u ovom saopštenju i posebno, da privredna društva ne primaju kompenzaciju u iznosu koji prelazi iznos utvrđen u skladu sa zahtjevima postavljenim u ovom odjeljku. Oni moraju da pruže dokaze na zahtjev Komisije, i da sprovode redovne provjere, ili obezbijede da se takve provjere sprovode, na kraju perioda povjeravanja dužnosti i, u bilo kom slučaju, u intervalima ne više od tri godine. Za pomoć dodijeljenu sredstvima drugim od postupka javnih nabavki sa objavljivanjem, provjere se obavljaju najmanje svake druge godine.</p> <p>50. Kada država članica unaprijed definiše fiksni nivo kompenzacije koji adekvatno predviđa i uključuje povećanje efikasnosti za koje se očekuje da ga pružalac javnih usluga može napraviti u toku trajanja perioda povjeravanja dužnosti, na osnovu pravilne alokacije troškova, prihoda i opravdanih očekivanja kao što je opisano u ovom odjeljku, provjera prekomjerne kompenzacije je u principu ograničena na provjeru da li je nivo profita, na koji pružalac usluga ima pravo u skladu sa aktom o povjeravanju dužnosti, zaista razuman iz <i>ex ante</i> perspektive.</p> <p>2.9. Dodatni zahtjevi koji mogu biti potrebni kako bi se osiguralo da razvoj trgovine nije ugrožen u mjeri koja bi bila protivna interesima Unije</p> <p>51. Kriteriji propisani u odjeljcima 2.1 do 2.8 su dovoljni da se obezbijedi to pomoć ne narušava konkurenciju na način koji bi bio protivan interesima Unije.</p> <p>52. Međutim, razumljivo je da, u nekim izuzetnim okolnostima, ozbiljna narušavanja konkurencije na unutrašnjem tržištu mogu da ostanu neriješena i pomoć bi mogla da utiče na trgovinu u tolikoj mjeri koja bi bila protivna interesima Unije.</p>				
--	--	--	--	--

53. U tom slučaju Komisija je dužna da ispita da li takva narušavanja mogu da se ublaže traženjem uslova ili obavezivanjem od države članice.
54. Očekuje se da do ozbiljnih narušavanja konkurencije takvih da su protivni interesima Unije, dođe samo u izuzetnim okolnostima. Komisija ne ograničava svaki način na takva narušavanja u slučajevima kada pomoć ima značajne negativne efekte na druge države članice i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, na primjer zato što uskraćuju učesnicima u važnim sektorima ekonomije mogućnost da postignu nivo poslovanja neophodnih za efikasni rad.
55. Takva narušavanja mogu nastati, na primjer, kada povjeravanje dužnosti ili ima trajanje koje se ne može opravdati pozivanjem na objektivne kriterijume (kao što je potreba da se amortizuju neprenosiva osnovna sredstva) ili nosi sa sobom niz zadataka slično nadležno pojedinačnom povjeravanju dužnosti bez gubitka socijalne pomoći i bez dodatnih troškova u smislu efikasnosti i efektivnosti u pružanju usluga). U tom slučaju, Komisija bi ispitala da li ista javna usluga može podjednako dobro da se pruži na manje narušen način, na primjer putem više ograničenog povjeravanja dužnosti u pogledu trajanja ili opsega ili kroz pojedinačna povjeravanja dužnosti.
56. Još jedna situacija u kojoj može biti neophodna detaljnija procjena je kada država članica povjerava pružaocu javne usluge, bez konkurentne procedure izbora, zadatak vršenja usluga od opšteg ekonomskog interesa nerezervisanom tržištu gdje se već pružaju vrlo slične usluge ili za koje se može očekivati da će biti pružene u bliskoj budućnosti u odsustvu UOEl. Takvi negativni efekti na razvoj trgovine su izraženiji kada se usluge od opšteg ekonomskog interesa nude po cijeni ispod troškova svakog stvarnog ili potencijalnog pružaoca usluga, tako da izazovu isključenje sa tržišta. Komisija, uz puno poštovanje širokog polja diskrecije države članice da sama definiše UOEl, može zahtijevati izmjene na primjer u raspodjeli pomoći, kada opravdano pokazuje da je moguće obezbjediti istu uslugu od opšteg interesa pod jednakim uslovima za korisnike, na manje narušavajući način i po nižoj cijeni za državu.
57. Bliže ispitivanje je takođe opravdano kada je povjeravanje obaveze pružanja usluga povezano sa posebnim ili ekskluzivnim pravima koja ozbiljno ograničavaju konkurenciju na unutrašnjem tržištu u mjeri suprotnoj interesima Unije. Dakle, primarni put za razumijevanje takvog slučaja i dalje član 106(1) Ugovora, državna pomoć se ne smatra usklađenom kada ekskluzivno pravo predviđa prednosti koje se ne mogu pravilno ocjeniti, kvantifikovati ili razumjeti u skladu sa metodologijama za obračunavanje neto troškova usluga od opšteg ekonomskog interesa koje su opisane u odjeljku 7.8.
58. Komisija takođe treba da obrati pažnju na situacije u kojima pomoć omogućava privrednom društvu da finansira stvaranje i korišćenje infrastrukture koja nije primjenjiva i omogućava da isključi tržište na kom se pruža usluga od opšteg ekonomskog interesa ili slična relevantna tržišta. Tamo gdje je slučaj možda hi bilo prikladno da se zahtijeva da se konkurentima da fer i nediskriminatorni pristup infrastrukturi pod odgovarajućim uslovima.
59. Ako su narušavanja konkurencije posledica povjeravanja dužnosti koje ometa efikasnu implementaciju ili sprovođenje zakonodavstva Unije u cilju očuvanja pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, Komisija je dužna da ispita da li je javna usluga mogla biti podjednako dobro pružena na manje narušen način, na primjer potpunom primjenom sektorskog zakonodavstva Unije.

2.10. Transparentnost

60. Za svaku kompenzaciju za usluge od opšteg ekonomskog interesa koju ovo saopštenje obuvata, predmetna država članica mora da objavi sledeće informacije na internetu ili na drugi pogodan način:
- (a) rezultate javnih konsultacija ili drugih odgovarajućih instrumenata iz stava 14;
 - (b) prirodu i trajanje obaveze obavljanja javnih usluga;
 - (c) naziv privrednog društva i teritoriju na kojoj se obavlja javna usluga o kojoj je riječ;

<p>(d) iznos pomoći dodijeljene privrednom društvu na godišnjem nivou.</p> <p>2.11. Pomoć koja ispunjava uslove iz člana 2 (1) Odluke 2012/21/ES</p> <p>61. Principi navedeni u stavovima 14, 19, 20, 24, 39, 51 do 59 i 60 (a) se ne primjenjuju za pomoć koja ispunjava uslove iz člana 2 (1) Odluke 2012/21/EU.</p>				
<p>3. IZVJEŠTAVANJE I PROCJENA</p> <p>62. Države članice dužne su da svake dvije godine dostave izvještaj Komisiji u pogledu usaglašenosti sa ovim saopštenjem. Izvještaji moraju da sadrže pregled primjene ovog saopštenja na različite sektore usluga uključujući:</p> <p>(a) opis primjene principa koji su navedeni u ovom saopštenju na usluge iz njene nadležnosti uključujući unutrašnje aktivnosti;</p> <p>(b) ukupan iznos pomoći koji je odobren za privredna društva obuhvaćena ovim saopštenjem sa podjelom po ekonomskim sektorima korisnika;</p> <p>(c) naznaka da li je za određenu vrstu usluga primjena principa koji su navedeni u ovom saopštenju dovela do stvaranja poteškoća ili pritužbe od strane trećih lica; i</p> <p>(d) bilo koje druge informacije koje se odnose na primjenu principa koji su navedeni u ovom saopštenju a koje zahtijeva Komisija i koje treba navesti u dogledno vrijeme prije nego što se podnese izvještaj.</p> <p>Prvi izvještaj se podnosi do 30. juna 2014. godine.</p> <p>63. Osim toga, u skladu sa zahtjevima Uredbe Savjeta (EZ) br. 659/1999 od 22. marta 1999. godine koja propisuje detaljna pravila za primjenu člana 93 Ugovora o EZ (sada član 108 Ugovora) i Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. aprila 2004. godine o sprovođenju Uredbe Savjeta (EZ) br. 659/1999 koja propisuje detaljna pravila za primjenu člana 93 Ugovora o EZ, države članice moraju da podnesu godišnje izvještaje Komisiji u pogledu pomoći dodijeljene nakon odluke Komisije na osnovu ovog izvještaja.</p> <p>64. Izveštaji se objavljuju na internet stranici Komisije.</p> <p>65. Komisija namjerava da izvrši reviziju ovog izvještaja do 31. januara 2017. godine.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>4. USLOVI I OBAVEZE PRILOŽENI UZ ODLUKE KOMISIJE</p> <p>66. Na osnovu člana 7 (4) Uredbe (EZ) br. 659/1999, Komisija može da pozitivnoj odluci priloži uslove na osnovu kojih se pomoć smatraju skladenom sa unutrašnjim tržištem, i utvrdi obaveze kako bi se omogućilo usaglašavanje sa odlukom koja treba da se nadgleda. U oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa, uslovi i obaveze mogu biti potrebni kako bi se obezbijedilo da pomoć dodijeljena predmetnim privrednim društvima ne dovede do prekomjernog narušavanja tržišne konkurencije i trgovine na unutrašnjem tržištu. U tom kontekstu, periodični izvještaji ili druge obaveze mogu biti neophodne s obzirom na posebnu situaciju svake usluge od opšteg ekonomskog interesa.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>5. PRIJAVA</p> <p>67. Komisija primjenjuje odredbe ovog izvještaja od 31. januara 2012. godine.</p> <p>68. Komisija primjenjuje principe utvrđene u ovom saopštenju za sve projekte pomoći o kojima je obaviještena i donosi odluku o takvim projektima u skladu sa tim principima, čak i ako se o projektima obavijestilo prije 31. januara 2012. godine.</p> <p>69. Komisija primjenjuje principe utvrđene u ovom saopštenju na nedozvoljenu pomoć za koju se donosi odluka nakon 31. januara 2012. godine, čak i ako je pomoć dodijeljena</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

prije ovog datuma. Ipak, ukoliko je pomoć odobrena prije 31. januara 2012. godinene primjenjuju se principi navedeni u stavovima 14, 19, 20, 24, 39 i 60.				
<p style="text-align: center;">6. ODGOVARAJUĆE MJERE</p> <p>70. Komisija predlaže kao odgovarajuće mjere u smislu člana 108(1) Ugovora, da države članice objave spisak postojećih planova pomoći u vezi kompenzacija za javne usluge koje se moraju uskladiti sa ovim saopštenjem od 31. januara 2013., i da usaglase takve planove pomoći sa ovim saopštenjem od 31. januara 2014. godine.</p> <p>71. Države članice treba da potvrde Komisiji do 29. februara 2012. godine da su saglasni sa odgovarajućim predloženim mjerama. U odsustvu bilo kakvog odgovora, Komisija smatra da države članice nisu saglasne sa istim.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2002/20/EZ				
<p style="text-align: center;">Član 1 Svrha i cilj</p> <p>1) Svrha ove Direktive je primjena unutrašnjeg tržišta kod elektronskih mreža i servisa kroz harmonizaciju i pojednostavljenje pravila autorizacije i uslova u cilju olakšavanja njihove primjene u Zajednici.</p> <p>2) Ova Direktiva se primjenjuje na autorizaciju elektronskih mreža i servisa.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Član 2 Definicije</p> <p>1) Za ovu Direktivu primjenjivaće se definicije date u članu 2 direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).</p> <p>2) Tačka a) stave 2 mijenja Direktiva 32009L0140</p>	Nema odgovarajuće odredbe			
b) štetna interferencija označava uticaj koji ugrožava funkcionisanje radio navigacije ili ostalih servisa službi bezbjednosti ili ozbiljno degradira, ometa ili povremeno prekida radiokomunikacione servise u skladu sa regulacijom Zajednice ili nacionalnim propisima	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena tačka odredbe direktive regulisana je članom 4 tačka 43 Zakona o elektronskim komunikacijama	

<p style="text-align: center;">Član 3 Opšta autorizacija elektronskih mreža i servisa</p> <p>1) Države članice de osigurati slobodno pružanje elektronskih mreža i servisa na koje se odnosi ova direktiva. Dok je direktiva na snazi, Države članice nede spriječiti operatoru obavljanje elektronskih mreža i servisa, osim kada je to neophodno po članu 46(1) Odluke.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 38 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>2) Obezbeđivanje elektronskih mreža ili servisa može samo biti predmet opšte autorizacije, bez obzira na posebne obaveze iz člana 6(2) ili prava na upotrebu člana 5. Od razmatranog operatora može se zahtijevati da podnese prijavu ali ne i da dobije eksplicitnu odluku ili bilo kakvi drugi akt od nacionalnog regulatora prije ostvarenja njegovog prava koja proističu iz njegove autorizacije. Na osnovu prijave, ako se zahtijeva, operator može početi svoju aktivnost, gdje podliježe odredbi o pravima na korišćenje iz članova 5, 6, 7.</p> <p>3) Prijavu iz stava 2 ne treba da sadrže ništa više osim izjavu pravnog ili fizičkog lica o namjeri da počne sa obezbeđivanjem elektroske mreže ili servisa i prijavu koja sadrži minimum zahtijevanih informacija koja omogućavaju regulatoru da ga uvede u registar operatora. Ove informacije moraju biti ograničene na ono što je neophodno za identifikaciju operatora, kao što je registracioni broj firme, osoba za kontakt, adresa, kratak opis mreže ili servisa i očekivani datum početka rada.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 46 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p style="text-align: center;">Član 4 Popis minimalnih prava koja proizlaze iz opšteg ovlaštenja</p> <p>1. Preduzetnici koji su ovlašteni prema članu 3 imaju pravo na:</p> <p>(a) pružanje elektronskih komunikacionih mreža i usluga;</p> <p>(b) da njihov zahtjev za sticanje prava na postavljanje objekata bude razmatran u skladu s članom 11 Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).</p> <p>2. Kad ti preduzetnici pružaju elektronske komunikacione mreže ili usluge javnosti, tada de im opšte ovlaštenje dati pravo i na sljedeće:</p> <p>(a) da s drugim pružaocima javno raspoloživih komunikacionih mreža i usluga koji su obuhvaćeni opštim ovlaštenjem bilo gdje u Zajednici pregovaraju o povezivanju ili, gdje je to primjenjivo, dobiju pristup odnosno vezu s njihove strane pod uslovima i u skladu s Direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu);</p> <p>(b) da im se pruži mogućnost da budu određeni za pružanje različitih elemenata univerzalne usluge i/ili za pokrivanje različitih djelova nacionalne teritorije u skladu s Direktivom 2002/22/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. marta 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika vezanim za elektronske komunikacione mreže i usluge (Direktiva o univerzalnoj usluzi).</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 49 Zakona o elektronskim komunikacijama	

<p>Član 5 mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Uslovi vezani za opštu autorizaciju i za prava na upotrebu radio frekvencija i za brojeve i posebne obaveze</p> <p>Stav 1) i 2) mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p>3) Opšta autorizacija de samo sadržati uslove koji su specifični za sektor navedeni u dijelu A aneksa i nede ponavljati uslove koji se primjenjuju na preduzeda po osnovu ostalih nacionalnih zakona.</p> <p>4) Države članice nede ponavljati uslove opšte autorizacije kada dodjeljuje prava na upotrebu frekvencija i brojeva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena tačka odredbe direktive regulisana je članovima 114 i 133 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Procedure za ograničenje broja imaoca prava na upotrebu radio frekvencija</p> <p>Uvodni tekst stava 1) mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p>a) uzeti u obzir potrebu ostvarenja maksimalne koristi za korisnike i potrebu olakšanja razvoja tržišnog takmičenja;</p> <p>(b) dati svim zainteresovanim stranama, uključujući korisnike i potrošače, mogućnost da izraze svoja mišljenja u pogledu bilo kojeg ograničenja u skladu sa članom 6 Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva);</p> <p>Tačku c) mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p>d) nakon utvrđivanja postupka, izdati poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu prava korišćenja;</p> <p>e) u primjerenim vremenskim razmacima preispitati ograničenja ili na opravdani zahtjev preduzetnika koji su zahvaćeni tim ograničenjima.</p> <p>2) Kad država članica ocijeni da se mogu izdati dodatna prava na korišćenje radio frekvencija, treba objaviti tu odluku i pozvati zainteresovane strane.</p> <p>Stav 3) mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p>4) Kada konkurentne ili uporedne selektivne procedure se upotrebljavaju, države članice mogu produžiti maksimalni period od šest nedelja iz člana 5(3) koliko god je potrebno da bi se osiguralo da te procedure budu fer, razumne, otvorene, i transparentne za sve</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 104 i 105 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

<p>zainteresovane strane, ali ne duže od osam mjeseci. Navedeni rokovi de se ispoštovati bez obzira na eventualno postojanje međunarodnih ugovora koji se pri tome razmatraju. Stav 5) mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p>Član 8 Usklađena dodjela radio frekvencija. Kad je upotreba radio frekvencija već usklađena, uslovi i procedure pristupa usaglašeni, i operatori kojima de se dodijeliti frekvencije odabrani u skladu sa međunarodnim sporazumina i pravilima Zajednice, članice de izdati pravo na upotrebu takvih radio frekvencija u skladu sa time. Pod uslovom da su u uobičajenoj proceduri zadovoljeni svi nacionalni uslovi koji se odnose na prava na upotrebu radio frekvencija, članice nede postavljati dodatne uslove, kriterijume ili procedure koje bi ograničile, izmjenile ili odložile ispravnu primjenu uobičajene dodjele radio frekvencija</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 97 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Član 9 Potvrda za olakšavanje prava na instaliranje opreme i interkonekciju Na zahtjev operatora kada je to potrebno, nacionalni regulator de, u roku od nedelju dana, izdati standardnu potvrdu, koja potvrđuje da je operator podnio prijavu iz člana 3(2) i detaljno opisujudi pod kojim uslovima bilo koji operator koji pruža uslugu mreža i servisa sa opštom autorizacijom ima pravo da instalira opremu, pregovara o interkonekciji, i/ili dobije pristup ili interkonekciju u cilju olakšavanja toga prava kod drugih nivoa vlasti ili kod drugih operatera. Kad je to prikladno ova izjava se može izdati i kao automatski odgovor koji slijedi po prijavi po članu 3(2).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredbe direktive regulisana je članovima 47 i 49 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Čl. 10 Stav 1 – 6 mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p>Član 10 Udovoljavanje uslovima opšteg ovlašćenja ili uslovima prava korištenja i posebnim obvezama 7. Preduzeća imaju pravo žalbe protiv mjera donesenih na temelju ovog člana u skladu s postupkom iz člana 4 Direktive 2002/21EZ (Okvirna direktiva).</p>	<p>Član 4 U članu 32 stav 2 riječ „opšti“ briše se. Način donošenja odluka Član 32 Stav 3 mijenja se i glasi: „(3) O pravima i zaštiti interesa korisnika Savjet odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.“ Stav 5 mijenja se i glasi: „(5) Protiv odluka Agencije može se pokrenuti upravni spor.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>Zahtijevane informacije za opštu autorizaciju, za pravo na upotrebu i za posebne obaveze</p> <p>1)Bez obzira na obavezu informisanja i podnošenja izvještaja po nacionalnom zakonu (izuzimajući obaveze iz opšte autorizacije), regulator može od operatora samo zahtijevati informacije po osnovu opšte autorizacije, prava na upotrebu ili posebne obaveze po članu 6(2) koje su proporcionalno i objektivno opravdane za:</p> <p>Tačku a) mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p>b) pojedinačna provjera zadovoljavanja uslova ustanovljenih u Aneksu kad je žalba primljena ili kad regulator ima druge razloge da vjeruje da uslovi nijesu poštovani ili u skladu istrage regulatora na sopstevnu inicijativu.</p> <p>c) postupaka vezanih uz zahtjeve za dodjelom prava korišćenja i njihovu ocjenu;</p> <p>d) objavljivanje uporedne analize kvaliteta servisa i cijena usluga za potrebe potrošača;</p> <p>e) jasno definisati svrhu statistike;</p> <p>f) analiza tržišta u svrhu Direktiva 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) ili Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o Univerzalnom servisu).</p> <p>Informacije koje se odnose na tačke (a),(b), (d),(e) i (f) iz prvog podstava ne smiju se tražiti prije ili kao uslov za pristup tržištu.</p> <p>2. Kad nacionalno regulatorno tijelo zahtijeva od operatora da podnese informacije iz paragrafa 1,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članovima 30 i 52 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p style="text-align: center;">Administrativna naknada</p> <p>1) Svaka administrativna naknada nametnuta operatoru koji pruža servise i mreže pod opštom autorizacijom ili onima kojima je dato pravo na upotrebu de:</p> <p>a) sveukupno, pokriti samo administrativne troškove koji su proizišli iz upravljanja, kontrole i sprovođenja plana opšte autorizacije i prava na upotrebu i posebnih obaveza iz člana 6(2), što može uključiti troškove međunarodne saradnje, harmonizacije i standardizacije, analize tržišta, kontrolu ispunjenja uslova i tržišne kontrole, kao i rad regulatora uključujući pripreme i sprovođenje podzakonskih akata i administrativnih odluka, kao što su odluka o pristupu i interkonekciji; i</p> <p>b) nametnuti pojedinačnim operatorima na objektivan, transparentan i proporcionalan način koji minimizuje dodatne administrativne troškove i pratede troškove.</p> <p>2)Kad nacionalni regulatorni organi nametnu administrativne naknade, trebaju da objave godišnje izvještaj o trošku i cjelokupnu sumu od prikupljenih naknada. Ako ima razlike između ukupne sume od nadoknada i administrativnih troškova, odgovarajuće promjene</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članovima 28 i 52 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

treba napraviti.				
<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p style="text-align: center;">Naknade za pravo na upotrebu i prava na instaliranje opreme</p> <p>Države članice mogu dozvoliti odgovarajućem organu da uvede nadoknadu za pravo na upotrebu radio frekvencije ili brojeva ili prava na instaliranje opreme na, iznad ili ispod javnog ili privatnog posjeda koji se ima za potrebu da se obezbijedi optimalno korišćenje toga resursa. Članice treba da obezbijede da takva nadoknada bude objektivno procijenjena, transparentna, nediskriminatorna i proporcionalno namijenjenoj svrsi (zavisno od izgrađenog objekta) i treba uzeti u obzir ciljeve iz člana 8 Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 45, 124 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>Član 14 mijenja Direktiva 32009L0140</p> <p>Čl. 15 Stav 1) mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>2) Kad informacija razmatrana u stavu 1 čuvana na različitim nivoima u vladi, a posebno informacije koje se tiču, procedura i uslova za prava na instaliranje opreme, regulator de napraviti nužni napor, imaju u vidu troškove, da kreira korisniku prihvatljiv pregled takve informacije, uključujući informaciju odgovarajućih nivoa Vlade ili odgovornih tijela, u cilju da olakša primjenu prava na instalaciju opreme.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 28 Zakona o elektronskim komunikacijama	
Član 16- 20	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>ANEKS</p> <p>Zaglavlje stava 1 mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p>1. Finansijski doprinosi za finansiranje univerzalne usluge u skladu s direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi).</p> <p>2. Administrativne naknade u skladu s članom 12 ove direktive.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 95 i 51 Zakona o	

			elektronskim komunikacijama	
3. Interoperabilnost usluga i međusobna povezanost mreža u skladu s direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 53 Zakona o elektronskim komunikacijama	
Tačku 4 mijenja Direktiva 32009L0140				
5. Zahtjevi planiranja okoline, grada i sela, isto tako zahtjevi i uslovi vezani za davanje pristupa ili upotrebe javnog i privatnog zemljišta i uslovi vezani za kolokaciju i dijeljenje objekata u skladu sa Direktivom 2002/22/EZ (Okvirna direktiva) i uključujući, gdje je primjenljivo, bilo koju finansijsku ili tehničku garanciju neophodnu da osigura pravilno izvođenje infrastrukturnih radova.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 39, 40, 45, 60 i 75 Zakona o elektronskim komunikacijama	
6. Obaveze iz „obaveza prenosa“ u skladu sa Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o Univerzalnom servisu).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 81 i 82 Zakona o elektronskim komunikacijama	
Tačke 7 i 8 mijenja Direktiva 32009L0140				

<p>9. Ograničenja u vezi sa prenosom ilegalnog sadržaja, u skladu sa Direktivom 2000/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 8 juna 2000 o određenim pogledima o informatičkom društvu prenos štetnog sadržaja u skladu sa članom 2a(2) Savjeta Direktive 89/552/EEZ od 3 oktobra 1989 o kordinaciji o određenim odredbama određene zakonom, regulativom ili administrativnom akcijom članica koje se tiče posla o aktivnostima radio difuzije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p>10. Informacije da budu pružene po proceduri u skladu sa članom 3(3) ove Direktive i za druge svrhe iz člana 11 ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 30 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Tačke 11 i 12 mijenja Direktiva 32009L0140</p>				
<p>13. Mjere u pogledu ograničenja izlaganja stanovništva elektromagnetnom polju prouzrokovanom elektronskom komunikacionom mrežom saglasno sa zakonom Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 127 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>14. Druge obaveze pristupa izuzev onih iz člana 6(2) ove Direktive koji se odnose na operatore elektronskih komunikacionih mreža i servisa, saglasno Direktivi 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu). 15. Održavanje integriteta javne mreže u skladu sa Direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) i Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o Univerzalnom servisu) uključujući uslove za spiječavanje elektromagnetne interferencije između mreža i/ili servisa i u skladu sa direktivom Savjeta 89/336/EZ od 3 maja 1989 lično zakonu članica o elektromagnetnoj kompatibilnosti</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 168, 119 i 54 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

Tačku 16 mijenja Direktiva 32009L0140				
17. Uslovi za korišćenje radio frekvencija, saglasno sa članom 7(2) Direktive 1999/5/EZ, gdje takvo korišćenje nije uslovljeno dobijanjem pojedinačnog prava na korišćenje u skladu sa članom 5(1) ove direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 99 Zakona o elektronskim komunikacijama	
18. Mjere namjenjene da osiguraju pridržavanje sa standardima i/ili specifikacijama iz člana 17 Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 39 Zakona o elektronskim komunikacijama	
B. Uslovi koji mogu biti dodati pravu na korišćenje frekvencija Tačke 1 i 2 mijenja Direktiva 32009L0140				
3. Tehnički i operacioni uslovi potrebni za izbjegavanje štetnih interferencija i za limitaciju izlaganja stanovništva elektromagnetnom polju, gdje su takvi uslovi različiti od onih uključenih u opštoj autorizaciji. 4. Maksimalno trajanje u skladu sa članom 5 ove Direktive, podležan promjenama u nacionalnim planom frekvencija.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 127 i 115 Zakona o elektronskim komunikacijama	
5. Prenos prava na inicijativu imaoca prava i uslovi za takav prenos u skladu sa Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je	

			članom 118 Zakona o elektronskim komunikacijama	
6. Naknade za korišćenje u skladu sa članom 13 ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 124 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama	
7. Bilo koja obaveza koju operator dobije iz prava korišćenja napravljena u smjeru konkurentne ili uporedne selekcionne procedure.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 99 i 104 Zakona o elektronskim komunikacijama	
8. Obaveze po relevantnim međunarodnim ugovorima koji se odnose na korišćenje frekvencije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 96 Zakona o elektronskim komunikacijama	
C. Uslovi koji mogu biti dodati na pravo za upotrebu brojeva Tačku 1 mijenja Direktiva 32009L0140				

<p>2.Korisna i efektivna upotreba brojeva u skladu sa Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 128 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>3.Zahtjevi za prenosivost brojeva u skladu sa Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o Univerzalnom servisu). 4.Obaveza da obezbijedi imenik u svrhu iz člana 5 i 25 Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o Univerzalnom servisu).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 160 i 84 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>5.Maksimalno trajanje u skladu sa članom 5 ove Direktive, podležan promjenama u nacionalnim planu numeracije</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 129 i 130 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>6. Prenos prava na inicijativu imaoća prava i uslovi za takav prenos u skladu sa Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 134 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

<p>7. Naknade za korišćenje u skladu sa članom 13 ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 124 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>8. Bilo koja obaveza koju operator dobije iz prava korišćenja napravljena u smjeru konkurentne ili uporedne selekcionne procedure. 9. Obaveze po relevantnim međunarodnim ugovorima koji se odnose na korišćenje brojeva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 129 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Direktiva 2009/140/EZ</p>				
<p>Član 1 Izmjene i dopune Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva) Direktiva 2002/21/EZ se mijenja kao što slijedi: 1) Član 1 se zamjenjuje kao što slijedi: (a) Stav 1 se zamjenjuje sljedećim: „1. Ova Direktiva utvrđuje harmonizovani okvir za regulisanje usluga elektronskih komunikacija, mreža elektronskih komunikacija, pridruženih kapaciteta i pridruženih usluga, i izvjesne aspekte terminalne opreme kako bi se olakšao pristup korisnicima sa invaliditetom. Ona nabroja zadatke nacionalnih regulatornih tijela i utvrđuje skup postupaka za obezbjeđenje harmonizovane primjene regulatornog okvira širom Zajednice.“; (b) Ubacuje se sledeći stav: „3a. Mjere koje preduzmu države članice, a koje se odnose na pristup krajnjih korisnika uslugama i aplikacijama putem elektronskih komunikacionih mreža i na njihovo korišćenje, uvažavaju osnovna prava i slobode fizičkih lica zagarantovane Evropskom konvencijom za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 1 i 3 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

<p>zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i principima zakona Zajednice. Svaka od ovih mjera koja se odnosi na pristup krajnjih korisnika uslugama i aplikacijama putem elektronskih komunikacionih mreža i na njihovo korišćenje, koja bi mogla ograničavati osnovna prava ili slobode, može se donijeti samo ukoliko je adekvatna, proporcionalna i neophodna u jednom demokratskom društvu, i njena implementacija podliježe adekvatnim proceduralnim mehanizmima zaštite u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sa opštim principima zakona Zajednice, uključujući efikasnu sudsku zaštitu i odgovarajući postupak. Prema tome, ove mjere se mogu preduzeti samo uz dužno poštovanje principa pretpostavke o nevinosti i prava na privatnost. Garantuje se prethodan pravedan i objektivan postupak, uključujući pravo da se osobe o kojima je riječ saslušaju, shodno potrebi za adekvatnim uslovima i proceduralnim rješenjima u propisno potkrijepljenim hitnim slučajevima, u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Garantuje se pravo na efikasnu i blagovremenu sudsku kontrolu.”;</p>				
<p>2) Član 2 se mijenja kao što slijedi: (a) tačka (a) se zamjenjuje slededom: „(a) „elektronska komunikaciona mreža“ predstavlja sisteme prenosa i, gdje je moguće, opreme za komutaciju ili usmjeravanje i druge resurse, uključujući elemente mreže koji nisu aktivni, koji omogućavaju prenos signala putem žice, radio frekvencija, optike ili elektromagnetnim putem, uključujući satelitske mreže, fiksne (komutacijom kola i komutacijom paketa, uključujući Internet) i mobilne zemaljske mreže, električne kablovske sisteme do one mjere do koje se koriste za prenošenje signala, mreže koje se koriste za emitovanje radio i televizijskih signala, i kablovske televizijske mreže, bez obzira na vrstu informacija koje se prenose;”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovom 37 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(b) tačka (b) se zamjenjuje slededom: „(b) „transnacionalna tržišta“ su tržišta identifikovana u skladu sa članom 15(4) koja obuhvataju Zajednicu ili njen značajan dio koji se nalazi u više od jedne države članice.”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>(c) tačka (d) se zamjenjuje slededom: „(d) „javna komunikaciona mreža“ je elektronska komunikaciona mreža koja se u cjelini ili u dijelom koristi za pružanje usluga elektronskih komunikacija koje su dostupne građanima, i koja podržava prenos informacija između terminalnih tačaka mreže;”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovom 37 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

<p>„(d) dodaje se sledeća tačka: „(da) „terminalna tačka mreže“ (NTP) je fizička tačka u kojoj se pretplatniku pruža pristup na javnu komunikacionu mrežu; u slučaju da mreže uključuju komutaciju ili usmjeravanje, NTP se definiše pomoću posebne mrežne adrese, koja može biti povezana sa brojem ili imenom pretplatnika;“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 4 i 139 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(e) tačka (e) se zamjenjuje sledećom : „(e) „pridruženi kapaciteti“ su one pridružene usluge, fizička infrastruktura i drugi kapaciteti ili elementi povezani sa elektronskom komunikacionom mrežom i/ili elektronskom komunikacionom uslugom, koji omogućavaju i/ili podržavaju pružanje usluga preko te mreže i/ili usluge ili imaju mogućnost za to, i uključuju, između ostalog, zgrade ili ulaze u zgrade, telekomunikacione instalacije u objektu, antene, stubove i druge potporne konstrukcije, kablovsku kanalizaciju, cjevovode, stubove, šahtove i spoljašnje kabinete.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 36 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(f) dodaje se sledeća tačka: „(ea) „pridružene usluge“ su one usluge povezane sa elektronskom komunikacionom mrežom i/ili elektronskom komunikacionom uslugom koji omogućavaju i/ili podržavaju pružanje usluga preko te mreže i/ili usluge ili imaju mogućnost za to, i uključuju, između ostalog, prenošenje broja ili sistema koji nude istu funkcionalnost, sisteme uslovnog pristupa i elektronske TV programe, kao i druge usluge kao što su identitet, lokacija i prisustvo;“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>„(g) tačka (1) se zamjenjuje sledećom: „(1) „Posebne direktive“ predstavljaju Direktivu 2002/20/EZ (Direktiva o autorizaciji), Direktivu 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu), Direktivu 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnom servisu) i Direktivu 2002/58/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12.jula 2002. koja se odnosi na obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama);</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>(h) dodaju se sledeće tačke: „(q) „namjena spektra“ je određivanje datog opsega frekvencija za korišćenje od strane jednog ili više vrsta radiokomunikacionih službi, po potrebi i pod određenim uslovima;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 97 i</p>	

			98 Zakona o elektronskim komunikacijama	
(r) „štetne smetnje“ predstavljaju smetnje koje ugrožavaju funkcije službi za radionavigaciju ili druge službe bezbjednosti, ili koje na drugi način ozbiljno degradiraju, ometaju ili često prekidaju službu radiokomunikacije koja funkcionira u skladu sa važećim međunarodnim propisima, propisima Zajednice ili nacionalnim propisima;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 Zakona o elektronskim komunikacijama	
(s) „poziv“ je veza koja se uspostavlja pomoću javno dostupne elektronske komunikacione usluge koja omogućava dvosmjernu govornu komunikaciju.“;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 Zakona o elektronskim komunikacijama	
3) Član 3 se mijenja kao što slijedi: (a) stav (3) se zamjenjuje sljedećim: „3. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela izvršavaju zadatke iz svoje nadležnosti objektivno, transparentno i blagovremeno. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela imaju adekvatne finansijske i ljudske resurse da bi izvršavala zadatak koji im je dodijeljen.“; (b) ubacuju se sledeći stavovi: „3a. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavova 4 i 5, nacionalna regulatorna tijela odgovorna za ex ante regulaciju ili za rješavanje sporova između operatora u skladu sa članom 20 ili 21 ove Direktive djeluju nezavisno i ne traže niti prihvataju instrukcije od bilo kojeg drugog tijela kod izvršavanja ovih zadataka za koje su zadužena po nacionalnom zakonu koji primjenjuje zakon Zajednice. Ovo ne sprječava nadzor u skladu sa nacionalnim ustavnim zakonom. Samo žalbena tijela formirana u skladu sa članom 4 imaju ovlaštenje da suspenduju ili odbiju odluke nacionalnih regulatornih tijela. Države članice obezbjeđuju da direktor nacionalnog regulatornog tijela, ili gdje je moguće, članovi kolegijalnog tijela koje izvršava tu funkciju u okviru nacionalnog regulatornog tijela koje se pominje u prvom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno		

<p>podstavu ili oni koji ih zamijene, mogu biti razriješeni dužnosti samo ako više ne ispunjavaju uslove koji se traže za izvršenje njihovih dužnosti koje su unaprijed navedene u nacionalnom zakonu. O odluci o razrješenju direktora nacionalnog regulatornog tijela ili gdje je to slučaj, članova kolegijalnog tijela koje vrši tu funkciju, javnost de biti obaviještena u vrijeme razrješenja. Razriješeni direktor nacionalnog regulatornog tijela ili, gdje je to slučaj, članovi kolegijalnog organa koji vrši tu funkciju, dobijaju izvještaj u kojem se navode razlozi za takav čin, i oni imaju pravo da zahtijevaju njegovo objavljivanje, kada to nije učinjeno, u kojem slučaju on mora biti objavljen.</p> <p>Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela iz prvog podstava imaju odvojen godišnji budžet. Budžet se stavlja na uvid javnosti. Države članice takođe obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela imaju adekvatne finansijske i ljudske resurse da bi mogle aktivno da učestvuju i doprinose radu BEREC- a (Tijelo evropskih regulatora za elektronske komunikacije) i da mu daju svoj dopinos.</p>				
<p>3b. Države članice obezbjeđuju da odgovarajuda nacionalna regulatorna tijela aktivno podrže ciljeve BEREC-a koji se odnose na vede podsticanje regulatorne koordinacije i koherencije.</p> <p>3c. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela prilikom usvajanja odluka koje se odnose na njihova nacionalna tržišta, u najvedoj mjeri uzimaju u obzir mišljenja i zajedničke stavove BEREC-a.</p>	Nema odgovarajude odredbe	Neprimjenjivo		
<p>4) Član 4 se mijenja kao što slijedi: (a) stav 1 se zamjenjuje sljededim: „1. Države članice obezbjeđuju da na nacionalnom nivou postoje efikasni mehanizmi prema kojima svaki korisnik ili operator koji pruža elektronske komunikacione mreže i/ili usluge na koga utiče odluka nacionalnog regulatornog tijela ima pravo da se protiv te odluke žali žalbenom tijelu koje je nezavisno od strana koje su u to uključene. Ovo tijelo, koje može biti i sud, mora imati odgovarajude stručno znanje da bi bilo u stanju da efikasno obavlja svoju funkciju. Države članice obezbjeđuju da se valjano uzme u obzir osnovanost predmeta i da postoji efikasan mehanizam za podnošenje žalbi. Dok se čeka ishod žalbe, ostaje na snazi odluka nacionalnog regulatornog tijela, ukoliko se u skladu sa zakonom ne odobre privremene mjere.</p>	Nema odgovarajude odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>(b) dodaje se slededi stav: „3. Države članice prikupljaju podatke o opštim predmetima žalbi, broju žalbenih zahtjeva, trajanju žalbenih postupaka i broju odluka kojima se odobravaju privremene mjere. Države članice de pružiti te informacije na uvid Komisiji i BEREC-u nakon što bilo koje od ova dva tijela podnese obrazloženi zahtjev za to.</p>	Nema odgovarajude odredbe	Nije relevantno	Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	

<p>5) Član 5(1) se zamjenjuje sljedećim: „1. Države članice obezbjeđuju da operatori koji pružaju mreže i usluge elektronskih komunikacija dostave sve podatke, uključujući i finansijske podatke potrebne nacionalnim regulatornim tijelima da bi obezbjedila usklađenost sa odredbama ili odlukama donijetim u skladu sa ovom Direktivom i Posebnim direktivama. Naročito je značajno da su nacionalna regulatorna tijela ovlaštena da zahtijevaju da ovi operatori dostave informacije koje se odnose na buduću razvoj mreže ili usluga koji bi mogao uticati na usluge veleprodaje koje se stavljaju na raspolaganje njihovim konkurentima. Od operatora sa značajnom snagom na veleprodajnim tržištima može se takođe zahtijevati da podnesu računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana sa takvim tržištima veleprodaje. Operatori brzo dostavljaju te informacije na zahtjev i u skladu sa vremenskim rokovima i stepenom detaljnosti koji bude zahtijevalo nacionalno regulatorno tijelo. Informacije koje nacionalno regulatorno tijelo bude tražilo bide srazmjerne izvršenju tog zadatka. Nacionalno regulatorno tijelo iznosi razloge kojima opravdava svoj zahtjev za informacijama i odnosi se prema tim informacijama u skladu sa stavom 3“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 30 i 31 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>6) Članovi 6 i 7 se zamjenjuju sljedećim: „Član 6 Mehanizmi za konsultacije i transparentnost Osim u slučajevima koji spadaju u domen članova 7(9), 20 ili 21, kada nacionalna regulatorna tijela namjeravaju da donesu mjere u skladu sa ovom Direktivom ili Posebnim direktivama, ili kada namjeravaju da donesu ograničenja prema članu 9(3) i 9(4) koja mogu imati značajan uticaj na relevantno tržište, države članice obezbjeđuju da se zainteresovanim stranama pruži mogućnost da iznesu svoje mišljenje o predloženoj mjeri u prihvatljivom vremenskom roku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 65 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Nacionalna regulatorna tijela dužna su da objave svoje nacionalne konsultativne postupke. Države članice obezbjeđuju da se formira jedinstvenji informativni kontakt preko koga se može pristupiti svim aktuelnim konsultacijama. Nacionalno regulatorno tijelo stavlja na uvid javnosti rezultate konsultativnog postupka, izuzev u slučajevima kada se radi o povjerljivim informacijama, u skladu sa zakonom Zajednice i nacionalnim zakonom o poslovnoj tajni.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 28 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Član 7 Konsolidacija internog tržišta elektronskih komunikacija 1. Izvršavajući svoje zadatke prema ovoj Direktivi i Posebnim direktivama, nacionalna regulatorna tijela maksimalno uvažavaju ciljeve iznijete u članu 8, zavisno od toga koliko se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je</p>	

oni odnose na funkcionisanje internog tržišta.			članom 11 Zakona o elektronskim komunikacija ma	
2. Nacionalna regulatorna tijela doprinose razvoju internog tržišta sarađujući jedno sa drugim i sa Komisijom i BEREC-om na transparentan način, da bi se u svim državama članicama obezbijedila dosljedna primjena odredaba ove Direktive i Posebnih direktiva. U tom cilju, ona posebno sarađuje sa Komisijom i BEREC-om da bi utvrdila tipove instrumenata i obaveza koje najbolje odgovaraju rješavanju posebnih situacija na tržištu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
3. Osim ukoliko nije drukčije predviđeno u preporukama ili smjernicama usvojenim prema članu 7a po završetku konsultacija iz člana 6, kada nacionalno regulatorno tijelo namjerava da preduzme mjere: (a) koje spadaju u domen članova 15 ili 16 ove Direktive, ili članova 5 ili 8 Direktive 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu), i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 64 Zakona o elektronskim komunikacija ma	
(b) koje bi uticale na trgovinu između država članica, nacionalno regulatorno tijelo priprema predlog mjere koji je istovremeno dostupan Komisiji, BEREC-u i nacionalnim regulatornim tijelima u drugim državama članicama, zajedno sa objašnjenjem na čemu se ta mjera zasniva, prema članu 5(3), i o tome obavještava Komisiju, BEREC i druga nacionalna regulatorna tijela. Nacionalna regulatorna tijela, BEREC i Komisija mogu da dostave svoje stavove tom nacionalnom regulatornom tijelu samo u periodu od mjesec dana. Ovaj jednomjesečni period se ne može produžavati.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Kada planirana mjera iz stava 3 ima za cilj: (a) da definiše relevantno tržište koje se razlikuje od onog koje je definisano u Preporuci u skladu sa članom 15(1); ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 66 Zakona o elektronskim komunikacija ma	

(b) da odluči da li neki operator, samostalno ili zajedno sa drugim operatorima, ima značajnu tržišnu snagu, prema Članu 16(3), (4) ili (5);
i kada bi ta mjera uticala na trgovinu između država članica, i kada je Komisija dala do znanja nacionalnom regulatornom tijelu da bi predložena mjera stvorila prepreku na jedinstvenom tržištu ili ukoliko ozbiljno sumnja da je ona u skladu sa zakonom Zajednice a posebno sa ciljevima iz člana 8, predložena mjera se nede usvojiti naredna dva mjesec a. Ovaj period se ne može produžavati. Komisija, u takvom slučaju, obavještava nacionalna regulatorna tijela o svojim rezervama. Sastaviti ove stavove (4 a i b)

5. U toku dvomjesečnog perioda iz stava 4, Komisija može:
(a) da donese odluku kojom zahtijeva da određeno nacionalno regulatorno tijelo povuče predlog odluke; i/ili
(b) da donese odluku da skine svoje rezerve vezane za predlog mjere iz stava 4.

Komisija, prije donošenja odluke, u najvedoj mjeri uzima u obzir mišljenje BEREC-a. Tu odluku prati detaljna i objektivna analiza razloga zbog kojih Komisija smatra da taj predlog mjere ne bi trebalo prihvatiti, uz posebne predloge za izmjene i dopune tog predloga mjere.

6. Kada Komisija donese odluku u skladu sa stavom 5 kojom se traži da nacionalno regulatorno tijelo povuče predloženu mjeru, nacionalno regulatorno tijelo mijenja ili povlači predloženu mjeru u roku od 6 mjesec i od datuma donošenja odluke Komisije. Kada je poredložena mjera izmijenjena, nacionalno regulatorno tijelo sprovodi javne konsultacije u skladu sa postupcima iz člana 6 i ponovo prosleđuje Komisiji izmijenjeni predlog mjere u skladu sa odredbama iz stava 3.

7. Nacionalno regulatorno tijelo maksimalno uzima u obzir komentare drugih nacionalnih regulatornih tijela, BEREC-a i Komisije, i može, osim u slučajevima iz stavova 4 i 5(a), usvojiti predlog mjere, o kome, ako to uradi, obavještava Komisiju.

8. Nacionalno regulatorno tijelo obavještava Komisiju i BEREC o svim usvojenim konačnim odlukama koje potpadaju pod član 7(3)(a) i (b).

9. U izuzetnim okolnostima, kada nacionalno regulatorno tijelo smatra da u cilju zaštite konkurencije i interesa korisnika postoji hitna potreba da djeluje tako što de odstupiti od procedure iznijete u stavovima 3 i 4, ono odmah može da usvoji srazmjerne i privremene mjere. Ono, bez odlaganja, o ovim mjerama obavještava Komisiju, druga nacionalna regulatorna tijela i BEREC, navodeti sve razloge za takav postupak. Odluka nacionalnog regulatornog tijela da ove mjere budu stalne ili da produži rok njihovog važenja podliježe odredbama stavova 3 i 4.“;

7) dodaju se slededi članovi:
„Član 7a

Nema odgovarajuće odredbe

Neprenosivo

<p>Postupak za dosljednu primjenu obaveza Član 7b Odredbe o primjeni</p>				
<p>8) Član 8 se mijenja kao što slijedi: (a) u stavu 1, drugi podstav se zamjenjuje sljedećim: „ Ukoliko nije drukčije predviđeno u članu 9 koji se odnosi na radio frekvencije, države članice maksimalno uzimaju u obzir da je poželjno da se donose propisi koji su tehnološki neutralni, i obezbjeđuju da kod sprovođenja regulatornih zadataka navedenih u ovoj Direktivi i Posebnim direktivama, naročito kod onih čiji je cilj da obezbijede efikasnu konkurenciju, na isti način rade i nacionalna regulatorna tijela.“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 97 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(b) u stavu 2, tačke (a) i (b) se zamjenjuju sljedećim: „(a) obezbijediti da korisnici, uključujući lica sa invaliditetom, stariji korisnici i korisnici sa posebnim potrebama dobiju maksimalnu korist kada su u pitanju izbor, cijena i kvalitet;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 89, 91 i 154 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(b) tako što de obezbijediti da nema poremedaja ili ograničavanja konkurencije u sektoru elektronskih komunikacija, uključujući i prenos sadržaja;“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 3, 11 i 59 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(c) u stavu 2, tačka (c) se briše; (d) u stavu 3, tačka (c) se briše;</p>				

<p>(e) u stavu 3, tačka (d) se zamjenjuje sledećom: „(d) saradivati jedni s drugima, sa Komisijom i BEREC-om, da bi se obezbijedio razvoj dosljedne regulatorne prakse i dosljedna primjena ove Direktive i Posebnih direktiva.“;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmenljivo		
<p>(f) u stavu 4, tačka (e) se zamjenjuje sledećom: „(e) rješavati potrebe posebnih društvenih grupa, naročito lica sa invaliditetom, starijih korisnika i korisnika sa posebnim društvenim potrebama;“; (g) u stavu 4, dodaje se sledeća tačka: „(g) promovisanjem mogućnosti pristupa krajnjih korisnika, kao i njihovu mogućnost da prenose informacije ili primjenjuju aplikacije i usluge po sopstvenom izboru; (h) dodaje se sledeći stav: „5. Nacionalna regulatorna tijela, radi postizanja ciljeva politike iz stavova 2, 3 i 4, primjenjuju objektivne, transparentne, nediskriminativne i proporcionalne regulatorne principe tako što de, između ostalog: (a) stimulirati regulatornu sigurnost obezbjeđivanjem dosljednog regulatornog pristupa koji de se razmatrati u odgovarajućim periodima; (b) osigurati da, u sličnim okolnostima, nema diskriminacije u odnosu prema operatorima koji obezbjeđuju mreže i usluge elektronskih komunikacija; (c) obezbijediti mjere zaštite konkurencije za dobrobit potrošača i promovirati, po potrebi, konkurenciju na bazi infrastrukture; (d) stimulirati efikasne investicije i inovacije u novoj i naprednijoj infrastrukturi, i tako što će obezbijediti da svaka obaveza davanja pristupa na adekvatan način uzme u obzir i rizike operatora koji ulažu, i time što de dozvoliti razne mogućnosti saradnje između investitora i strana koje traže pristup da bi se diversifikovao rizik od ulaganja, dok se istovremeno obezbjeđuje očuvanje konkurencije na tržištu i princip nediskriminatornosti;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 1 i 2 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>(e) adekvatno uzeti u obzir raznolikost uslova vezanih za konkurenciju i potrošače, koji postoje u raznim geografskim područjima država članica;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>(f) nametnuti regulatorne obaveze ex-ante samo kada ne postoji efikasna i održiva konkurencija, i ublažiti ili ukinuti te obaveze čim taj uslov bude ispunjen“</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 66 i 70 Zakona o elektronskim komunikacijama	

			ma	
<p>9) dodaje se sledeći član:</p> <p>„Član 8a</p> <p>Strateško planiranje i koordinacija politike radio spektra</p> <p>1. Kod strateškog planiranja, koordinacije i harmonizacije korišćenja radio spektra u Evropskoj zajednici, države članice sarađuju jedna s drugom i sa Komisijom. U tom cilju, one, između ostalog, uzimaju u obzir ekonomske aspekte, kao i aspekte koji se odnose na bezbijednost, zdravlje, javni interes, slobodu izražavanja, zatim kulturne, naučne, društvene i tehničke aspekte politike EU, kao i razne interese zajednica korisnika radio spektra u cilju optimalnog korišćenja radio spektra i izbegavanja štetnih smetnji.</p> <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Neprenosivo</p> <p>2. Međusobnom saradnjom</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 96 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>3. Uz maksimalno uvažavanje mišljenja Grupe za politiku radio spektra (RSPG) koja je osnovana Odlukom Komisije 2002//622/EZ od 26.jula 2002. godine, Komisija može podnijeti zakonske predloge Evropskom parlamentu i Savjetu za utvrđivanje višegodišnjih programa politike radio spektra. U takvim programima se navodi orijentacija politike i ciljevi strateškog planiranja i harmonizacija korišćenja radio spektra u skladu sa odredbama ove Direktive i Posebnih direktiva.</p> <p>4. Kada je to potrebno da bi se obezbijedila cjelishodna koordinacija interesa Evropske zajednice u međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja radio spektra, Komisija, uz maksimalno poštovanje mišljenja RSPG, može da predloži Evropskom parlamentu i Savjetu zajedničke ciljeve politike.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>10) Član 9 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>„Član 9</p> <p>Upravljanje radio frekvencijama za usluge elektronskih komunikacija</p> <p>1. Uzimajući u dovoljnoj mjeri u obzir činjenicu da su radio frekvencije opšte dobro koje ima značajnu društvenu, kulturnu i ekonomsku vrijednost, države članice obezbjeđuju efikasno upravljanje radio frekvencijama za usluge elektronskih komunikacija na svojoj teritoriji u skladu sa članovima 8 i 8a. One obezbjeđuju da se namjena spektra koji se koristi za elektronske komunikacione usluge i davanje opštih autorizacija ili pojedinačnih prava na korišćenje zasnivaju na objektivnim, transparentnim, nediskriminatornim i proporcionalnim kriterijumima.</p> <p>Kod primjene ovog člana, države članice poštuju relevantne međunarodne sporazume, uključujući ITU Pravilnik o radio komunikacijama (RR), i mogu uzeti u obzir mišljenje javne</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 96 Zakona o elektronskim komunikacijama	

politike.				
<p>2. Države članice stimuliraju harmonizaciju korišćenja radio frekvencija širom Zajednice, u skladu sa potrebom da se obezbijedi njihova cjelishodna i efikasna upotreba i da bi se obezbijedile povoljnosti za korisnika, kao što su ekonomija obima i međuoperativnost usluga. Na taj način, one djeluju u skladu sa članom 8a i Odlukom br.676/2002/EZ (Odluka o radio spektru).</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 3 i 68 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>3. Ukoliko nije drukčije predviđeno u drugom podstavu, države članice obezbjeđuju da se svi tipovi tehnologija koje se koriste za usluge elektronskih komunikacija mogu koristiti u opsezima radio frekvencija koji su prema njihovom Planu namjene radio frekvencija proglašeni dostupnim za usluge elektronskih komunikacija, u skladu sa zakonom Zajednice. Države članice mogu, međutim, da predvide proporcionalna i nediskriminatorna ograničenja tipova radio mreže ili tehnologije bežičnog pristupa kod usluga elektronskih komunikacija, kada je potrebno da se:</p> <p>(a) izbjegnu štetne smetnje;</p> <p>(b) zaštiti javno zdravlje od elektromagnetnih polja;</p> <p>(c) obezbijedi tehnički kvalitet usluge;</p> <p>(d) obezbijedi maksimalno zajedničko korišćenje radio frekvencija;</p> <p>(e) obezbijede mjere zaštite za efikasno korišćenje spektra, ili</p> <p>(f) obezbijedi ispunjenje cilja od opšteg interesa, u skladu sa stavom</p> <p>4. Ukoliko nije drukčije predviđeno u drugom podstavu, države članice obezbjeđuju da svi tipovi elektronskih komunikacionih usluga mogu da se pružaju u opsezima radio frekvencija koji su proglašeni dostupnim za usluge elektronskih komunikacija u njihovom Nacionalnom planu namjene frekvencija, u skladu sa zakonom Zajednice. Države članice, međutim, mogu da predvide proporcionalna i nediskriminatorna ograničenja tipova elektronskih komunikacionih usluga koje se pružati, uključujući, gdje je potrebno, ispunjenje uslova iz ITU Pravilnika o radio komunikacijama (RR).</p> <p>Mjere koje zahtijevaju da se neka usluga elektronskih komunikacija pruža u posebnom opsegu frekvencija koji je raspoloživ za usluge elektronskih komunikacija moraju da budu opravdane kako bi se postiglo ispunjenje cilja od opšteg interesa, kako su definisale države članice, u skladu sa zakonom Zajednice, što obuhvata (ali se ne ograničava na) sledeće:</p> <p>(a) bezbjednost života,</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 100 i 104 Zakona o elektronskim komunikacijama	

<p>(b) podsticanje društvene, regionalne ili teritorijalne kohezije, (c) izbjegavanje neefikasnog korišćenja radio frekvencija, ili (d) podsticanje kulturne i jezičke raznolikosti i medijskog pluralizma, na primjer pružanjem usluga radio difuzije.</p>				
<p>Mjera kojom se zabranjuje pružanje bilo koje druge usluge elektronskih komunikacija u posebnoj opsegu može se donijeti samo kada je opravdana potrebom usluga kojima se štiti bezbjednost života. Države članice mogu, izuzetno, da produže takvu mjeru kako bi se ispunili drugi ciljevi od opšteg interesa koje su</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 164 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>5. Države članice redovno razmatraju potrebu ograničenja iz stavova 3 i 4, i rezultati ovih razmatranja su dostupni javnosti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 3 i 97 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>6. Stavovi 3 i 4 primjenjuju se na spektar namijenjen za korišćenje elektronskih komunikacionih usluga, na opšte autorizacije koje su izdate i na posebna prava na korišćenje radio frekvencija koja su odobrena poslije 25. maja 2011. Namjene spektra, opšte autorizacije i individualna prava na korišćenje, koja su postojala do 25. maja 2011., podliježu članu 9a.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 100 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

<p>7. Bez obzira na odredbe Posebnih direktiva i uzimajući u obzir relevantne nacionalne uslove, države članice mogu da donesu propise kako bi spriječile „prisvajanje“ spektra, posebno striktnim utvrđivanjem rokova za efikasnu eksploataciju prava na korišćenje od strane nosioca prava i primjenom kazni, uključujući finansijske kazne ili ukidanje prava na korišćenje, u slučaju nepoštovanja rokova. Ovi propisi se utvrđuju tako da budu proporcionalni, nediskriminatorni i transparentni.“</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 28 i 120 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>11) Dodaju se sledeći članovi: „Član 9a Revizija ograničenja postojedih prava 1. Za period u trajanju od pet godina počev od 25.maja 2011., države članice mogu da dozvole nosiocima prava na korišćenje radio frekvencije koja su bila odobrena prije tog datuma i koja ostaju na snazi za period koji nije krađi od pet godina poslije tog datuma, da podnesu zahtjev nadležnom nacionalnom tijelu da ponovo ocijeni</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 198, 117 i 115 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Prije usvajanja odluke, nadležno nacionalno tijelo obavještava nosioca prava o ponovnoj ocjeni ograničenja, navodeći stepen prava poslije te ponovne ocjene i odobrava mu prihvatljiv vremenski rok za povlačenje svog zahtjeva. Ako nosilac prava povuče svoj zahtjev, pravo će ostati nepromijenjeno do isticanja njegovog roka važenja ili do kraja perioda od pet godina, u zavisnosti od toga koji je rok raniji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 119 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>2. Poslije isteka perioda od pet godina iz stava 1, države članice preduzimaju odgovarajuće mjere da obezbijede da se član 9(3) i (4) primijeni na sve preostale opšte autorizacije ili individualna prava na korišćenje spektra i namjene spektra koji se koristi za mreže i usluge elektronskih komunikacija, koji su postojali na dan 25.maja 2011. 3. Kod primjene ovog člana, države članice preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se podsticala lojalna konkurencija. 4. Mjere usvojene kod primjene ovog člana ne predstavljaju dodjelu novih prava na korišćenje i zato ne podliježu relevantnim odredbama člana 5(2) Direktive 2002/20/EZ</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 117 i 198 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

(Direktiva o autorizaciji).			ma	
<p>Član 9b</p> <p>Prenos ili izdavanje u zakup individualnih prava na korišćenje radio frekvencija</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da, u skladu sa priloženim uslovima koji idu uz prava na korišćenje radio frekvencija i shodno nacionalnim procedurama, operatori mogu da prenesu ili izdaju u zakup drugim operatorima individualna prava na korišćenje radio frekvencija u opsezima koji su za to predviđeni u podzakonskim aktima usvojenim prema stavu 3.</p> <p>U drugim opsezima, države članice mogu takođe da obezbijede da operatori prenesu ili iznajme drugim operatorima individualna prava na korišćenje radio frekvencija u skladu sa nacionalnim procedurama.</p> <p>Uslovi koji se odnose na individualna prava na korišćenje radio frekvencija nastavljaju da se primjenjuju i nakon prenosa ili izdavanja u zakup prava, ukoliko nacionalno regulatorno tijelo ne bude drukčije odredilo.</p> <p>Države članice mogu takođe da odluče da se odredbe iz stava 1 ne primjenjuju u slučajevima kada je individualno pravo operatora da koristi radio frekvencije prvobitno odobreno bez naknade (besplatno).</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da se o namjeri preduzeta da prenese prava na korišćenje radio frekvencija, kao i o njegovom stvarnom prenosu, dostavi obavještenje nadležnom nacionalnom tijelu zaduženom za odobravanje individualnih prava na korišćenje radio frekvencija u skladu sa nacionalnim procedurama, i da to bude javno. Kada je korišćenje radio frekvencija harmonizovano kroz primjenu Odluke br.676/2002/EZ (Odluka o radio spektru) ili drugih mjera Zajednice, svaki takav prenos mora biti usklađen sa ovom harmonizovanom upotrebom.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 118 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>3. Komisija može da usvoji odgovarajuće mjere implementacije da bi utvrdila opsege za koje se pravo na korišćenje može prenositi ili izdavati u zakup među operatorima. Ove mjere ne obuhvataju frekvencije koje se koriste za radiodifuziju.</p> <p>Ove tehničke mjere implementacije, čija je namjena da izmijene nebitne elemente ove Direktive time što ih dopunite, usvajaju se u skladu sa regulatornim postupkom</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>12) Član 10 se mijenja kao što slijedi:</p> <p>(a) Stavovi 1 i 2 se zamjenjuju sljedećim:</p> <p>„1. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela kontrolišu davanje prava na korišćenje svih nacionalnih numeričkih resursa i upravljanje nacionalnim planovima numeracije. Države članice obezbjeđuju da se adekvatni brojevi i numerički blokovi odobravaju za sve javno dostupne usluge elektronskih komunikacija. Nacionalna</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 3, 129 i 130	

<p>regulatorna tijela utvrđuju objektivne, transparentne i nediskriminatorne procedure za odobravanje prava za korišćenje nacionalnih numeričkih resursa.</p> <p>2. Nacionalna regulatorna tijela obezbjeđuju da se nacionalni planovi numeracije i procedure primjenjuju na način koji daje jednak tretman svim pružaocima javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga. Države članice posebno obezbjeđuju da operator kome je dodijeljeno pravo na korišćenje blokova brojeva ne diskriminiše druge pružaoce elektronskih komunikacionih usluga u pogledu niza brojeva koji se koriste za pristup njihovim uslugama.“;</p>			<p>Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(b) stav 4 se zamjenjuje sljedećim: „4. Države članice podržavaju harmonizaciju posebnih brojeva ili numeričkih blokova u okviru Zajednice kada žele da stimuliše i funkcionisanje internog tržišta i razvoj panevropskih usluga. Komisija može da preduzme odgovarajuće tehničke mjere implementacije po ovom pitanju. Ove mjere koje imaju za cilj da izmijene elemente ove Direktive koji nijesu od suštinskog značaja tako što de je dopuniti, usvajaju se u skladu sa regionalnom procedurom uz nadzor iz člana 22(3).“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 129, 142, 143 i 144 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>13) Član 11 se mijenja kao što slijedi: (a) stav 1, drugi podstav, prva alineja se zamjenjuje sljedećim: „djeluje na osnovu jednostavnih, efikasnih, transparentnih i javno dostupnih procedura, koje se primjenjuju na nediskriminatoran način i bez odlaganja, i u svakom slučaju donosi odluku u periodu od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima eksproprijacije, i“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 45 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	<p>Rješavanje po zahtjevu fizičkog ili pravnog lica kao i rok za odlučivanje po zahtjevu nije predmet regulisanja ovog propisa</p>
<p>(b) stav 2 se zamjenjuje sljedećim: „2. Države članice obezbjeđuju da kada državne ili lokalne institucije zadrže vlasništvo ili kontrolu nad operatorima koji posluju sa javnim elektronskim komunikacionim mrežama i/ili javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama, postoji efikasno strukturno razdvajanje funkcije odobravanje prava iz stava 1 od aktivnosti povezanih za vlasništvo ili</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 79</p>	

kontrolu.“;			Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>14) Član 12 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>„Član 12</p> <p>Kolokacija i zajedničko korišćenje elemenata mreže i pridruženih kapaciteta za pružaoce elektronskih komunikacionih mreža</p> <p>1. Kada operator koji pruža elektronske komunikacione mreže ima prema nacionalnom zakonodavstvu pravo da instalira kapacitete na, preko ili ispod javnog ili privatnog posjeda, ili može da iskoristi postupak za eksproprijaciju ili korišćenje posjeda, nacionalna regulatorna tijela, uzimajući maksimalno u obzir princip proporcionalnosti, moraju biti u mogućnosti da nametnu obavezu zajedničkog korišćenja takvih objekata ili posjeda, uključujući zgrade, ulaze u zgrade, telekomunikacione instalacije u zgradama, antenske stubove, antene, dalekovode i druge pomodne konstrukcije, kablovsku kanalizaciju, cjevovode, šahtove, spoljašnje kabinete za opremu.</p> <p>2. Države članice mogu da zahtijevaju da nosioci prava iz stava 1 zajednički koriste kapacitete ili posjed (uključujući fizičku kolokaciju) ili preduzimaju mjere da olakšaju koordinaciju javnih radova kako bi se zaštitila životna sredina, javno zdravlje, javna bezbjednost ili da bi se ispunili ciljevi prostornog planiranja grada i države, i to samo nakon odgovarajućeg perioda javnih konsultacija, tokom kojeg sve zainteresovane strane imaju mogućnost da iskažu svoje stavove. Takva rješenja zajedničkog korišćenja ili koordinacije mogu da uključuju i pravila za podjelu troškova kapaciteta ili zajedničkog korišćenja posjeda.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 53 i 40 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>3. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela, poslije odgovarajućeg perioda javnih konsultacija tokom koga će biti data prilika svim zainteresovanim stranama da iskažu svoje stavove, takođe imaju pravo da nametnu obaveze zajedničkog korišćenja telekomunikacionih instalacija ili do prve tačke koncentracije ili tačke distribucije, gdje su oni locirani izvan zgrade, nosiocima prava iz stava 1 i/ili vlasniku tih vodova kada je to opravdano iz razloga što bi dupliranje takve infrastrukture bilo ekonomski neefikasno ili fizički nepraktično. Takva rješenja za zajedničko korišćenje ili koordinaciju mogu da uključuju i pravila za određivanje troškova kapaciteta ili posjeda što je, ako je potrebno, prilagođeno riziku.</p> <p>4. Države članice obezbjeđuju da nadležna nacionalna tijela mogu da zahtijevaju od operatora da dostavljaju potrebne informacije ako to nadležna tijela budu zahtijevala, kako bi ova tijela, zajedno sa nacionalnim regulatornim tijelima, bila u mogućnosti da utvrde detaljne podatke o prirodi, raspoloživosti i geografskoj lokaciji kapaciteta iz stava 1 i</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 54 i 55 Zakona o elektronskim komunikacijama	

stavke ih na raspolaganje zainteresovanim stranama.				
5. Mjere koje nacionalno regulatorno tijelo preduzme u skladu sa ovim članom moraju da budu objektivne, transparentne, nediskriminatorne i proporcionalne. Kada je to važno, ove mjere se sprovode u koordinaciji sa lokalnim organima uprave.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 3, 28 i 40 Zakona o elektronskim komunikacijama	
15) dodaje se sledeće poglavlje: „POGLAVLJE IIIa SIGURNOST I INTEGRITET MREŽA I USLUGA Član 13a Sigurnost i integritet 1. Države članice obezbeđuju da operatori koji pružaju javne komunikacione mreže i javno dostupne elektronske komunikacione usluge preduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacione mjere da bi adekvatno upravljali rizicima po sigurnost mreža i usluga. Imajući u vidu najsavremeniju tehnologiju, ove mjere obezbeđuju nivo sigurnosti koji odgovara postojedem riziku. Posebno će biti preduzete mjere da se spriječi ili svede na najmanju mjeru uticaj incidenata vezanih za sigurnost korisnika i konektovane mreže.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 168 Zakona o elektronskim komunikacijama	
2. Države članice obezbeđuju da operatori koji pružaju javne komunikacione mreže preduzmu sve odgovarajuće aktivnosti kako bi garantovali integritet svojih mreža, i da na taj način obezbijede kontinuitet u pružanju usluga koje se obezbeđuju preko ovih mreža. 3. Države članice obezbeđuju da operatori koji pružaju javne komunikacione mreže i javno dostupne elektronske komunikacione usluge obavijeste nadležno nacionalno regulatorno tijelo o povredi sigurnosti ili o gubitku integriteta, što ima značajan uticaj na rad mreža ili usluga.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 169 Zakona o elektronskim komunikacijama	
Po potrebi, nacionalno regulatorno tijelo obavještava nacionalna regulatorna tijela u drugim državama članicama i Evropsku agenciju za sigurnost mreža i podataka (ENISA). Kada ocijeni da je otkrivanje činjenice o ovoj povredi u javnom interesu, nacionalno regulatorno tijelo može da obavijesti javnost ili da zahtijeva od operatora da to oni učine.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

<p>Jednom godišnje, nacionalno regulatorno tijelo podnosi kratak izvještaj Komisiji i ENISA-i o primljenim obavještenjima i preduzetim aktivnostima u skladu sa ovim stavom.</p> <p>4. Komisija može, uz najvede uvažavanje mišljenja ENISA-e, da usvoji odgovarajude tehničke mjere implementacije u cilju harmonizacije mjera iz stavova 1, 2 i 3, uključujući mjere koje definišu okolnosti, formu i procedure koje se primjenjuju na uslove obavještanja. Ove tehničke mjere implementacije zasnivaju se u najvedoj mjeri na evropskim i međunarodnim standardima, i one ne sprječavaju države članice da utvrde dodatne uslove kako bi se postigli ciljevi iz stavova 1 i 2.</p> <p>Ove mjere koje imaju za cilj da izmijene elemente ove Direktive koje nijesu od suštinskog značaja tako što de je dopuniti, usvajaju se u skladu sa regionalnom procedurom uz nadzor iz člana 22(3).“;</p>				
<p>Član 13b Implementacija i sprovođenje</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da u cilju primjene člana 13a, nadležna nacionalna regulatorna tijela imaju pravo da operatorima koji pružaju javne komunikacione mreže ili javno dostupne elektronske komunikacione usluge daju instrukcije koje imaju obavezujući karakter, uključujući i one koje se odnose na vremenske rokove za njihovu implementaciju.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da nadležna nacionalna tijela imaju pravo da od operatora koji pružaju javne komunikacione mreže ili javno dostupne elektronske komunikacione usluge zahtijevaju da:</p> <p>(a) pružaju informacije potrebne da bi se ocijenila sigurnost i/ili integritet njihovih usluga i mreža, uključujući dokumentovane mjere za obezbjeđenje sigurnosti; i</p> <p>(b) podnesu dokaz o kontroli sigurnosti koju je izvršilo kvalifikovano nezavisno tijelo ili nadležno nacionalno tijelo i da rezultate ovakve kontrole stave na raspolaganje nacionalnom regulatornom tijelu. Troškove ove kontrole snosi operator.</p> <p>3. Države članice obezbjeđuju da nacionalna regulatorna tijela imaju sva ovlaštenja potrebna da ispituju slučajeve nepoštovanja ovih mjera i njihovih posljedica na sigurnost i integritet mreža.</p> <p>4. Ove odredbe ne dovode u pitanje član 3 ove Direktive.“;</p>	<p>Nema odgovarajude odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 169 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>16) u članu 14, stav 3 se zamjenjuje sljededim: „3. Kada neki operator ima značajnu tržišnu snagu na određenom tržištu (prvo tržište), on takođe može biti označen kao operator koji ima značajnu tržišnu snagu i na tržištu koje je tijesno povezano sa tim tržištem (drugo tržište), kada su veze između ova dva tržišta takve da omogućavaju da se tržišna snaga koja postoji na prvom tržištu prenosi na drugo tržište, jačajući na taj način tržišnu snagu tog operatora. Zbog toga se na drugom tržištu, prema članovima 9, 10, 11 i 13 Direktive 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu), mogu primijeniti</p>	<p>Nema odgovarajude odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 67 Zakona o elektronskim</p>	

<p>obaveze koje imaju za cilj da spriječe takvo prenošenje tržišne snage, a kada se takve obaveze pokažu kao nedovoljne, mogu se nametnuti obaveze shodno članu 17 Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnom servisu).;</p>			komunikacija ma	
<p>17) Član 15 se mijenja kao što slijedi: (a) naslov se zamjenjuje sljedećim: „Postupak za identifikaciju i definisanje tržišta“; (b) u stavu 1, prvi podstav se zamjenjuje sljedećim: „1. Nakon javnih konsultacija uključujući i one sa nacionalnim regulatornim tijelima, i maksimalno uzimajući u obzir mišljenje BEREC-a, Komisija, u skladu sa procedurom iz člana 22(2), usvaja preporuku o relevantnim tržištima proizvoda i usluga (Preporuka). Preporukom se identifikuju ona tržišta proizvoda i usluga u okviru sektora elektronskih komunikacija čije karakteristike mogu biti takve da opravdavaju nametanje regulatornih obaveza iznijetih u Posebnim direktivama, ne dovodeći u pitanje tržišta koja u posebnim slučajevima mogu biti definisana prema zakonu o zaštiti konkurencije. Komisija definiše tržišta u skladu sa principima zakona o zaštiti konkurencije.“</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>(c) stav 3 se zamjenjuje sljedećim: „3. Nacionalna regulatorna tijela, vodeći maksimalno računa o Preporuci i Smjernicama, definišu relevantna tržišta prema nacionalnim prilikama, a posebno geografska tržišta u okviru svoje nacionalne teritorije, u skladu sa principima zakona o zaštiti konkurencije. Prije definisanja tržišta koja se razlikuju od onih koja su identifikovana u Preporuci, nacionalna regulatorna tijela slijede procedure iz članova 6 i 7.“;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članovima 64, 65 i 66 Zakona o elektronskim komunikacijama	
<p>(d) stav 4 se zamjenjuje sljedećim: „4. Nakon konsultacija uključujući i one sa nacionalnim regulatornim tijelima, i maksimalno uzimajući u obzir mišljenje BEREC-a, Komisija može donijeti Odluku kojom se identifikuju transnacionalna tržišta, djelujući u skladu sa procedurom iz člana 22(3).“;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>18) Član 16 se mijenja kao što slijedi: (a) Stavovi 1 i 2 se zamjenjuju sljedećim: „1. Nacionalna regulatorna tijela vrše analizu relevantnih tržišta uzimajući u obzir tržišta identifikovana u Preporuci i maksimalno poštujući Smjernice. Države članice obezbjeđuju da se ova analiza izvrši, po potrebi, u saradnji sa nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije.“</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 64 Zakona o elektronskim	

			komunikacija ma	
2. Kada se prema stavovima 3 ili 4 ovog člana, prema članu 17 Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnom servisu) ili članu 8 Direktive 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) od nacionalnog regulatornog tijela bude zahtijevalo da nametne, zadrži, izmijeni ili ukine obaveze nametnute operatorima, ono na osnovu analize svoga tržišta iz stava 1 ovog člana utvrđuje da li je relevantno tržište konkurentno na efikasan način.“;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 70 Zakona o elektronskim komunikacijama	
(b) stavovi 4, 5 i 6 se zamjenjuju sljedećim: „4. Kada nacionalno regulatorno tijelo ustanovi da relevantno tržište nije konkurentno na efikasan način, ono identifikuje operatore koji pojedinačno ili zajedno imaju značajnu tržišnu snagu na tom tržištu u skladu sa članom 14, i takvim operatorima nacionalno regulatorno tijelo propisuje odgovarajuće posebne obaveze iz stava 2 ovog člana, ili zadržava ili mijenja takve obaveze kada one već postoje.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 69 Zakona o elektronskim komunikacijama	
5. U slučaju transnacionalnih tržišta identifikovanih u Odluci iz člana 15(4), nacionalna regulatorna tijela zajednički sprovode analizu tržišta, maksimalno poštujući Smjernice, i sporazumno odlučuju o svakom nametanju, zadržavanju, izmjeni ili ukidanju regulatornih obaveza iz stava 2 ovog člana. 6. Mjere preduzete u skladu sa odredbama stavova 3 i 4 podliježu procedurama iz članova 6 i 7. Nacionalna regulatorna tijela vrše analizu relevantnog tržišta i, u skladu sa članom 7, saopštiti odgovarajući predlog mjera: (a) u roku od tri godine od usvajanja prethodne mjere koja se odnosi na to tržište. Međutim, izuzetno, taj period se može produžiti za još tri godine, kada je nacionalno regulatorno tijelo obavijestilo Komisiju o predloženom produženju roka, uz obrazloženje, a Komisija nije dala prigovor u roku od mjesec dana od prijavljenog produžetka ovog perioda;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 64 Zakona o elektronskim komunikacijama	
(b) u periodu od dvije godine od usvajanja izmijenjene Preporuke o relevantnim tržištima, za tržišta koja ranije nisu bila prijavljena Komisiji, ili (c) u roku od dvije godine od njihovog pristupanja, za države članice koje su se tek pridružile Uniji.“;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

<p>(c) dodaje se slededi stav: „7. Kada nacionalno regulatorno tijelo nije završilo analizu relevantnog tržišta identifikovanog u Preporuci u roku koji je naveden u stavu 6, BEREC, na zahtjev, pruža pomod nacionalnom regulatornom tijelu da izvrši analizu posebnog tržišta i posebnih obaveza koje treba propisati. Uz ovu pomod, nacionalno regulatorno tijelo je dužno da u roku od šest mjeseci saopšti Komisiji predlog mjere u skladu sa članom 7.“;</p>				
<p>19) Član 17 se mijenja kao što slijedi: (a) u prvoj rečenici stava 1, riječ „standardi“ se zamjenjuje sa „ standardi koji nijesu obavezni“: (b) treći podstav iz stava 2 se zamjenjuje sljedećim: „U odsustvu takvih standarda i/ili specifikacija, države članice podstiču primjenu međunarodnih standarda ili preporuka koje je usvojila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Evropska konferencija za poštu i telekomunikacije (CEPT), Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC).;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 39 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>(c) stavovi 4 i 5 zamjenjuju se sljedećim: „4. Kada Komisija namjerava da primjenu nekih standarda i/ili specifikacija učini obaveznim, ona to obavještenje objavljuje u Službenom listu Evropske unije i poziva sve zainteresovane strane da dostave svoje mišljenje. Komisija preduzima odgovarajuće mjere implementacije i čini da relevantni standardi budu obavezni tako što upućuje na njih kao na obavezne standarde u spisku standarda i/ili specifikacija objavljenih u Službenom listu Evropske unije. 5. Kada Komisija smatra da standardi i/ili specifikacije iz stava 1 više ne doprinose pružanju harmonizovanih usluga elektronskih komunikacija ili da više ne zadovoljavaju potrebe korisnika ili ometaju tehnološki razvoj, ona ih, djelujući u skladu sa procedurom iz Člana 22(2), uklanja sa spiska standarda i/ili specifikacija pomenutih u stavu 1.“; (d) u stavu 6, formulacija „postupajući u skladu sa procedurom iz člana 22(3), uklanja ih sa spiska standarda i/ili specifikacija pomenutih u stavu 1“ zamjenjuje se formulacijom „preduzima odgovarajuće mjere implementacije i uklanja ove standarde i/ili specifikacije iz spiska standarda i/ili specifikacija iz stava 1“; (e) dodaje se slededi stav: „6a. Mjere implementacije iz st. 4 i 6 čiji je cilj da se izmijene elementi ove Direktive koji nisu od suštinskog značaja tako što de izvršiti njena dopuna, usvajaju se u skladu sa regulatornom procedurom uz nadzor, iz čl. 22(3).“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>20) Član 18 se mijenja, kao što slijedi: (a) u stavu 1, dodaje se sledeća tačka (c): „(c) pružaoci digitalnih TV servisa i opreme da sarađuju kod pružanja interoperativnih TV servisa namijenjenih korisnicima sa invaliditetom.“; (b) briše se stav 3:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p>21) Član 19 se zamjenjuje sljedećim: „Član 19 Procedure harmonizacije 1. Ne dovodi u pitanje član 9 ove Direktive i članove 6 i 8 Direktive 2002/20/EZ (Direktiva o autorizaciji), kada Komisija smatra da odstupanja u implementaciji regulatornih zadataka navedenih u ovoj Direktivi i Posebnim direktivama od strane nacionalnih regulatornih tijela mogu da predstavljaju barijeru za interno tržište, Komisija može, uz maksimalno poštovanje mišljenja BEREC-a, donijeti preporuku ili odluku o harmonizovanoj primjeni odredaba iz ove Direktive i Posebnih direktiva da bi se stimulisalo postizanje ciljeva iznijetih u članu 8. 2. Kada Komisija donese preporuku u skladu sa stavom 1, ona djeluje shodno savjetodavnoj proceduri iz člana 22(2). Države članice obezbjeđuju da nacionalna regionalna tijela prilikom izvršavanja svojih zadataka maksimalno uzimaju u obzir ove preporuke. Kada neko nacionalno regulatorno tijelo odluči da ne slijedi preporuku, ono je dužno da obavijesti Komisiju, iznoseći razloge za svoj stav. 3. Odluke usvojene shodno stavu 1 mogu da uključe samo identifikaciju harmonizovanog ili koordiniranog pristupa u cilju rješavanja pitanja, kao što su sledeća: (a) nedosljedna primjena opšteg regulatornog pristupa od strane nacionalnih regulatornih tijela prilikom regulacije tržišta elektronskih komunikacija u primjeni članova 15 i 16, kada se time stvara barijera na internom tržištu. Takve odluke se ne odnose na posebne notifikacije koje izdaju nacionalna regulatorna tijela u skladu sa članom 7a; U takvom slučaju, Komisija predlaže nacrt odluke samo: -poslije najmanje dvije godine od usvajanja Preporuke Komisije koja se bavi istim pitanjem, i -uzimajući maksimalno u obzir mišljenje BEREC-a o tome kada se donosi takva odluka, koje BEREC daje u roku od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva Komisije; (b) numeracija, uključujući blok brojeva, prenosivost brojeva i identifikatore, sisteme premiještanja brojeva i adresa, i pristupa hitnim službama 112. 4. Odluka iz stava 1 čiji je cilj da se izmijene elementi ove Direktive koji nisu od suštinskog značaja tako što de se ona dopuniti, usvaja se u skladu sa regulatornom procedurom uz nadzor, iz člana 22(3).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		

BEREC može na sopstvenu inicijativu da daje savjet Komisiji o tome da li neka mjera treba da bude donijeta u skladu sa stavom 1.“;

Član 20(1) se zamjenjuje sljedećim:

„1. U slučaju spora u vezi sa postojećim obavezama iz ove Direktive ili Posebnih direktiva koji bi nastao između operatora koji pružaju mreže i usluge elektronskih komunikacija u nekoj državi članici, ili između takvih operatora i drugih operatora u državi članici koji imaju koristi od obaveze pristupa i/ili konekcije na osnovu ove Direktive ili Posebnih direktiva, nacionalno regulatorno tijelo, na zahtjev bilo koje strane i ne dovodeći u pitanje odredbe stava 2, donosi odluku koja će biti obavezujuća da bi riješilo spor u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju, u roku od četiri mjeseca, osim u izuzetnim slučajevima. Država članica o kojoj je riječ zahtijeva da sve strane u sporu u potpunosti sarađuju sa nacionalnim regulatornim tijelom.“;

23) Član 21 se zamjenjuje sljedećim:

„Član 21

Rješavanje prekograničnih sporova

1. U slučaju da po ovoj Direktivi ili Posebnim Direktivama dođe do prekograničnog spora između strana u različitim državama članicama, i kada je za spor nadležno više nacionalnih regulatornih tijela iz više od jedne države članice, važe odredbe iz stavova 2, 3 i 4.

2. Svaka strana može se zbog spora obratiti nacionalnim regulatornim tijelima. Nadležna nacionalna regulatorna tijela koordiniraju svoje napore i imaju pravo da konsultuju BEREC kako

bi obezbijedila dosljedno rješavanje problema, u skladu sa ciljevima iznijetim u članu 8.

Sve obaveze koje nacionalno regulatorno tijelo bude nametnulo operatorima za potrebe rješavanja spora bide u skladu sa odredbama ove Direktive i Posebnih direktiva.

Svako nacionalno regulatorno tijelo koje ima nadležnost u takvom sporu može zahtijevati od BEREC-a da donese mišljenje o aktivnostima koje treba preduzeti u skladu sa odredbama Okvirne direktive i/ili Posebnih direktiva da bi se spor riješio.

Kada se takav zahtjev uputi BEREC-u, svako nacionalno regulatorno tijelo koje ima nadležnost u bilo kojem aspektu spora čeka mišljenje BEREC-a prije nego što preduzme bilo kakvu aktivnost na rješavanju tog spora. Ovo ne sprečava nacionalna regulatorna tijela da, kada je to potrebno, preduzmu hitne mjere. Kod nametanja obaveza operatoru prilikom rješavanja spora, nacionalno regulatorno tijelo se pridržava odredbi ove Direktive i Posebnih direktiva, i maksimalno ima u vidu mišljenje koje je usvojio BEREC.

3. Države članice mogu dozvoliti mogućnost da nadležna nacionalna regulatorna tijela zajednički odbiju da rješavaju spor kada postoje drugi mehanizmi, uključujući posredovanje, koji bi uspješnije doprinijeli blagovremenom rješavanju spora u skladu sa odredbama člana 8.

Ona će bez odlaganja obavijestiti strane u sporu o tome. Ako ni poslije četiri mjeseca a spor

<p>ne bude riješen, a pritom nije predat na sud od strane koja je ošteđena ili bilo koje strane koja traži obeštećenje, nacionalna regulatorna tijela koordiniraju sve svoje napore kako bi riješila spor, u skladu sa odredbama iznijetim u Članu 8, uz maksimalno uvažavanje mišljenja koje je dao BEREC.</p> <p>4. Procedura pomenuta u stavu 2 ne sprečava ni jednu stranu da predmet preda sudu.”;</p>				
<p>24) dodaje se sledeći član: „Član 21a Kazne Države članice utvrđuju propise o kaznama koje će važiti za povredu nacionalnih propisa usvojenih prema ovoj Direktivi i Posebnim direktivama, i preduzimaju sve potrebne mjere da obezbijede njihovu primjenu. Predviđene kazne moraju biti adekvatne, efikasne, proporcionalne i destimulativne.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članovima 191-196 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	
<p>Države članice izvještavaju Komisiju o ovim 25. maja 2011. i izvještavaju bez odlaganja o svakom kasnijoj promjeni koja na njih ima uticaja.”;</p> <p>25) Član 22 se mijenja kao što slijedi: (a)stav 3 se mijenja kao što slijedi: „3. Prilikom pozivanja na ovaj stav, primjenjuju se član 5a(1) do (4) i član 7 Odluke 1999/468/EZ, imajući u vidu odredbe njenog člana 8.”;</p> <p>(b) briše se stav 4.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>26) briše se član 27 27) briše se Aneks I;</p>				
<p>28) Aneks II se zamjenjuje sljedećim: „ANEKS II Kriterijumi koje nacionalna regulatorna tijela koriste kod ocjene zajedničkog dominantnog položaja, u skladu sa drugim podstavom člana 14(2) Za dva ili više operatora može se otkriti da imaju zajedničku dominantnu poziciju u smislu člana 14, čak iako u odsustvu strukturnih ili drugih vijeda među njima, posluju na tržištu koje karakteriše odsustvo efikasne konkurencije i na kome nijedan pojedinačni operator nema značajnu tržišnu snagu. U skladu sa važećim zakonom Zajednice i uobičajenom praksom Suda pravde Evropske zajednice o zajedničkoj dominaciji, ovo će vjerovatno biti slučaj kada postoji koncentracija tržišta, i pokazuje izvjestan broj odgovarajućih karakteristika od kojih najrelevantnije u kontekstu elektronskih komunikacija mogu biti sledeće:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 68 Zakona o elektronskim komunikacijama</p>	

- niska elastičnost potražnje
- sličan udio na tržištu
- visoke pravne ili ekonomske barijere za ulazak
- vertikalna integracija sa kolektivnim odbijanjem da se obezbijedi snabdijevanje
- nedostatak kompenzacione kupovne modi
- nedostatak potencijalne konkurencije.

Ovo je samo indikativna lista, a ne konačna, niti su kriterijumi kumulativni. Svrha ove liste je više da ukaže na tipove dokaza koji se mogu koristiti da potkrijepe tvrdnje o postojanju zajedničke dominacije.“



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast XVIII Saobraćaj i komunikacije	podoblast 2. Komunikacije
Klasifikacija propisa po pregovaratkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji	podpoglavlje 10.10 Informacione tehnologije, telekomunikacije i obrada podataka [13 20.60]
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- elektronska komunikaciona mreža- javna elektronska komunikaciona usluga- operater javne elektronske komunikacione usluge- nezavisnost regulatora	



Potpis